


PUOGAE SETSWANA

Buka I
Kgweditharo
1 & 2



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 6 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-78-2

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
13th Edition

ISBN 978-1-920458-78-2



9 781920 458782

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-78-2




PUOGAE YA SETSWANA – Mophato b Buka I



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Phaposi:



E tlhabolotswe
e bille e tsamaelana
le PPKT



Mme Angie Motshetka,
Tona ya Lefapha la
Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatona wa Lefapha
la Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshetka le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo, Ng. Reginah Mhaule.





Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntliha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditswe ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhе tsa semmuso kwa ntle go tuelo epe.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana gentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA

| Tekatekano | Seriti sa botho | Botshelo |
|---|--|---|
| Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola. | Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi. | Botshelo jothe bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe. |
| Lelapa  | Thuto  | Mmereko  |
| Kgololosego le pabalesego  | Dithoto  | Bodumedi. Tumelo le dikakanyo  |
| Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa. | O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlisano ka mokgwa wa kagiso. | O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe bothoko. |
| Tshireletsego  | Boagi  | Kgololosego ya puo  |



Mophato 6



P u o g a e

YA SETSWANA



Buka e, ke ya ga:

SETSWANA

Buka

I





DIKAEDITSA GO DIRISA BUKATIRO E

Re go amogela mo Bukatirong ya Puo ya gae ya kgato ya magareng. Maemo a puo ya gae ya Kgato ya magareng a ikaeletswe go tlhabolola le go godisa bokgoni jwa puo ya barutwana mabapi le bokgoni jwa go buisana jo bo batliwang mo maemong a setho, go tlhabolola le go godisa bokgoni jwa borutegi jwa bona jo bo tlhogekang mo go ithuteng go kgabaganya kharkhulamo. Re solo fela gore o tlaa bona Bukatiro e, e le mosola thata mo go thuseng barutwana ba gago go godisa bokgoni jo.

Dirisa Bukatiro mmogo le metswedi e mengwe ya gago. Bona . PPCT (CAPS) ya Kgato ya Bogare ya Puogae.

Bukatiro e rulagantswe go ya ka tsheko ya dibeke di le pedi tsa PPCT (CAPS). O tlaa fitlhela kakaretso ya dintlha tse di tshwanetseng go fitlhelelwa mo go nngwe le nngwe ya dibeke tse pedi mo ditsebeng tsa 1, 35, 69 le 103 tsa Bukatiro. Tsheko nngwe le nngwe ya dibeke di le 2 e rulagantswe go akaretsa bokgoni jwa puo jo bo latelang:



A re bueng

1 Go reetsa le Go bua (Tiro ya molomo) – mo tshekong ya beke tse pedi

Barutwana ba tlhoka go neelwa tshono kgapetsakgapetsa go godisa bokgoni jwa bona jwa Go Reetsa le Go Bua, go ba kgontsha go kgobokanya tshedimosetso, go rarabolola mathata le go tlhagisa dikakanyo le megopoloo. Bukatiro e na le ditirwana di le mmalwa tsa go bua le tsa go reetsa tse o ka di atolosang go netefatsa gore barutwana ba bona nako ka gale ya go ikatisetsa ditiro tsa molomo.



A re buiseng

2 Go buisa le Go lebelela– mo tshekong ya beke tse pedi

PPCT (CAPS) e batla gore barutwana ba buise le go bogela dikwalwa le mefutakwalo e e tlhaotsweng mo tshekong ya dibeke di le 2. Se se akaretsa puiso ya ditlhlangwa jaaka: dikgangkhutshwe, thutaditso, ditiragalo tsa gago, makwalo, diimeile, bukatsatsi, diterama, diathikele tsa makwalodikgang, diathikele tsa dimakasine, dipotsolotso tsa diyalemowa kana diromamowa, maboko, dikwalwa tsa tlhotlhelsetso, dipapatso, ditaelo, dikaelo le tsamaiso. Gape, PPCT (CAPS) e batla gore barutwana ba buise dikwalwa tsa tshedimosetso tse di nang le ditshwantsho: dimmepe, ditshate, dithalo, dimmepe tsa tlhaloganyo, ditshate tsa maemoa bosa, diphousetara, dikitsiso, ditshwantsho le dikerafo. O tlaa fitlhela tlhopho e ntle ya mefuta e ya dikwalwa mo Bukatirong.

PPCT e bontsha dikgato tsa puiso e leng pele, ka nako le morago ga puiso. O tlaa fitlhela tlhaloso e e thusang ya sekerafo ya tsamaiso ya puiso mo bogareng jwa sephuthelo se se kwa pele sa buka.



A re kwaleng

3 Go kwala le Go tlhagisa – diura di le 4 mo tshekong ya beke tse pedi

PPCT (CAPS) e batla gore barutwana ba neelwe ditshono tsa kgapetsakgapetsa go ikatisetsa go kwala mo mabakeng a farologaneng. Bukatiro e neelana ka diforeimi di le mmalwa tsa go kwala le ithulaganyetsa tatelano tlhagiso ka barutwana ya dikwalo tse di kwadiwang, tsa ditshwantsho le tsa mmedia-ntsi.




A re kwaleng

PUOGAE

4 Dipopego tsa Puo le Melawana – mo tshekong ya beke tse pedi

PPCT (CAPS) e neelana ka lenaneo la Dipopego tsa Puo le Melawana (dintlhana) tse di tshwanetseng go dirwa mo mophatong o mongwe le o mongwe. Bukatiro e akaretsa dithutiso tse di tlhaotsweng tsa nngwe le nngwe ya dibeke di le 2. Go le gantsi ditirwana tse di akaretsa "kitsiso" e e tlhalosang molawana wa puo.



Go ikgobokanyetsa go le gontsinyana o kopiwa go okomela Bukana ya Katiso ya Bukatiro.



Thitokgang 1: Ntlha le maitlhamele



Dipego tsa Dikgang

Kgweditharo 1: Dibeke 1 - 2

1 Ke eng se se mo dikgannyeng?

Buisa le go bapisa diathikele di le nne tsa lokwalodikgang.
Tsepamisa mogopolo mo moleng wa setlhogo, molathoko, temanatlhogo le ditlhogo.

2 Go buisa dikgang

Lemoga mola wa setlhogo, molathoko, letlha, temana ya matseno le go dirisa ditshwantsho le ditlhogo.
Araba dipotso ka ga diathikele le go lemoga melawana.
Tekatthaloganyo ya diathikele go lemoga mola wa setlhogo, molathoko le go arabu dipotso tsa mang, eng, kae, leng, goreng le jang.
Thuto ya tlotlofoko ya mafoko le bokao go tswa mo diathikeleng tsa lokwalodikgang.
Tlhaloso ya mela ya ditlhogo jaaka e gogela mmuisi.
Kitsiso ya ditshupetso o dirisa ditshwantsho, ditlhogo le dinepe.

3 Go kwala athikele ya lokwalodikgang

Rulaganya le go dira letlhomeso la athikele ya lokwalodikgang o dirisa mafoko "mang, eng, kae, leng, goreng le jang".
Tlotla ka ga dikakanyo le setlhophpha.
Dirisa mokgwa wa go kwala: go tlotla, go rulaganya, go dira letlhomeso, go tseleganya le go tlhagisa.
Kwala dikgang ka pakapheti.
Kwala athikele ya lokwalodikgang o dirisa mola wa setlhogo, molathoko le melawana e mengwe.
Baakanya le go neelana kana go tlhagisa puo e ikaegileng ka ga athikele e e mo lokwalodikgannyeng.
Baakanya dintla tsa puo e e tshwanetseng go kwadiwa ka pakapheti.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

4 Kwala sentle

Kitsiso ya mabotsi.
Thuto ya mabotsi.
Kitsiso ya tumalano ya sediri-lediri.
Thutiso ya tumalano ya sediri-lediri.
Kitsiso ya maemeditho le maemedimaitiri.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

5 Mosetsana wa sekolo o sireletsat botshelo jwa mosimane

Buisa athikele ya lokwalodikgang.
Tsepamisa matlho mo moleng wa setlhogo, molathoko, temanatlhogo, letlha le ditlhogo.

Dipotso tsa tekatthaloganyo tse di ikaegileng ka diteng.

Tlotla kgang gape ka tatelano.

Kitsiso ya maemeditota.

Thuto ya karoganyetso ya mainatota le maina a a tlwaelegileng.

6 Merero ya puo

Dirisa ditsejwana.
Kwala dipolelo ka puopegelo.
Kwala polelo ya setlhogo o bo o tsenyeletsa tshedimosetso e e maleba go tlhama temana.
Phimola dipolelo tse di sa tsamaelaneng le setlhogo.

7 Go itlhokomela

Buisa diathikele tse pedi tsa lokwalodikgang.
Tsepamisa matlho mo melawaneng: mola wa setlhogo, temanatlhogo, ditshwantsho le setlhogokolo.
Tekatthaloganyo mabapi le athikele, go bapisa diathikele tse pedi tsa lokwalodikgang.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

8 Go bua ka ga dikgang

Baakanya o bo o tlhagisa puo.
Tlhamma phousetara go tsamaelana le puo.
Tlhatlhoba puo le phousetara ka bobedi o dirisa dielo tse di filweng.
Kgaoganyo ya mafoko le palo ya dinoko.
Tirwana ya matshwaopuso a akaretsang phegelwana, khutlo, letshwaotsiboso, jalojalo.

Ditso Kgweditharo 1: Dibeke 3 - 4

9 Ka moo Mmutla o tsieditseng Tlou le Leruarua ka teng

Kitsiso ya ditso.
Diragatsa ditirwana tsa pele ga puiso le ponelopele o dirisa setlhogo le ditshwantsho.
Buisa naane o lebeletse baanelwa, maitshetlego le poloto.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

10 Go akanya ka ga Mmutla, Leruarua le Tlou

Tsepamisa matlho mo molaetseng, go tsaya letlhakore, diponagalo tsa setho tsa diphologolo.
Tekatthaloganyo mabapi le diteng le diphopholesto.
Tlhopha matlhaodi go tlhalosa Mmutla.



Dirisa matlhaodi go kwala seralo sa semelo sa ga Mmutla.

Kwala seralo sa semelo sa motho.

11 Ka moo Mmutlanyana o tsieditseng Tau le Kwena ka teng

Ponelopele ya kgang o ikaegile ka ditshwantsho kana tshedimosetso.
Kwala kgang o dirisa foreimi e e nang le mafoko a botlhokwa le ditshwantsho.
Dikgato tsotlhe tsa pele go kwalwa tse di tshwanetseng go salwa morago: go tlotla ka ga dintlha, go rulaganya, go dira letlhomeso, go runa le go tlhagisa kgang.
Buisetsa barutwana ka wena kana setlhophpha kgang kwa godimo.

12 Mefuta e e farologaneng ya maina

Kitsiso ya mainagotlhe le mainakgopoloo.
Tirwana ka ga mainagotlhe le mainakgopoloo.
Boeletsa mainatota
Tlhaola maina go ya ka mainagotlhe, mainakgopoloo
le mainatota.
Tlhalosa diane le maele
Kwala le go thala ditlhaloso tsa tsona.
Tlotlofoko: malatodi

13 Monna yo o rekileng moriti

Ponelopele ya kgang e e ikaegileng ka ditshwantsho le ditlhogo.
Tlhalosa kgang: baanelwa, maitshetlego le poloto.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

14 Mo moriting wa setlhare

Dira motshameko o o ikaegileng ka ga kgang go bonelapele baanelwa le poloto.
Golaganya maina le matlhaodi.
Tirwana ka ga malatodi.

Kitsiso ya tshwantshanyo. Sedifatsa e le nngwe ya tsona.

Pakajaanong e e bonolo, pakapheti le pakatlang.

15 Ka ga puo gape

Ikatisetse pakajaanong e e bonolo le pakapheti o dirisa tumalano ya sediri-lediri.
Golaganya diane le bokao jwa tsona.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

16 Motshameko wa dipaka

Poeletso ya pakapheti e e bonolo, pakajaanong le pakatlang jaaka motshameko wa boto.

Itlhatlhobe mabapi le dipolelo tsa dipapetlanatiro tse di fetileng tsa 16.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

Ke eng se se mo dikgannyeng?



A re bueng

Lebelela melatlhogo le ditshwantsho tsa diathikele di le nne tsa lokwalodikgang mme o tlottle molekane wa gago gore o akanya eng ka ga athikele nngwe le nngwe. Morago buisa temanatlhogo ya athikele nngwe le nngwe gore o tle o bone gore a ka kcona go bonela pele gore athikele yotlhe e bua ka ga eng.



Sekolo se sešwa sa New Town

A re kwaleng

Motlotlegi Tonakgolo ya Thuto o butse sekolo se sešwa sa poraemari kwa New Town ka Mosupologo kwa pulong ya moletlo.

Tonakgolo e itsisitse baeti gore sekolo se sešwa se agilwe mo porofenseng go amogela palo e e golang ya bana.

O rile “setšhaba sa kgaolo se godile thata go tloga motsi wa fa moepo o sena go bulwa mo New Town mme malapa a tla mo kgaolong go tla go batla mmereko.”

Gonne batho ba ne ba fudugetse kwa kgaolong go tswa bokgakaleng jwa naga, sekolo se ne se tlaa ruta ka Seesimane.


Gona go tlaa diriwa maiteko

Jan Roux Education Reporter

a gore barutwana ba tswelela go ithuta go bua, go buisa le go kwala ka dipuogae tsa bona (Sepedi, Setswana, Sethosa, Sezulu le Seaforikanse).

Baagi ba ne ba itumeletse tlhabololo ya sekolo mme batsadi ba ne ba thusana le tonakgolo mo moletlong wa jalo ya ditlhare.

Ba na le maano a go tlhabolola laeborari ya sekolo le ditshingwana tsa sekolo. Thandi Khosa wa dingwaga di le 12 o ne a nyenya mme a re, “Ke itumetse thata go simolola Mophato wa 6 mo sekolong se sešwa. Ke tlaa tsenya marapo dinameng mabapi le tiro ya me.”



Temana ya matseno

Pele o buisa

- Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng.
- Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

Fa o ntse o buisa

- Bapisa kakanyetsa go gago le se o se buisang.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Aparetswe ke mosi



Mmegi wa Dikgang tsa Jabu Dube

*Bese ya City e ne ya aparelwa ke mosi
morago ga gore phoso ya motlakase e bake go šwa ga bese.*

Temana ya matseno

Malatsi a le mane a a fetileng, bapalami ba bese ya Sunhill ba ne ba tshwanelo go e **fologa** ka lebati le le kwa morago le ka go thuba letlhhabaphefо la tshoganyetso kwa morago ga bese.

“Re ne re le lesego go bona dikgetsana tsa rona tsa sekolo go tswa mo beseng”, ga bua Sbu Ndidi a wetse matswalo.

Bapalami ba ne ba **tlaletswe** jaaka setlamo sa dibese se ne sa kgone go romela bese e **nngwe**.

Setlamo sa toropo ya dibese se tlaa bo se siamisa dibese tsa sona tsotlhe go netefatsa gore bothata jo ga bo **ipoeletse**.



Letlha:

A go itewa!

Mola wa setlhogo



Ann MacDonald
Mmegi wa metshameko

Molathoko

Mo setlheng se se fetileng, Western Warriors ba ne ba bogisa Setlhophpha sa Kgwele ya Dinao sa Girls.

Ka Labobedi, Mary Sithole wa Super Girls o nositse dino di le pedi fa Anna Smith le Louise Parker mongwe le mongwe a tlaleleditse ka e le nngwe, go kgontsha Super Girls go fenza Western Warriors ka 4 – 0 ka Labobedi kwa Lebaleng la metshameko la New Town. “Go ne go le bothlokwa thata mo go rona,” ga bua mokatisi.

“Dingwaga tse pedi tse di fetileng re tshamekile kgatlhanong le bona, mme ba re fenza, ka jalo go ne go le botlhokwa go bona phenyo e.”

Jaanong go tla jang gore setlhophpha se tswe mo tatlhegelong mme se iteye mmaba wa sona ka **thupa** ya 4 – 0? Go ya ka mokatisi wa Super Girls, o se ka wa batla kgakala le lebota – ke lona le thibetseng Western warriors gore ba iphithele ba ragetse dikgwele di le tharo fela mo dinong.

“Le fa tota mokapotene wa rona a ne a gobetse, re tshamekile ka batlaleletsi ba rona mme ba dirile tiro e e bokgabane”, ga bua mokatisi.

“Phenyo e e tota e re **rotloeditse!**” ga bua Mary Sithole. “Nako nngwe le nngwe fa re tshameka sentle jaana mmogo go utlwala o ka re re ka fenza setlhophpha sefe kapa sefe.”

Mosimane o boloka botshelo jwa lesea

Mosetsana wa dingwaga di le tharo o ne a falosiwa mo nokeng ke mosimane wa sekolo, Dumisani Mkhize, wa Sekolopotlana sa New Town kwa Kwazulu-Natala.

Malatsi a mabedi a a fetileng, lesea le tlogetswe mo tlhokomelong ya ausi wa lona wa dingwaga di le robedi yo o neng a itebala mme lesea la kgarakgatshegela kgakajana kwa nokeng.

Mme Dlamini wa Lefapha la Tlhabololo ya Setshaba a re bana ba tshwanetse go aga ba



Setlhogo

Dumisani Mkhize wa dingwaga di le lesomepedi o sireletsa botshelo jwa lesea

Tshaeno ya morutabana

Letlha

Go buisa dikgang



A re kwaleng

Lebelela nngwe le nngwe ya diathikele gape.
Morago o tlatse dikarabo tsa dipotso mo
papetlaneng.



| Nnyaya | Molatlhogo ke eng? | Molathoko ke eng? | Tiragalo e diragetse leng? Bolela letlha. |
|--------|--------------------|-------------------|--|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |



A re kwaleng

Thala mola
go golaganya
mafoko a a ka
fa molemeng le
bokao jwa ona
ka fa mojeng.

| |
|-----------------|
| Setšhaba |
| Thatathata |
| fudugile |
| thefosano |
| tlhagelela gape |
| faposwa |
| dule |

Tsamaile go tswa mo kgaolong e nngwe go ya kwa go e nngwe.

Palogotlhе ya batho ba ba nnang mo kgaolong.

Latlhegetswe ke tlhomamo

Ka bontsi, botlhokwa

Tlogile mo lefelong

Diragala gape

E nngwe, go emela



A re bueng

Lebelela melatlhogo e mme o bue
gore o akanya gore diathikele di ka ga
eng. Melatlhogo e e ngoka maikutlo ka
mokgwa ofe?

M e l A Y a
D i t l h o g o

P U L A e baka
M A T H A T A

MARULELO A
APESITSWE
KE NOKA



M o F E N Y I
O latlhegelwa ke tlhogo

N T Š W A
e ntsha monna gore a
I K A T I S E



Letlha:



A re bueng

Tlhophha tse pedi tsa diathikele
tsa lokwalodikgang mme o di
tlhagise.

Dumelang baretsi.
Dikgang tsa gompieno le
di buisediwa ke



Go diragetse eng?

Ke mang yo o neng a amega?



A re bueng

Makwalodikgang go le gantsi a dirisa ditshwantsho. Buisa ditshupetso tsa
batho ba mme morago o golaganye setlhogo le setshwantsho.
Tlatsa palo e e nepagetseng.



1 E nole!
Re bafenyi!

2 Ga ke batle go ya
kwa sekolong!

3 Ke goreng ke tshwanetse go
aga ke dira tirogae?

4 O tshwanetse go ja maungo a
mašwa le merogo mme wa
fokotsa mafura.

5 Go botlhokwa gore bana
ba buise letsatsi lengwe le
lengwe.

6 Ke itumetse thata!



Tshaeno ya morutabana

Letlha

5

Go kwala athikele ya lokwalodikgang



A re direng

Rulaganya athikele ya gago ya lokwalodikgang.
Tlotla dipotso tse di mo mmepeng wa segokgo le molekane wa gago.



1 Go diragetse eng?

2 Tiragalo e diragetse leng?

3 Ke mang yo o amegileng?

4 E diragaletse kwa kae?

5 Goreng?

KWALA ATHIKELE YA LOKWALODIKGANG


- Tlhma molatlhogo o o gogelang maikutlo.
- Temana ya ntlha: mo polelong kana dipolelong tsa gago tse pedi tsa ntlha, o tshwanetse go bolelela mmuisi gore ke mang, eng, leng, kwa kae le gore goreng. Leka go ngoka maikutlo a mmuisi ka go simolola ka tlhagiso e e itumedisang, e e botlhale kgotsa e e makatsang.
- Temana ya mo mmeleng: Naya mmuisi dintlha tse di feleletseng. Tseneyletsa nopoloo kana dinopoloo di le pedi go tswa mo bathong ba o ba botsoloditseng. Dirisa ditsejwana go bontsha gore ba reng.
- Temana ya bofelo: khutlisa ka nopoloo kgotsa polelwana e e gogelang.



A re kwaleng



● Dirisa mmepe wa tlhalogano go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago. ● Dira letlhomeso setlhlangwa sa ntlha sa gago. ● Kopa tsala go runa sekwalwatlhomo sa gago. ● Boeletsa setlhlangwa sa ntlha sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.



Kwala athikele ya gago ya lokwalodikgang mo phatlheng e e filweng. Naya lokwalodikgang lwa gago leina. Tlhma setlhogo se se gogelang mme morago o kwale dikgang tsa gago, o dirisa dintlha tse o di tlhamileng mo mmepeng wa tlhalogano. Fa o sena go dira se, arogana athikele ya gago le ba le mmalwa mo phaposiborutelang mme o bone gore ke ofe yo o nang le dikgang tse di monate.



Letlha:

Matseno

E ne e le tiragalo efe e bile
e le kwa kae?

Thala setshwantsho o bo o
kwala setlhogo sa yona.

Leina la lokwalodikgang
le lethla

Mola wa setlhogo

Molathoko

Ke mang
yo o neng
a amega?
Ditlamorago
e nnile eng?

Kwala sentle



A re kwaleng

Mabotsi ke dipotso. Gakologelwa go khutlisa ka letshwaopotso.

Mabotsi ke dipotso.
Gakologelwa go khutlisa
ka letshwaopotso.

O lwetse maabane.

A o

Ba ile kwa Durban ka Sedimonthole.

A ba

O buisitse lokwalodikgang maabane bosigo.

A o

Ba tabogile lebelo maabane.

A ba

Ba fentse motshameko wa bona maabane.

A o

O rekile moseso o mošwa.

A o

Ba ne ba tshamekile kgwele ya dinao fa pula e ne e na.

A ba ne

O ne a tshwerwe ke tlhogo.

A o ne

Pula e nele maabane.

A pula

Ntšwa e bogotse katse.

A ntšwa



Madiri le dithuanyisediri di dira mmogo. Mo polelong e e nepagetseng, sediri le thuanyisediri di a dumelana mabapi le bongwe le bontsi. Se se kaya gore fa sediri se le mo bongweng, thuanyisediri e tshwanetse go nna mo bongweng, mme fa sediri se le mo bontsing, thuanyisediri e tshwanetse go nna mo bontsing. Lebelela dikao.

1. Mosimane o epa mosima. (Mosimane a le mongwe)
2. Basimane ba epa mesima. (Go feta mosimane a le mongwe)



A re kwaleng

Dira gore sediri sengwe le sengwe se dumelane le thuanyi ya sona. Thalela sediri mme morago o tlhophe thuanyisediri e e nyalanang le sediri.

1. Jabu o/ba kwa Polokwane.
2. Mosetsana o/ba tshameka bolotloa ya setlhophsa sa ntlha.
3. Basimane ba babedi ba/o kgweetsa dikoloi tsa bona tse di tshamekisang.
4. Re/O tshamekela setlhophsa kgwele ya dinao sa ba ba ka fa tlase ga dingwaga di le 12.
5. Setlhophsa sa/tsa porofense se/di itshupile se/di gaisa mo nageng.



Letlha:

Maemedi a batho

Jaanong re ya go lebelela maemedi.

Thalela maemeditho mo go nngwe le nngwe ya dipolelo tse.

A ke ona maemeditho:
Iona, ena, nna
bona, nna, rona



A re kwaleng

Jaanong lebelela lenaneo le leleejana le la maemeditho mme morago o a thalele mo dipolelong tse di fa tlase.



MAEMEDI A BATHO

| | | | | | | |
|------|----|------|------|-----|------|-------|
| Nna | ke | ba | bona | e | yona | tsona |
| Wena | re | rona | o | ena | gago | |

| | |
|--|--|
| Buka ele ke ya me. | O tshotse buka ya gagwe mo kgetsaneng. |
| Ke mo file buka. | Ena ke buka ya gago. |
| Re ba file seaparo sa kgwele ya dinao. | Ke ba file dimonamone. |

Re itse gore maemeditho ke eng. Gape go na le mefuta e mengwe ya maemedi, a tshwana le, **maemedimaitiri**. Lebelela papetlana e e fa tlase mme o bone gore ke afe.

| MAEMEDI A BATHO | | MAEMEDI A MAITIRI |
|-----------------|------|-------------------|
| Ke | nna | bonna |
| re | rona | borona |
| wena | o | bowena |
| ena | o | boena |
| sona | yona | bosona |
| tsona | di | borona |
| jalojalo | | bobona |

Lebelela dipolelo tse di latelang mme o thalele maemeditho le maemedimaitiri.

| | |
|--|---|
| O tshwanetse go itumelela bowena mo malatsing a boikhutso. | O kgon a go apara ka bona jaanong gonne o na le dingwaga di le nne. |
| O ikgobaditse ka bona fa a ne a wa mo setlhareng. | Ke ithusa ka bona go batla dijo fa ke tshwerwe ke tlala. |
| Ba itlhokomela ka bobona fa batsadi ba le kwa ditirong. | |

Leemedi la leitiri ke leemedi le le simololang ka "bo-". le bidiwa leitiri gonne le boela mo sediring kgotsa mo leemeding.



A re buiseng

- Pele o simolola go buisa athikele ya lokwalodikgang, lebelela molatlhogo le senepe. Leka go akanya gore athikele e bua ka ga eng.

Mmegadikgang, E Smith

Mosupologo 27 Tlhakole 2015

Mothumi yo mošwa o a sireletsa

Bongi Shabalala, wa dingwaga tse 12 yo e leng morutwana wa Mophato wa 5 kwa Sekolong sa poraemari sa Boithabisodani, o falodisitse botshelo jwa mosimane wa sekolo yo o neng a nwela mo letamong. Rapula Sebolao wa dingwaga di le robedi o ne a thuma mo letamong la Phatudi gaufi le sekolo ka Labotlhano mo maitisboeng.

Go ya ka dipegelo, mosimane wa Mophato wa 3 o ne a leka go kodumela go tswa mo setlhareng mme a thula kala ya setlhare pele a thobuela mo metsing.

Bongi ka a ne a le mo tseleng ya go ya gae go tswa kwa sekolong, o ne a bona mosimane a phaphasela mo letamong.

Mme ka bonako a kodumela gore a tle a falose botshelo jwa gagwe. Ke mokapotene wa go thuma kwa sekolong sa gagwe e bile o na le setlankana sa Thusopotlako.

Bongi o ne a tlisa mosimane mo lebopong mme a mo tsosolosa. O ne a itse go tsosa motho ka tirego ya molomo-mo-molomong. Ba Sefapaano se Sehibidu ba re bokgoni jwa



: go boloka botshelo bo tshwana le jo ga bo bothata mme o tshwanetse go bo direla ka bonako.

: Fa go hema ga mongwe go khutla, o tshwanetse go direla ka bonako thata.

Ka lesego tsala ya ga Bongi, e leng Amo Khunou, le ena o ne a feta kwa **tiragalong ya kotsi**.

Ntšwa ya gagwe ya simolola go bogola mme a tsamaela kwa **lefelong le** Bongi a neng a thusetsa mosimane teng. O ne a tsibosa mogokgo wa sekolo, mme a leletsa ba ditirelo tsa phaloso.

Bongi o tlaa amogela kabo ya bogathhamelamasisi ka ntlha ya go falosa botshelo jwa ga Rapula Sebolao.

: Mogokgo, e leng, Mohumagadi Makhanya, o rile o setse a kgalemile bana ba sekolo gore ba itshole sentle mme ba se ka ba ya kwa letamong ba le bosi.

: Mogokgo o kopile bana bottle gore ba tsenele dithuto tsa Thusopotlako le tsa go thuma.



A re bueng

Bolelela molekane wa gago, ka tatelano e e nepagetseng, se se begilweng mo athikeleng ya lokwalodikgang.





Letlha:



A re kwaleng

Buisa athikele ya lokwalodikgang mme morago o
arabe dipotso tse.



Molatlhogo wa lokwalodikgang ke eng?

Molathoko wa lokwalodikgang ke eng?

Kotsi e e diragetse ka letlha lefe? (Tshedimosetso: e dira go tloga ka letlha la lokwalodikgang.)

Go diragetse eng ka ga Rapula Sebolao? Kwala dipolelo di le tharo go thalosa gore o diragaletswe
ke eng. Simolola dipolelo tsa gago jaaka o supediwa fa tlase.

1) Sa ntsha o

2) Morago o

3) Kwa bokhutlong o

Ke bokgoni bofe jo Bongi o neng a na le bona jo bo sireleditseng botshelo jwa ga Rapula?

Lebelela kwa morago kwa athikeleng ya lokwalodikgang. Thalela
mainatota (maina a batho le mafelo) ka **bohibidu** mme mainagotlhé
(maina a dilo) **ka botala jwa legodimo**. Jaanong tlatsa maina ka fa tlase
ga ditlhogo tse di nepagetseng.

Mainatota ke maina
a batho le mafelo. Ka
gale a simolola ka
tlhakakgolo.

| MOTHO | LEFELÖ | SELÖ |
|-------|-------------------------|----------|
| Bongi | Sekolo sa Bolthabsodani | setlhare |
| | | |
| | | |
| | | |

Tshaeno ya morutabana

Letlha

Merero ya puo

Puopegelo

Re dirisa dipara tse pedi tsa ditsejwana fa leina la sebui le fiwa fa gare ga se se buiwang, jaana:

- "Ke go kopile gabedi," ga bua mme, "go tlhatswa sejana sa gago."
- "Tsweetswee, sela matlakala," ga bua morutabana. "Mabala a go tshamekela a maswe."



A re kwaleng

Tlatsa ditsejwana mo dipolelong.

| | |
|----|---|
| 1 | A o tlaa ya kwa toropong ka baesekele? Ga botsa Bongi. |
| 2 | Motshameko wa kgwele ya dinao wa Lamathhatso o kwa kae? Ga botsa Amo. |
| 3 | A o setse o bone filimi ya Shreke? |
| 4 | A o ya go buisa buka ya Ka moo Mmutla o tsieditseng Tau le Kwena? |
| 5 | Ke tshwanetse go buisa buka e go tweng Motshameko wa bana. |
| 6 | Fetsa tirogae ya gago, ga goeletsat mme, go sa nneng jalo ga o bogele TV. |
| 7 | O mo mathateng! Ga goeletsat Thami. Mmaago o go bone. |
| 8 | Ke lapile e le ruri, ga bua Mandu. Ke ya go robala ka ura ya 7 thapama. |
| 9 | Kuku ele e lonko lo monate, Nkoko a raya Mandu, jaaka a e ntsha mo ontong. |
| 10 | Ke eletsat, ga bua Kedibone, gore ke ka itse gore morutabana wa me e ya go nna mang ngwaga o o tlang. |

Fa re kwala ka ga filimi, DVD, bidio kgotsa buka, re tsenya leina la teng mo ditsejwaneng, jaana:

- Ke bone filimi e go tweng, "Bad Buddies".
- Ke buisitse "Tsa fa isong".

Kwalolola dipolelo tse ka pakajaanong, jaaka e kete ditiragalo tsotlh di diragala gona jaanong.

Bongi o falodisitse mosimane wa sekolo yo o neng a betwa mo letamong.

Mosimane o ne a leka go thobuela mo letamong go tswa mo kaleng ya setlhare.

Bongi o ne a thobuela mme a tlisa mosimane mo lebopong.



Letlha:



A re kwaleng

Lebelela dipolelo tse di fa tlase mme o tlose tse di sa bueng ka ga setlhogo.

Morago o kwale temana mo phatlheng e fa tlase. O tlaa tshwanelo go tlhomaganya dipolelo sentle.

Bongi o falodisitse botshelo jwa mosimane.
(polelotlhogo)

Mosimane o thobunyetse mo letamong.

Bongi o bone mosimane mo metsing.

Matlhare a mata.

O ne a thula kala ka tlhogo mme a wela mo metsing.

Temana e e siameng e tshwanetse go nna le kakanyokgolo e le nngwe kgotsa polelotlhogo (kgankgolo). Lefelo le lentle la go bua ka ga setlhogo ke mo polelong ya ntlha. Fa o batla go bua ka ga setlhogo se sengwe, o tshwanetse go simolola temana e ntšhwa.

Letamo le lentle.

Ka lesego Bongi o ne a feta ka tsela.



A re kwaleng

Thalela kakanyokgolo kgotsa setlhogo mo polelong nngwe le nngwe.

Tsala ya me o rata ke go siiwa ke bese letsatsi lengwe le lengwe.

Ke ya kwa ikatisong ya setlhopa sa mmino letsatsi lengwe le lengwe la bobedi.

Mogala wa me wa letheka o wele mme wa thubega.

Ke latlhile buka gonne e ne e le metsi.

Tshaeno ya morutabana

Letlha

Go itlhokomela



- Go na le diathikele tse pedi tsa dikgang mo tsebeng e.
- Lebelela melatlhogo o bo o lebelele ditshwantsho.
- O akanya diathikele di bua ka ga eng?
- A o nagana gore di bua ka selo se se tshwanang?

A re kwaleng

Dikgang tsa Letsatsi le Letsatsi

13 Mopitlwe 2015



MELAO E MEŠWA YA GO TSUBA E SIRELETSABANA

Bana ba ba fetang seripa sa bana ba lefatshe ba hema mowa o o leswefaditsweng ke mosi wa motsoko, mme 5% ya melelo yotlhe mo Aforikaborwa e bakwa ke disakarete.

Melao e mešwa e e kgatlhanong le go tsuba e oketsa tshireletsegó ya bana.

Mokgatlho wa Lefatshe wa Boitekanelo o re kgalema ka go re go tsuba-o-sa-tsube (go hema mosi wa sekere sa mongwe) ke kotsi e kgolo ya boitekanelo bogolosegolo mo baneng.

Melao ya Aforikaborwa yo mošwa e lebisitse go kganelo batho go tsubela gaufi le bana.

Se se tlaa ba sireleta kgatlhanong le mosi o o kotsi o ba o hemang o o bakang mafatlha a magolo, go lets molodi ka mafatlha, boronkhaitisi kgotsa malwetse a mangwe a mafatlha.

Go ya ka melao e mešwa, go tsubela mo koloing o tsamaya le bana ba ba ka fa tlase ga dingwaga di le 12 go ileditswe, mme ba ba ka fa tlase ga 18 ga ba a letlelelwa mo lefelong la go tsubela.



Gape, ditlamo tsa disekerete di tshwanetse go baya ditshwantsho mo dipaketeng tsa disekerete go bontsha ka moo motsoko o sa siamelang boitekanelo jwa batho ka teng, e bile ga di a tshwanela go dirisa mareo a tshwana le “bokgakga jo bonnye”, “bothhofo” le “bokoanyana” mo disekereteng tsa tsona.

Ditlamo dingwe tsa disakarete di gatisa mareo a mo dipaketeng tsa tsona gonane a dira gore batho ba akanye gore disekerete tse di “bokoanyana” ga di kotsi thata jaaka disekerete tse di tlwaelegileng. Mme tota se se a tsietsa. Disekerete tse di bokoanyana ga di fokotse kgonagalo ya bolwetse.

Khansele ya Bosetšhaba e e Kgatlhanong le go Tsubaset (KBKT kgotsa NCAS) e tshwaela jaana: “molao o mošwa o tlaa thusa thata mo boitekanelong jwa setšhaba. Maaforikaborwa a ka nna 22% a a tsuba mme peresente e nngwe ya 78% ga e rate go hema mosi wa motsoko wa motho yo mongwe.

Go tsuba ke gona go bakang loso lo lo bonako, lo lo ka thibelwang. Motsoko o bolaya Maaforikaborwa a le 44 000 ngwaga le ngwaga, mme palo e e feta gararo palo ya batho ba ba bolawang ke dikotsi tsa tsela.”

National Geographic Kids

August 2015

Aparetswe ke mosi

Fa motlhokomedi wa ngwana Maria Howard a utlwa Willie wa. papalagae a re “Mma, Lesea!” o ne a itse gore sengwe se phoso.

O ne a tabogela go bona gore go diragetse eng mme a lemoga gore ngwana wa dingwaga di le 2 Hanna Desai o kgamilwe ke dijo mme o ne a setse a talafala gonane a ne a sa kgone go hema.

Maria o ne a kgona go ntsha dijo (a dirisa tegeniki e a e ithutileng kwa tlelaseng ya gagwe ya thusopotlako) mme botshelo jwa ga Hanna jwa bolokesega.

Willie wa . papalagae o ne a itse gore Hanna o ne a le mo bothateng

mme o ne a batla gore Maria a thusene.

Moitseanape wa dipapalagae wa Thutafatshe ya Bosetšhaba a re dipapalagae ke dinonyane tse di bothlale thata.

“ Di kgona go utlwa maemo a a tshosang le pele a diragalala.

Di nna le kgolagano e e tiileng le batho mme di itse go lemoga kotsi.”

Gompieno Hanna o itekanetse e bile o itumetse mme Willie wa papalagae ga a kitla a mo letla gore a tswe mo matlhong a gagwe.

O mo sala morago gongwe le gongwe kwa a yang teng mme a ntse a gotlhola, “Ke a go rata.”

(Ranotswe National Geographic Kids
August 2010)





Letlha:



A re kwaleng

Buisa diathikele tse pedi tsa dikgang
mme morago o arabe dipotso tse.



Diathikele tse pedi tse tsa dikgang di na le eng se se tshwanang?

Melao e e kgatlhanong le go tsuba e tlaa sireletsa bana jang?

Goreng go tsietsa go re "tshuba" mo paketeng ya sekerete.

Ke baitseanape bafe ba ba nopolwang mo athikeleng e e kgatlhanong le go tsuba?

Ke moiitseanape ofe o o nopolwang mo athikeleng ya papalagae?

Go tsuba go go upaletseng ke eng?

(Tshedimoso: Lebelela tlhaloso e e magareng ga masakana mo athikeleng ya lokwalong.)

Khathune e e tlhagisa eng ka ga go tsuba?



Tshaeno ya morutabana

Letlha

15

Go bua ka ga dikgang




A re bueng

Baakanya tlhagiso ya go bolelela barutwana ba Mophato wa 6 ka ga dikotsi tsa “go tsuba go go upaletseng” le gore ke eng go sa itekanelo. Kwala dintlhakgolo di le nne tse o tlaa di tsenyeletsang mo puong ya gago. Sekaseka lenaneonetefatso le le mo tsebeng e e fa thoko.



Jaanong dira phousetara go bontsha gore go tsuba gaufi le bana ga go a siama. Fa o sena go fetsa phousetara ya gago, dirisa lenaneonetefatso le le mo tsebeng e e fa thoko go e tlhatlhoba.





Letlha:

M A F O K O A



A Kgaoganyo ya mafoko

S Thala mola go kgaoganya mafoko
a go ya ka dinoko mme morago o
tlatse palo ya dinoko tse o di bonang.
Morago o tlhophe mafoko a le robedi
mme o a dirise go bopa dipolelo mo
bukeng ya gago.



A re kwaleng

Tlatsa ka kgotsa kgotsa .

Bese e tlaa tloga ka nako mang

O se ka wa tshela roboto fa e le khibidu

A o ya go tshameka tshese ka moso?

Tswakanya botoro le sukiri mmogo.

Ke letsatsi le le mogote.

A o akanya gore pula e tlaa na ka moso?

| | | | | | |
|----------------|----------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|
| Thefosano | <input type="text"/> | tsamaya | <input type="text"/> | kotsi | <input type="text"/> |
| Lemoga | <input type="text"/> | noko | <input type="text"/> | tlhagelela | <input type="text"/> |
| Diragetse | <input type="text"/> | bapalami | <input type="text"/> | tlhagisa | <input type="text"/> |
| Fa/ro/lo/ga/na | 5 | potso | <input type="text"/> | go tlhama | <input type="text"/> |

A tse ke dipotso, ditlhagiso kgotsa ditaelo?



A re kwaleng

Dirisa lenaneonetefatso le go tlhatlhoba tlhagiso ya gago le phousetara.

Lenaneonetefatso la phousetara

| A setlhogo se ngoka maikutlo? | | | |
|---|--|--|--|
| A phousetara e na le sethwantsho go tshegetsa molaetsa? | | | |
| A o nagana gore molaetsa o tlaa tlhotlheletsa batho gore ba se ka ba tsuba? | | | |
| A tshedimosetso e e mo phousetareng e nepagetse? | | | |
| Phousetara e ka tokafadiwa jang? | | | |

Lenaneonetefatso la tlhagiso

| A ke tlhagisitse puo ya me ka bokgabale? | | | |
|--|--|--|--|
| A ke file tshedimosetso e e lekanetseng ka ga setlhogo? | | | |
| A ke dirisitse puo e e Lebaneng bareetsi ba me? | | | |
| A ke ne ke kgona go bua le go leba bareetsi ba me fa ke ntse ke bua? | | | |



Tshaeno ya morutabana

Letlha

Ka moo Mmutla o tsieditseng Tlou le Leruarua ka teng



A re bueng

- Lebelela ditshwantsho mme o bereke gore o akanya gore kgang e e ka ga eng.
- Lebelela baanelwa ba ba farologaneng le maitshetlego a kwa kgang e diragalelang teng.
- Buisa temana ya ntlha le ya bofelo ya sekwalwa. Bonela pele gore go ya go diragala eng. Morago o bapise se o se buisitseng le se o se bonetseng pele.



A re kwaleng

Letsatsi lengwe Mmutla o ne o tsamaya mo lebopong fa o bona Tlou le Leruarua ba bua mmogo. O ne a batla go utlwa gore ba reng, mme a robala mo motlhhabeng a reetsa ka tlhwaafalo.

Leruarua le ne la re: "Tlou, o phologolo e e maatla go gaisa mo lefatsheng mme nna ke phologolo e e maatla go gaisa mo Lewatleng. Fa re ka dira mmogo re ka kcona go dira gore diphologolo tse dingwe di dire se re se batlang."

"Ee," ga bua Tlou, "O bua nnete! Ke kakanyo e ntle eo. Re tshwanetse go dira mmogo."

Mme Mmutla wa bua ka pelo wa re, "Ga ke ye go letla se go diragala. Ga ba kitla ba ntaola. Ke ya go ba tsietsa." A tswa a tsamaya, a tlolatlola, a tlolatlola, mme a kgokologela kwa lebopong mme a tsena mo sekgweng.

Kwa teng a fitlhela mogala o moleele o o thata. Morago a boela kwa lebopong go ya go bua le Leruarua.

"Leruarua," ga bua Mmutla, "O phologolo e e maatla go gaisa. A nka go kopa go nthusa?"

"Ee, thata," ga bua Leruarua, le ikutlwia le itumetse gonno a kopiwa go thusa ka ntlha ya gobo a le maatla thata. "Ke ka go thusa ka eng?"

"Dumela, Leruarua," ga bua Mmutla, "Ke na le kgomo e e totometseng mo seretseng kwa morago kwa mo sekgweng. A o ka nthusa go e goga gore e tswe mo seretseng?"


"Ee," ga bua Leruarua. "Ke tlaa itumelela go go thusa."

Ka jalo, Mmutla wa bofelela mogala mo mogatleng wa Leruarua.

Mme a re, "Ke tlaa ya go bofa ntlhana e nngwe ya mogala mo kgomong ya me.

O eme go fitlha ke letsa moropa wa me mme o bo o simolola go goga."

Mmutla wa tlogela Leruarua fa lebopong mme wa ya go batla Tlou.



- Setlhophpha sengwe le sengwe se na le dikgang tsa sona tse di rategang tse batho ba di tlotlang kgapetsakgapetsa
- Dikgang tse di bidiwa dinaane.
- Kgang e ke naane ka ga Mmutla o o tletseng mathaithai.

Pele o buisa

- Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

Fa o ntse o buisa

- Bapisa kakanyetsa ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.



"Tlou," ga bua Mmutla, "O phologolo e e maatla go gaisa. A nka go kopa go nthusa?"

"Ee, thata," ga bua Tlou, e ikutlwa e itumetse gonne e kopiba go thusa ka ntlha ya gobo e le maatla thata. "Ke ka go thusa ka eng?"

"Dumela, Tlou," ga bua Mmutla, "Ke na le kgomo e e totometseng mo seretseng kwa morago kwa mo sekgweng. A o ka nthusa go e goga gore e tswe mo seretseng?"

"Ee," ga bua Leruarua. "Ke tlaa itumelela go go thusa. Ke maatla thata mo ke ka gogang dikgomo di le masomeamabedi!"

"Ke a leboga," ga bua Mmutla, mme Mmutla wa bofelela ntlhana e nngwe ya mogala mo selopong sa Tlou.

"Ke tlaa ya go bofa ntlhana e nngwe ya mogala mo kgomong ya me. O eme go fitlha ke letsamoropa wa me mme o bo o simolola go goga." A rialo mme a tsamaya.

Fa a le mo sekgweng, Mmutla a dula fa fatshe mme a letsamoropa o mogolo.

Leruarua la simolola go goga mme Tlou le yona ya simolola go goga mme mogala wa gagamala thata. Tlou ya tsaya karolwana ya mogala ya o thatha mo selopong, mme Leruarua la iphitlhela le gogelwa kwa lebopong.

Se sa dira gore le tenege thata, mme la kodumela mo lewatleng. La goga kgogo e e maatla go gaisa!

Kgogo ya Leruarua ya dira gore Tlou e relelele kwa lebopong mme ya tsena mo lewatleng.

Tlou ya tenega thata, mme ya goga ka maatla. Fa e thipola mogala, Leruarua la tswa mo metsing.

"Ke mang yo o nkogang?" ga goeletsa Leruarua.

"Ke mang yo o nkogang?" ga goeletsa Tlou.

Morago tsa bona gore ke tsona di tshwereng dintlhana tsa mogala.


"O ntsieditse!" ga rora Tlou.

"Ke tlaa go ruta gore o se ka wa tlhola o tshamekela mo go nna!" ga bua Leruarua. Ba simolola go goga mogala gape. Mme ka eno nako mogala wa kgaoga, mme Leruarua le Tlou boobabedi ba wela kwa morago.

Se sa dira gore ba tenege thata moo ba neng ba sa batle go buisana gape.

Ka jalo, boobabedi ba se ka ba tlhola ba busa diphologolo tsotlhe mo lefatsheng le diphologolo tsotlhe mo lewatleng.

Mmutla wa nna mo sekgweng, mme wa tshega, wa bo wa tshega mme wa tshega.



Go akanya ka ga Mmutla, Leruarua le Tlou



A re bueng

Go akanya ka ga kgang.

- Poloto ya kgang ke eng?
- Tlou le Leruarua ba ne ba akanya gore ba tshwanetse go dira eng mmogo?
- Ke eng o akanya gore Mmutla o ne o batla go thibela leano la bona?
- Ao akanya gore Tlou le Leruarua ba a buisana gompieno?
- Ke eng o akanya gore Mmutla o ne a bona leano la bona e le la go tshegisa?
- Bolelela molekane wa gago kgang e ka tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Fa Mmutla o ne o batla go utlwa gore Leruarua le Tlou ba bua ka ga eng, o ne a dira eng?


Mmutla o ne wa kopa Leruarua le Tlou go mo thusa ka eng?

Mmutla o ne wa thathetsa mogala mo go eng?

Go ne ga diragala eng ka ga Leruarua le Tlou?

Ke goreng Mmutla o ne wa tabogela mo sekgweng?

A o ka rata go nna le tsala e e tshwanang le Mmutla? Goreng?





Letlha:



Feleletsa ka matlhaodi le matlhalosi a a matshwanedi
a a tlhaolang le go tlhalosa mmutla.


A re kwaleng



Re itse gore baanelwa ba ntse
jang mo kgannyeng go ya ka
se ba se buang kgotsa se ba se
dirang.



Dirisa matlhaodi go kwala temana go tlhalosa Mmutla. Dira letlhomeso la setlhengwa sa ntlha. Kopa
tsala ya gago go baakanya diphoso mme morago o kwale tlhaloso e e siamisitsweng
mo phatlheng e e filweng.



Jaanong tlhalosa semelo sa tsala ya gago ya botlhokwa. Bua gore ke eng e le tsala
ya gago ya botlhokwa le gore o rata eng ka ga gagwe.



Tshaeno ya morutabana

Letlha

Ka moo mmatlanyana o tsieditseng Tau le Kwena ka teng



Lebelela ditshwantsho tse robedi tse ka kelotlhoko go bona gore kgang e ka ga eng. Morago o bereke le molekane wa gago.


- Bua gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Kgang e e ratile go tshwana le ya ntlha.
- Jaanong tlotla kgang ka mafoko a diphologolo. Se se kaya gore kgang e bopiwa ke dilo tse diphologolo di di buang.

Kwala mokgwaritsokgwaritso wa gago mo pampitshaneng, mme o kope tsala ya gago go o baakanya.

Dirisa mafoko a go go thusa.



Morago o kwale kgang ya gago sentle go bapa le ditshwantsho tse di nepagetseng.



1



2



3



Letlha:

4



5



6



7



8



Mefuta e e farologaneng ya maina

O setse o itse ka ga mainagotlhe le mainakgopololo.

Mainagotlhe

Ano ke maina a dilo tse o kgonang go di bona le go di ama.



Setulo

buka



Mosimane



sekolo

Jaanong kwala mainagotlhe a mangwe a gago.

Mainatota

Ano ke maina a a kgethegileng a batho, dibuka, difilimi jalojalo. Mainatota go le gantsi a simolola ka tlhakakgolo.

Jabu



Sekolo sa ga Jabulani

Tlatsa maina a batho le a mafelo mo seralong e e fa tlase.

Batho

Mafelo

Mainagoboka



Motlhape

Ano ke maina a batho kgotsa a mafelo. Mainatota go le gantsi a simolola a tlhakakgolo.



Motshitshi

Kwala mainagoboka a mangwe.




A re kwaleng

Tlhaola maina a go ya ka dikholumo tse di nepagetseng. Dirisa ditlhakakgolo mo mainatoteng otlhe.

Mainakgopololo

Ano ke maina a dilo tse re sa kgoneng go di bona, ama, nkgelela, kgotsa go di utlwa.

Boitumelo



tlhonya

letshogo

letshogo

tenego

ketsaetsego

Kwala mainakgopololo a mangwe.

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| Khalentara | boitumelo | setulo | lorato | amo | tlhwatlhwā |
| kobo | Jacob | tenego | kitso | leino | smith |
| tshepo | hutshe | boikgantsho | khomputara | buka | zuma |
| nnete | tidimalo | thotloetsso | mangaung | polokwane | phukwi |

MAINAGOTLHE

MAINATOTA

MAINAGOBOKA

MAINAKGOPOLÓ



Letlha:



A re kwaleng

Maele

Bua le setlhophsa sa gago ka ga bokao jwa nnete jwa maele a a totobaditsweng. Morago o kwale gore o akanya maele a kaya eng.

Rre o ya go jela nkoko nala. O tlaa mo ela dijo tse di monate.

Go lebelela maele

Dipuo tsotlhdi na le ditlhhaloso tse di sa kayeng se di se buang. Go fa sekao, fa re re "O ntshitse katse mo kgettseng", re kaya gore o ntshitse sephiri.

Kgaitsadi yo monnye o lomile mme tsebe. Jaanong mongwe le mongwe o a itse.



Jabu o ja nku meno. O aga a ithobaletse motshegare otlhe.

Ke kopa tsela bagaetsho. Nako e setse e ntshiile.

Taka ditshwantsho go sedifatsa a mabedi a maele.

Morago o golaganye mafoko a le malatodi a ona. Fa o sena go dira jalo, o kgaoganye lefoko lengwe le lengwe go ya ka dinoko tsa lona.

Malatodi ke mafoko a a kayang se lefoko le lengwe le sa se kayeng, a a ganetsana.

| | | | | |
|--------------|------------|--------|----------|--------|
| Nnye | monate | bonolo | malatodi | mosweu |
| | | | | |
| Go/la/ga/nya | sefanyetso | sebate | tidimalo | monate |

Tshaeno ya morutabana

Letlha

Monna yo o rekileng moriti





A re bueng

- O akanya eng ka ga setlhogo sa papetlanatiro e?
- A o nagana gore kgang e e tlaa nna ka ga sengwe se se diragetseng ka nnete?

Jaanong lebelela ditshwantsho mme o akanye ka ga gore naane e e tswa kwa nageng efe?



A re kwaleng

**Pele o buisa**

Leba ditshwantsho le dithhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

**Fa o ntse o buisa**

Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Monna wa mohumi: O dira eng fa? Tsamaya, moriti o ke wa me!

Monnanyana: Moriti o ga se wa gago. Setlhare se ke sa motse.

Monna wa mohumi: Huuu! Setlhare se le moriti wa sona ke tsa me!

Monnanyana: Go siame gee rra, tsweetswee rra, ke batla go reka moriti wa setlhare sa gago.

Monna wa mohumi: O ka se ka wa reka moriti wa me ka digautanyana tse tlhano.

Monnanyana: Tsaya gee, mong wa me, tsaya gauta ke e. Ke a go leboga, motlotlegi. Jaanong ke nna mong wa moriti o

Monna wa ngame o ne a tsenya gauta mo kgetsaneng ya gagwe, a tshegatshega a le esi mme a boela mo ntlong ya gagwe.

Moragonyana letsatsi la simolola go phirima mme moriti wa setlhare



Letlha:


wa lelefala go fitlha o apesa ntlo ya monna yo o ngame. Morago monnanyana a tsena ka bogatlhamelamasisi mo ntlong.

Monna wa mohumi: O dira eng mo ntlong ya me? Tswaya fa, sematla tote sa mosimane!

Monnanyana: Motlotlegi, moriti wa setlhare o apesitse ntlo e, mme moriti ke wa me. Jaanong ntlo le yona ke ya me.

Ka go tenega monna wa ngame a tswela ruri mo ntlong mme batho botlhe ba motse ba tla go bona ntlo ya gagwe e kgolo mme ba ja monate wa moriti wa setlhare. Mme ba rorisa monnanyana go ba thusa.

Naane e e tswang kwa Japane



A re bueng

A o akanya gore se ke kgang ya nnete? Goreng?

Re tshwanetse go ithuta eng go tswa mo kgannyeng e tshwana le e?

Ke goreng o akanya gore batho ba dinaga tse di farologaneng mo lefatsheng ba rata go tlottlela bana ba bona dikgang di tshwana le e?



A re kwaleng

Buisa kgang e e fa godimo gape mme morago o arabe dipotso tse di latelang.



Baanelwa mo kgannyeng e, ke bomang?

Ke goreng monna wa ngame a ne a tshegatshega fa a baya gauta mo kgetsaneng ya gagwe?

Mo moriting wa setlhare




A re direng

Lo le mo ditlhopheng tsa lona, diragatsang motshameko ka ga kgang. Lo tlaa fitlhela gore e bonolo go e diragatsa gonno e kwadilwe jaaka motshameko.



A re kwaleng

Sekeltsa matlhaodi mo polelong nngwe le nngwe. Morago o thalele maina a a tlhalosang.



Monna wa mohumi o ne a nna mo ntlong e kgolo.

Moriti wa setlhare o ne o wa apesa ntlo.

Monnanyana o ne a rulaganya moletlo o mogolo gore batho ba motse ba itumele.

Monnanyana yo o botlhale o ne a dula mo moriting o o tsididi.

Monna wa mohumi wa ngame o ne a sa batle mosimane a dula ka fa tlase ga setlhare se setala.

Thalela **letlhaodi** mo go nngwe le nngwe ya dipolelo tse di latelang.

Morago o kwale **malatodi** kgotsa kganetso ya letlhaodi mo phatlheng e e ka fa mojeng. Re go diretse ya ntlha.

O a itse gore leina ke leina la motho, la lefelo kgotsa la selo. Letlhaodi le re bolelela go le gontsi ka ga leina. Sekao go tswa mo kgannyeng ke se: E ne e le monna yo o bosula.

Mmino wa radio o ne o lelelela kwa **godimo**.

Tlase



Baagi ma motse ba ne ba itumetse fa monna wa ngame a tshaba.

Batho ba ba itumetseng mo motseng ba ne ba bina.

Rapula o kgetlile diapole mo setlhareng se seleele.

Monna yo monnye o rekile lokwalodikgang.

Phaladi o nole galase ya mašwi a a bolelo.

Ke letsatsi le le tsididi gompeino.

Dibuka di ne di le mo šelefong e e kwa tlase.

Rre Tumelo o kgweetsa koloi e ntšhwa.

Mbali ke mothumi yo o bonako mo setlhopheng sa rona.



Letlha:



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse di mo **pakajaanong** ka **pakatlang** mme
morago ka **pakapheti**.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Go mogote. | Ka mōsō go tlāa Maabane go ne go |
| Pula e na ka melamu le matlapal! | Ka mōsō Maabane |
| Ke phepfafatsa bodilo. | Ka mōsō Maabane |
| Re ja tlhapi le ditšhipisi. | Ka mōsō Maabane |



Tshwantshiso ke eng?

"O na le pelo ya tau" le "Ke leobu mo ditirong" ka bobedi ke ditshwantshiso.
Selo se le sengwe (pelo) se tlhalosiwa ka go re ke selo sengwe gape (tau).
Mo tshwantshisong ga o dirise "tshwana le" kgotsa "jaaka" kgotsa "e kete".
Go le gantsi tshwantshiso e fitlhelwa mo mabokong.



A re bueng

Bua gore tshwantshiso
nngwe le nngwe ya
tse e kaya eng. Taka
setshwantsho go
sedifatsa e nngwe ya
tsona.

O na le pelo ya mmamasiloanoka.

Ke ena naledi ya sekolo sa rona.

O na le pelo ya tau.

Ga ke mo rate gonne ke
leobunyana.

Tshaeno ya morutabana

Letlha

29



A re kwaleng

Gakologelwa gore re dirisa thuanyisediri o fa tlhogo ya leina e le mo bongweng le ba fa tlhogo ya leina e le mo bontsing.

Gakologelwa gore re dirisa thuanyisediri o fa tlhogo ya leina e le mo **bongweng**
le **ba** fa tlhogo ya leina e le mo **bontsing**.

| | |
|---|-------------------|
| 1. Ntšwa e e/di a loma | Ntšwa e e a loma. |
| 2. Ditamati tse di/e budule. | |
| 3. Jabu le Peter o/ba tshameka kgwele ya dinao. | |
| 4. Phaposiborutelo ya Mophato wa 2 e/di modumo thata. | |
| 5. Dikuku tse di/e monate. | |
| 6. Bana ba/o thari go ya kwa sekolong. | |
| 7. Leino la me e/le botlhoko. | |
| 8. Mme o/ba kwa lebenkeleng. | |
| 9. Setlhophapha sa kgwele ya dinao se/di siame. | |
| 10. Sekepe se/di sesa mo makhubung. | |

Leka tse o dirisa pakapheti. Re dirisa "o ne a (le)" fa sediri se le mo bongweng le "ba ne ba (le)"

Fa sediri se le mo bontsing. Gakologelwa gore thuanyisediri e tshwanetse go tsamaelana le setlhogo sa yona. Sekao se re se fileng ke sa fa sediri se simolola ka tlho "Mo—" mo bongweng le tlhogo "Ba—" mo bontsing.



| | |
|---|--|
| 1. Basimane ba ne ba le/o ne a le thari kwa sekolong. | Basimane ba ne ba le thari kwa sekolong. |
| 2. Setlhophapha sa kgwele ya dinao se ne se le/di ne di le mo beseng. | |
| 3. Mooki o ne a/ba ne ba thusa molwetse. | |
| 4. Dikuku di ne di le/e ne e le monate. | |
| 5. Rapolasa o ne a/ba ne ba jwala mo puleng. | |
| 6. Pitse e ne e le/di ne di le mo lesakeng. | |
| 7. Maoto a ne a le/le ne le le botlhoko. | |
| 8. Batsadi ba ne ba le/o ne a le kwa kerekeng. | |
| 9. Re ne re le/ne ke le kwa sinemeng. | |
| 10. Motlhape wa dinku o ne o le/e ne e le mo masimong. | |



Letlha:

Golaganya diane tse le bokao jwa tsona.
Kwala palo fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

Go lebelela diane.
Diane ke mabolelo a a nang
le thuto kana molaetsa.

Bana ba tadi ba bonwa ka mereto.

3



Bontle bo na le dibelebejane.

1

Bophokojwe ba bankgwe ba latswana mpa.

2

Botlhale jwa phala bo tswa phalaneng.

3


Diselammapa ga di ratane.

4

Khumo segwagwa e a pharuma.

Ditau di se nang seboka di siwa ke none e tlhotsa.

5



Kgabutle ga a ke a feta gaabo, a re go tlala.

6

Kgakakgolo ga ke na mebala, mebala e dikgakaneng

7

Kgetse ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa

8

Kgetse ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa.



Maitsholo a bana a senola gore batsadi ba bone ke batho ba ba ntseng jang.



Fa batho ba thusana mo tirong, tiro eo e nna botlhoho.

Khumo ga e nnele ruri mo mothong

1

Motho ga a ke a feta fa bathong ba gaabo, le fa ba ka dila kana ba le bahumanegi.

2

Bagolo ba direla bana dilo tse dintle le fa bone ba di tlhoka.
Ditiro tsa bagolo di bonwa mo baneng ba bona.

3

Mmei wa selo ke ena a itseng kwa se leng teng.

4

Batho fa ba se seoposengwe ga ba kgone ditiro.

5

Batho ba ba dirang tiro e e tshwanang ka gale ga ba ratelane botshelo.

6

Go molemo go nna le bana gore ka moso ba go thuse fa o palelwaa.

7

Batho ba ba dirang tiro e e tshwanang ba a ratana.

8


Motho yo montle o kgona go nna le makoa.

9

Tshaeno ya morutabana

Letlha

Motshameko wa dipaka



Motshameko wa dipaka – Ke mang yo o tlaa fenyang?

- Latlhela letaese la gago.
- Tsamaisa setshwai.
- Dirisa tlhagiso ya nako mme o bope polelo.
- Yo o gorogang kwa bokhutlong la nthha ke ena mofenyi.
- Dithhaloso tsa nako tsa dipalo tse di farologaneng di fitlhelwa mo dibopegong tse di tshweu tse di potokwe tse di fa tlase.



Boithabiso

Fetola sebopego sa madiri a a thaletsweng.

Simolola dipolelo tsa 9 – 17 ka Maabane ke ...

**SIMOLOLA**

Simolola dipolelo tsa 1 – 8 ka Lamatlhatsso o o tlang ke tlaa ...

- Latlhela letaese la gago.
- Tsamaisa setshwai.
- Dirisa tlhagiso ya nako mme o bope polelo.
- Yo o gorogang kwa bokhutlong la nthha ke ena mofenyi.
- Dithhaloso tsa nako tsa dipalo tse di farologaneng di fitlhelwa mo dibopegong tse di tshweu tse di potokwe tse di fa tlase.

Simolola dipolelo tsa 8 – 26 ka Bosigo jwa kgantele

Bosigo jwa kgantele

**FETSA**

Tokafatsa maduo a me a Seesimane

Nna le moletlo wa letsatsi la botsalo

Boela kwa morago ka diphatlha di le 10

Tsenela tlelase ya Thusopotlako

Etela ntsalake kwa Amerika

Ya kwa Botswana ka bese



Letlha:

Thuanyisediri

Madiri le dithuanyisediri di dira mmogo. Mo polelong e e nepagetseng, sediri le thuanyisediri di a dumelana mabapi le bongwe le bontsi.

Thuanyisediri

Se se kaya gore fa sediri se le mo bongweng, thuanyisediri se tshwanetse go nna mo bongweng, mme fa sediri se le mo bontsing, thuanyisediri se tshwanetse go nna mo bontsing. Lebelela dikao.

1. *Mosimane o epa mosima.*
(Mosimane a le mongwe)
2. *Basimane ba epa mosima.*
(Go feta mosimane a le mongwe)



Dira gore sediri sengwe le sengwe se dumelane le thuanyi ya sona.

Thalela sediri mme morago o tlhophe thuanyisediri e e nyalanang le sediri.

1 Jabu **o/ba** nna kwa Polokwane.

2 Mosetsana **o/ba** tshameka bolotloa ya setlhophpha sa ntlha.

3 Basimane ba babedi **ba/o** kgweetsa dikoloi tsa bona tse di tshamekisang.

4 **Basetsana o/ba** ya kwa sekolong sa New Town.

5 Rona re/o tshamekela setlhophpha sa kgwele ya dinao sa ba ba ka fa tlase ga dingwaga di le 12.

6 Setlhophpha **sa/tsa** porofense **se/di** itshupile **se/di** gaisa mo nageng.





Motshameko wa paka

| Go tlhola fela | 😊 | 😢 |
|---|---|---|
| Ke a itse gore mainagotlhе, mainatota, mainagoboka le mainakgopolо ke eng. | | |
| Ke kgona go buisa naane. | | |
| Ke kgona go kwala naane | | |
| Ke kgona go golaganya sediri le thuanyisediri | | |
| Ke kgona go buisa athikele ya lokwalodikgang | | |
| Ke kgona go lemoga molatlhogo le molathoko | | |
| Ke itse diane dingwe | | |
| Ke kgona go dirisa malatodi | | |
| Ke kgona go fetola dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya kwa pakapheting le kwa pakatlannyeng. | | |
| Ke kgona go dirisa ditsejwana | | |
| Ke kgona go araba dipotso tsa tekatlhaloganyo | | |
| Ke kgona go tlhama phousetara ya tshedimosetso le go rulaganya phamfolete. | | |
| Ke kgona go dirisa matlhaodi | | |
| Ke kgona go kwala sethalo sa semelo sa moanelwa. | | |
| Ke kgona go kwala semelo sa moanelwa. | | |





Thitokgang 2: Tlholtlheletso le pokon

Sekwalwa sa tlhotlheletso Kgweditaro 1: Dibeke 5-6

17 Go buisa dipatso 36

Buisa papatso.
tsepamisa mogopolo mo sekwalweng
sa maikutlo, dikerafiki, le ditegeniki di
tshwana le ditshepiso le mekgwa ya go
tsosolosa dikarabelo tsa maikutlo.
Lemoga bareetsi ba ba totlweng le
mekgwa ya tlhotlheletso.
Golaganya setlhophpha se se lebeletsweng le
rejisetara.
Araba dipotso ka ga papatso le go lemoga
melawana le ditegeniki.

18 Go itlhama papatso ya me 38

Tlhala ka ga ditegeniki tsa papatso.
Tlhala maele a papatso.
Feleletsu tshate go tlhama papatso. Tlotla ka
ga mekgwa ya go tlhotlheletsa bareetsi.
Rulaganya papatso o sala morago dikgato
tse di latelang tsa pele ga go kwala:
go ntsha dikakanyo, go rulaganya, go
kgwaritsakgwaritsa, go runa le go tlhagisa
papatso.

19 Tlhma bukana ya Bojanala 40

Rulaganya le go kgwaritsakgwaritsa
bukana ya maeto ya Karata ya Z mabapi le
Bojanala mo Aforikaborwa.
Sekaseka le go ntsha dikakanyo mo
setlhopheng.
Dirisa tsamaiso ya go kwala: go sekaseka
le go ntsha dikakanyo, go rulaganya,
go kgwaritsakgwaritsa, go runa, le go
tlhagisa.
Dirisa foreimi e e filweng go thusa mo
tatelanong e e tlhabosang.
Tlhma bukana e e nayang tshedimosetso
e e maleba ya go kopana le ya
ditshenyegelo.
Baakanya le go tlhagisa bukana ya mesego
(tse di segeletsweng) sentle.
Rekota maafoko a maasha le bokao mo
thanoding ya gago.

21 Puo e e neeletsang 44

Kitsiso ya dipolelonolo le dipolelotswako.
Kitsiso ya makopanyi.
Sediri le letiro.
Lemoga sediri le letiro mo dipolelonolong
le mo dipolelotswakong.
Bopa dipolelotswako o dirisa makopanyi (le,
mme, gone, ka jalo le le fa).

22 Go tlhotlheletsa 46

Tlhaloso ya maemo a dingangisano tsa
tlhotlheletsa di dirisiwang mo go ona.
Buisa dingangisano tsa tlhotlheletsa o
tlhokometsa setlhophpha se se
lebeletsweng, tlhagiso le dingangisano tse
di simololang.

23 Go kwala ngangisano e e tlhotlheletsang 48

Rulaganya tlhagiso o dirisa mmepe wa
tlhaloganyo le morulaganyi.
Sala morago tsamaiso ya go kwala: go
sekaseka le go ntsha dikakanyo, go
rulaganya, go kgwaritsakgwaritsa, go runa
le go tlhagisa.
Tlhatlhoba dingangisano ka mokgwa wa
puo.
Kwala ngangisano sentle o dirisa foreimi
kana lenaneothulaganyo.

24 Malepa a poko le malepa mangwe 50

Kitsiso ya malepa a poko go akarediwa
tshwantshiso, tshwantshanyo, malatodi,
onomatopia, poeletsotumammogo,
poeletsotumanos, pheteletso.
Di tlhalosiwa tsotlhe fano e seng mo
dibekeng tsa 9 – 10 ka ntlha ya phatlha
ya go kwala. Barutabana ba ka nna ba
boeletsa papetlanatiro e mo dibekeng tsa
9 – 10.

Mmuisano o o buang Kgweditaro 1: Dibeke 7 - 8

25 Mmuisano wa maabane bosigo 52

Dirirwana tsa tshimologo go akarediwa
polelelopele, go dirisa tshedimosetso ya
ditshwantsho go bolelela pele sekwalwa.
Tlhma matlhoo puong ya mmele ya
sebuli, diteng tsa puo le rejisetara.
Tlhalosa sebopego sa sekwalwa.
Golaganya sekwalwa le dibui.

26 Nyaya tlhe, Rre Tau! 54

Buisa kgang. Tsepamisa mogopolo mo
dibuing le se ba se buang.
Feleletsu tirwana ya tekathaloganyo e e
ikaegileng ka bokao jwa sekwalwa.
Diragatsa kgang le moaneledi le dibui tse di
farologaneng.

27 Go rulaganya motshameko 56

Dirisa morulaganyi go tlhama motshameko.
Lemoga setlhogo, baanelwa, pono kgotsa
maitshetlego, kanedi le molaetsa.
Kwala motshameko o dirisa foreimi ka
letlhomeso go kaela kitsiso ya baanelwa.
Tlhagisa motshameko ka go neela
barutwana ba ba farologaneng
diabe mo setlhopheng.
Lekanyetsa metshameko.

28 Go bega ka ga se ba se buang 58

Dirisa ditsejwana mo puopegelong.
Bopa dipolelotswako.
Dirisa malatodi le makanlagongwe.

Ditsebe tsa pokon Kgweditaro 1: Dibeke 9-10

29 boitumediso mo pokong 60

Buisetsa pokon, "Kgetse e bosula ya
mefikelwa", kwa godimo.
Utlwa moribo, o bo o opela moribo diatla.
Tsepamisa mogopolo mo dikgatong tsa go
kwala Sala morago dikgato tsa go kwala:
go sekaseka le go ntsha dikakanyo, go
rulaganya, go kgwaritsakgwaritsa, go
Tseleganya, le go tlhagisa.
Tirwana ya ditshwantsho ya matthalosi a
felo.
Tirwana ya ditshwantsho ka ga
tshwantshanyo.

30 Leboko la thoriso la Aforikaborwa 62

Bua ka ga dipina tsa thoriso jaaka
mofutakwalo.
Golaganya pina le botshelo jwa letsatsi le
letsatsi.
Tlatsa mmepe wa tlhaloganyo mo
Aforikaborwa.
Kwala leboko la thoriso la Aforikaborwa.
Leboko la boitumediso ka ga ngwedi le
barutabana ba ka le dirisang fa ba batla.

31 Maboko go dikologa letsatsi 64

Tirwana ya pele ga puiso go tlhaloganya
leboko botoka.
Buisa leboko la tshedimosetso.
Tekatlhaloganyo e e ikaegileng ka diteng
tsa leboko – tshwanetse go tladiwa mo
tshateng ya diphatlhha.
Kitsiso ya mothofatso.

32 Kwala leboko 66

Kwala leboko o sala morago dikgato tsa go
kwala: go sekaseka le go ntsha dikakanyo,
go rulaganya, go kgwaritsakgwaritsa, go
runa, le go tlhagisa.
Go ranola, go tlhalosa le go thala
tshwantshanyo.
Barutabana ba ka nna ba boela kwa
papetlanatiroong ya 24 mabapi le
tshedimosetso e e tletseng ya malepa a
poko.

Go buisa dipapatso

Seaparo sa bana ba ba mo dinakong go tswa Gear Store

**A O
BATLA GO
ITSAGALE?**


**Itumeletswe, Eletswa,
Amogetswe?**

**itsagala!
Nha mo dinakong!**

Naledi nngwe le nngwe e batla go bonala e le mo dinakong kwa sekolong.

A o utlwile?

**Lala o lebeletse pulo ya lebenkele la
diyunifomo go reka yunifomo e e mo dinakong.**



Theko e e kgethegileng ya bana ba Mophato 6. Reka e le nngwe, o fiwe e le nngwe mahala!

Tšhono e fela fa setoko se fela.



A re kwaleng

Lebelela papatso ka kelotlhoko. Tlotla ka ga dikarabo tsa dipotso tse di latelang le ditsala tsa gago. Morago o tlatse dikarabo tsa dipotso.

Papatso e e lebositse setlhophsa sa dingwaga di le kae?

Dingwaga di le 5 – 7

Dingwaga di le 11 – 13

Dingwaga di le 14 – 16

Dingwaga di le 21 – 25

Ke goreng o bua se?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Ke goreng papatso e na le setlhogo se se itumedisang?

| |
|--|
| |
| |



Letlha:

Lebelela dipolelo tse pedi tse go tswa mo papatsong.
Thalela medumo e e boelediwang.

Re bitsa poeletso ya medumo ya
ntlha ya mafoko "poeletsomodumo".
Sekao ke: Pepe o pegile peke le
podi mo poraemeng

Naledi nngwe le nngwe ya mošwa e batla go bonala e le monate kwa sekolong.

A o utlwile? Lala o lebeletse pulo ya **lebenkele la Gear**.

Go na le bo 'l' ba le kae mo "**Lala o lebeletse
pulo ya lebenkele la diyunifomo go reka yunifomo e ntlenyana?**"

Go na le bo 'tsw' ba le bakae mo go "**Itumeletswe, Eletswa, Amogetswe?**"

Ke goreng o akanya gore papatso e na le moano, "Itsege! O nne mo dinakong!"

E tlhotlheletsa babuisi jang?

Ke ditshepiso dife tse papatso e di dirang fa o reka dikumo tsa *Gear Store*?

Mokwalo o mosesane kwa tlase ga papatso o re raya eng?

Papatso e tlhotlheletsa babuisi go dira eng?



Tshaeno ya morutabana

Letlha

Go itlhamele papatso ya me



A re bueng

Diragatsang motshameko wa go bapatsa kungo kgotsa tirelo mo TV.



A re kwaleng

Rulaganya papatso ya gago ka go tlatsa dikarabo tsa potso nngwe le nngwe mo mmepepeng o wa tlhaloganyo. Fa o feditse letlhomeso la gago, kwala o bo o thala papatso sentle mo tsebeng e e fa thoko.



Maele mangwe a go kwala sekwalwa se se tlhotlhetsang:

- Itse baretsi ba gago.
- Dirisa meano le dipolelwana tse di ngokang maikutlo go gogela baretsi – jaaka, “Ikhutse o bo o ikhutse - ka matute a namune”.
- Dirisa ditshwantsho go dira gore papatso e gogele matlho mme e se ka ya lebalesegå.
- Dirisa puo ya botshwantshi jaaka poeletsomodumo, dipaoapeletso le morumo. (Bona papetlanatiro ya 24 mabapi le thuso).
- Tlhagisa tiro ya gago e le phepa e bile e bonala.

1 Setlhophha se se lebeletsweng ke sefe?

2 Kungo ya gago ke eng?

3 O ya go dirisa moano ofe?

4 O ya go dirisa tegeniki efe go tsosolosa maikutlo a setlhophha sa gago sa baretsi.

5 O ya go ngoka theetso ya baretsi jang?

6 Papatso e tshepisa eng?

Papatso ya me

7 A naa papatso e a ikanyega?

8 A o dirisitse malepa mangwe a puo a tshwana le poeletsomodumo? (bona papetlanatiro ya 24 go bona thuso).



Letlha:

Mafoko a mašwa



A re kwaleng

Tlhama papatso ya gago mo phatlheng e e filweng.



Tshaeno ya morutabana

Letlha

39



A re bueng


Lebelela ditshwantsho mme o bue gore ke dife tse e leng dilo tse o di boneng kgotsa tse o di utlwileng tse di botlhokwa.

Ke mafelo afe a mangwe a botlhokwa a o a itseng?


A go na le mafelo mangwe kwa o nnang teng a a botlhokwa e bile a gogela, a tshwana le legae la pele la motho wa botlhokwa, setediamo, serapa sa diphologolo kgotsa naga e ntle?

Table Mountain/
Thabatafole

Sun City



Mosimamogolo wa
Kimberley



Magaga a Cango



Soccer City



Serapa sa Bosetšhaba
sa Kruger



A re direng

Gagola tsebe e e fa thoko o bo o e mena go bopa bukana ya Karata ya Z. Tlhama bukana go bapatsa lefelo le le gogelang la Aforikaborwa le bajanala ba ka ratang go le bona. E ka nna lefelo la boswa, le tshwana le legae la pele la motho yo o botlhokwa, setediamo, kago e kgologolo kgotsa e e gogelang, musiamo, serapa sa diphologolo , sekgwa sa pula kgotsa Thabatafole.



O tlaa tshwanela go dirisa puo e e tlhotlheletsang go rotloetsa batho go etela lefelo.

Tsebe ya gago ya sefatla e tshwanetse go nna le mmepe wa Aforikaborwa le polelwana e e gogelang kgotsa moano – jaaka, “Naga ya ditragalo le boitumelo!”


Mo tsebeng nngwe le nngwe thala setshwantsho mme o kwale tlhaloso ya se o tlaa se bonang.

Gakologelwa go tsenyeletsa

- Diaterese tsa lefelo lengwe le lengwe,
- Tlhwatlhwa ya go tsena
- Dinako tsa go bula.



Rulaganya
bukana mo
tsebeng
ya 43



1

TSEBE YA SEFATLA: menela kwa pele

6

6 TSEBE YA KWA MORAGO: Ya tshedimoso tsotso ya kakaretso e tshwana le nomore ya mogala, aterese le aterese yaimeile.

5



2



3



4



20 Go rulaganya phamfolete



A re kwaleng

Tlhamha phamfolete ya gago. Tlatsa mmepe wa tlhaloganyo. Nomore nngwe le nngwe ya boloko e kaya nomore ya tsebe mo phamfoleteng.

Fa o sena go kgwaritsakgwaritsa phamfolete ya gago, letla tsala ya gago go e buisa.

1

Tlhamha letlharekapeso.

2

Kwala tshedimosetso e e maleba.

3

Kwala tshedimosetso e e maleba.

4

Kwala tshedimosetso e e maleba.

5

Kwala tshedimosetso e e maleba.

6

Naya dintlha tsa go ikgolaganya le wena gammogo le aterese.

Letlha:



- Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago.
- Kgwaritsakgwaritsa setlhawga sa ntla sa gago.
- Kopla tsala go runa setlhawga sa ntla sa gago.
- Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.

Puo e e neeletsang

Mafoko a mašwa

Dipolelonolo le dipolelotswako

Polelo e na le dikarolo di le pedi.

1. Motho kgotsa selo se polelo e leng ka ga sona se bidiwa **sediri**.
2. Se se buiwang ka ga motho kgotsa selo seo se bidiwa letiro. Matiro gantsi a akaretsa **lediri** la polelo.



| | |
|--------|---|
| Jimi | o wele mo baeskelen. |
| Sediri | letiro le le nang le lediri wele |



A re kwaleng

Mo dipolelong tse di fa tlase, naya maina a didiri le matiro Kwala sediri ka fa tlase ga karolo ya polelo e e re bolelang gore polelo e bua ka ga mang kgotsa eng. Morago thalela **sediri**. Kwala **letiro** ka fa tlase ga karolo e nngwe ya polelo o bo o thalele lediri.

*Polelo e e nang le sediri
se le sengwe fela le lediri
le le lengwe e bidiwa
polelonolo.*


| | |
|------------------------------------|---|
| Moapei | o bakile kuku. |
| Sefofane | se fofile kwa godimo ga thaba. |
| Moapei yo o nonneng yo o boitumelo | o bakile kuku e kgolo ya seterooberi. |
| Sefofane se segolo sa selefera | se fofile kwa godimo ga thaba e e mafika. |

Go kopanya dipolelo

Re ile kwa sekolong

mme

morago ra tshameka
bolotloa.



Go kopanya dipolelo

Fa re dirisa dipolelonolo fela mo go se re se kwalang le go se bua, puo le mokwalo wa rona di ka nna makgaokgao. Fa re kopanya dipolelo tsa rona ka makopanyi go bopa dipolelopate, go tlaa nna kelelo e e botoka.



Letlha:



A re kwaleng

Dirisa lengwe la makopanyi a go kopanya dipolelo tse. Morago o thalele madiri.

Mafoko a re a dirisang
go kopanya dipolelwana
le dipolelo a bidiwa
makopanyi. A botlhokwa
mo go golaganyeng
dipolelo mmogo.

Ka jalo

Le

Le fa

Mme

Gonne

| | | |
|--|--|---|
| 1. Amo o ithuta thata | | nako nngwe o bona maduo a a kwa tlase. |
| 2. Amo nako nngwe o bona maduo a a kwa tlase | | o ithuta thata. |
| 3. Ba ne ba humanegile | | ba ne ba na le dijo tse di lekaneng. |
| 4. Nomsa o rata diapole | | o rata diperekisi. |
| 5. Nomsa o rata diapole | | ga a rate diperekisi. |
| 6. O tlogetse buka ya gagwe kwa gae | | a tle a kgone go amogana le tsala ya gagwe. |
| 7. Morutabana o ne a itumetse thata | | o ne a tiisitse letsogo. |
| 8. Merogo e godile sentle | | pula e nele go le gonne. |
| 9. Maemo a bosa a ne a sa iketla | | re ne ra swetsa gore re se ka ra tsamaya. |
| 10. O ne a tenegile | | ke ne ke le thari. |
| 11. O ne a ya kwa lebenkeleng | | o rekile ditshokolete |
| 12. Ati o tshameka kherikete | | o tshameka kgwele ya dinao. |
| 13. Go ne go le mogote | | re sweditse go ya go thuma. |
| 14. Ga a kgone go bona mo lefifing | | ga a kgone go kgweetsa bosigo. |
| 15. Re sweditse gore ga re ye | | maemo a bosa ga a letle. |
| 16. O tsogile thari go ka tsamaya | | o tlogetse. |



Go tlhotlheletsa

A o a tle o tlhoke go tlhotlheletsa batho ba bangwe go dumelana le mogopolo wa gago kgotsa go dira gore o dire sengwe kgotsa o nne le sengwe? Fa go ntse jalo, o tshwanetse go ithuta ka moo o ka dirisang puo ya tlhotlheletso ka teng. Rotlhe re dirisa dingangisano tsa tlhotlheletso, bogolosegolo fa re leka go pateletsa batsadi ba rona kgotsa barutabana ba rona.



A re buiseng

Tsweetswee, Mma, a ke ka ya kwa gaabo Ati mo mafelong a beke? Batsadi ba gagwe ba tlaa bo le teng ...

Tsweetswee, Morutabana, a ke ka tlogela tirogae gompieno? Re bereka thata mo phaposiborutelong ...

Tsweetswee, Ntate, a ke ka nna le seotlwana sa ngwana wa kwena Ke tshepisa gore ke tlaa se tlhokomela.



Setlhogo

Mongwe le mongwe kwa sekolong o tshwanetse go somarela motlakase.

Maikaelelo

Go rotloetsa mongwe le mongwe kwa sekolong go somarela motlakase.

Bareetsi ba ba totlweng

Mogokgo wa sekolo le barutabana

Mo sekaong se, mokwadi o naya mabaka mme morago o a a atolosa go tshegetsa kgang ya gagwe.

Lebaka la ntlha

Sa ntlha, didiriswa tsa motlakase di dirisa maatla a mantsi. Ka jalo, disekirini tsa dikhomphiuta, diporojeketara le diyalemowa di tshwanetse go tingwa fa di sa dirisiwe. Mo bekeng e e fetileng, didiriswa tsotlhe tsa ileketeroniki di ne di tlogetswe ka nako ya go kgwa mowa le morago ga sekolo.

Lebaka la bobedi

Sa bobedi, didiriswa tse dingwe di tshwana le mabone le dihitara le tsona di dirisa motlakase o montsi. Mongwe le mongwe o tshwanetse go tima mabone fa a tswa mo phaposing. Dihitara le difene di tshwanetse go dirisiwa fa maemo a bosa a gaketse. Mo bekeng e e fetileng, dihitara di ne di tlogetswe bosigo jotlhe.

Sosobanya kgang. Naya katlanegiso e e khutlisang.

Kwa bokhutlong, fa rotlhe re ka akanya ka ga go somarela motlakase, re ka kgona go fokotsa tiriso ya rona ya maatla. Re tshwanetse go simolola go fokotsa tiriso ya maatla jaanong.

Tlotla dikarabo tsa dipotso tse le tsala ya gago. Mokwadi o naya dikgang di le kae? Ke tshedimosetso efe e a e nayang go tshegetsa kgang nngwe le nngwe ya gagwe?



A re bueng



Letlha:

A naa TV e siametse bana?

Setlhogo

Go retolola dikakanyo tsa batho gore TV ga e a siamela bana, le gore, le fa e ka rotloetsa mekgwa e e sa siamang, gape e na le dimateriale kana dilwana tsa thuto e bile e na le dikgantshwane tsa maitsholo a mantle.

Batsadi le barutabana

Ka fa letlhakoreng le lengwe, dipapatso tsa TV di rotloetsa bana go nna bareki ba ba megagaru.
Gape, ga go mosola gore bana ba dule mme ba bogele TV. Ba tshwanetse go tshameka.

Ka fa go le lengwe, TV e kcona go neelana ka tshedimosetso e bana ba e tlhokang. Mananeo a mantsi a tshwana le Lenaneo la Dithuto, a ruta babogedi dithuto tsa botlhokwa mabapi le dirutwa tsa bona. Gape, TV e bontsha mekgwa e e siameng ka ga mekgwa ya boitekanelo.

Kwa bokhutlong, le fa go bogela TV go ka isa kwa mekgweng e e maswe, go ka ruta e bile go ka rotloetsa botshelo jo bo itekanetseng.



A re bueng

Mokwadi o naya dikgang di le kae?
Ke dintlha dife tse pedi tse a di nayang go tshegetsang TV?
Ke dintlha dife di le pedi tse a di nayang kgathlanong le TV?
Ke dikgang dife tsa TV tse di ka thusang/solang barutabana?
Ke dikgang dife tsa TV tse di ka thusang/solang?

Mo sekaong se, mokwadi o naya megopolo e e tshegetsang le e e ganetsang. Mokwadi o kwala a re "Ka fa letlhakoreng le lengwe ..." mme morago a bo a re "Ka fa go le lengwe ...".

Maikaelelo

Babogedi ba ba totlweng

Ka fa letlhakoreng le lengwe

Ka fa go le lengwe

Sosobanya kgang.
Naya dikatlanegiso tsa go khutlisa kgang.

Mafoko a mašwa



Tshaeno ya morutabana

Letlha

Go kwala ngangisano e e tlhotlheletsang



A re direng

Tlotla ka ga ditlhogo tse di latelang le tsala ya gago mme morago o tlhophe e le nngwe go kwala ka ga yona. Morago o dirise papetlanatiro e e latelang go rulaganya kgang ya gago.



Malatsi a boikhutso a dikolo a tshwanetse go nna maleelenyana



Bana ba
fiwe tirogae e
nnyanenyana.



- Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago.
- Kgwariitsakgwaritsa setlhlangwa sa ntlha sa gago.
- Kopa tsala go runa setlhlangwa sa ntlha sa gago.
- Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.

1 Maikaelelo

2 Setlhophae se se totilweng

3 Ngangisano ya ntlha

4 Ngangisano ya bobedi

5 Ngangisano ya boraro

6 Dikatlanegiso

7 Bokhutlo

Tlatsa setlhogo sa gago fano



A re bueng

Lekeletska kgang ya gago jaaka ngangisano pele o e kwala mo tsebeng e e fa thoko.





Letlha:



A re kwaleng

Dirisa mmepe wa gago wa tlhaloganyo go
tlhama kgang e e utlwalang.

Mafoko mašwa

| | |
|---|---|
| Setlhogo | |
| Maikaelelo | |
| Setlhophapha se se totilweng | |
| Kgang ya ntlha go tshegetsatsetlhogo sa gago |  |
| Kgang ya bobedi go tshegetsatsetlhogo sa gago |  |
| Sosobanya kgang. Naya dikatlanegiso tsa go khutlisa kgang. |  |

Letlha

Malepa a poko le malepa mangwe



Tshwantshanyo
Tshwantshanyo e bapisa dilo tse pedi e bile e tlisa ntlha ya go tshwana magareng ga tsona. E dirisa “jaaka”, “tshwana le” le “e kete”.

O moleele jaaka tsela ya Kgalagadi

A o ka akanya ka ga dikao tse dingwe?



Tshwantshiso
Tshwantshiso e bapisa dilo tse pedi ka go re selo ke se sengwe. Ga e dirise “jaaka”, “tshwana le” le “e kete”.

Monna yo ke tau.

A o ka akanya ka ga dikao tse dingwe?



Poletsomodumo
Mafoke a a simololang ka tlhaka e e tshwanang a dirisiwa ka go latelana go ngoka maikutlo a babuisi.

Kgosi, Kgomo e Kgautse Kgole.

A o ka akanya ka ga dikao tse dingwe?



Poletsyo ya ditumanosi
Mafoke a a nang le ditumanosi tse di tshwanang a dirisiwa go mumuretsa modumo o go kwadiwang ka ga ona kgotsa go tlhagisa maikutlo a a renang.

Mmapula o bua ka dipuupuu tse di buduleng.

A o ka akanya ka ga dikao tse dingwe?



Letlha:

Makaelagongwe ke mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang.
Re dirisa makaelagongwe fa re batla go dira gore puo ya rona e tshele
e elele.

Makaelagongwe



Mosimane yole o nonne/mokima/mafura

A o ka akanya ka ga dikao tse dingwe?

Ano ke mafoko a a nang le bokao jo bo farologaneng.
Re a dirisa go tlhagisa pharogantsho.

Malatodi

A o ka akanya ka ga dikao tse dingwe?



Ano ke mafoko a a etsisang medumo.

Onomatopia

A o ka akanya ka ga dikao tse dingwe?



Se ke poeletso ya tumammogo e e tshwanang
gabedi kgotsa go feta ka tlhomagano e khutshwane.

Poeletso ya ditumammogo

Susu ilela suswana gore suswana a go ilele.

A o ka akanya ka ga dikao tse dingwe? Bona ka moo 's' le 'l' ba boeledi-wang ka teng.




Re dirisa pheletso fa re oketsa boleng jwa selo go gaisa.
Pheletso le yona ke mokgwa wa go natetsha puo.

Pheletso

O ne a sa taboge o ne a fofa.

A o ka akanya ka ga dikao tse dingwe?



Mmuisano wa maabane bosigo



A re kwaleng

Dipolelo dingwe tse di mo mmeleng di tlhalosa moanelwa yo o ka fa mojeng, tse dingwe di tlhalosa moanelwa yo o ka fa molemeng. Thala mola go tswa kwa polelong go ya kwa moanelweng yo o nepagetseng.



O dira
eng thari'
jaana?

Koloi ya gagwe
e na le lebone le le
tsabakelang le le botala
jwa legodimo.
O na le yunifomo e e botala jwa
legodimo e ntle.
moriri wa gago o eme jaaka dithupana
tse di maswe.
O bonala o ka re motho
a sa tlhapa.
O na le lentswe le le magwerekwere.
O ka re o tshogile e bile o molato.
O bonala a tlhamaletse.
Ke Zakes o na le dingwaga
di le 11.

Sepe. Ke mpa ke
lebeletse ngwedi le
dinaledi.



A re kwaleng

Jaanong kwala se baanelwa ba babedi ba
buisanang ka ga sona. Se se bidiwa mmuisano.
Mmuisano o re bolelela se batho ba se buang
kana ba buisanang ka ga sona. Metshameko
ya diterama e kwadiwa jaana. Fa o sena
go fetsa mmuisano wa gago, o diragaletse
phaposiborutelo ya gago.



Lepodisi:

O dira eng mo mmileng bosigo jaana?

Zakes:

Lepodisi:

Zakes:

Lepodisi:

Zakes:

Lepodisi:



Letlha:

Mafoko a mašwa

A re bueng

Go na le dibui di le kae mo mmuisanong o?
Ke bomang?
Mmuo kana rejisetara ya lepodisi e ka farologana jang le ya
mosimane yo o tshwenyang.

A re kwaleng

Kwala temana e mo go yona o tlhalosang mongwe wa baanelwa.

Jaanong kwala mmuisano o o diragalang magareng ga gago le morutabana wa gago.
Tlatsa leina la gago mo meleng e mehibidu.

Morutabana: Ke lekgetlo la boraro beke e o sa dire tirogae ya gago.
(Wena):

Morutabana:

(Wena):

Morutabana:

(Wena):

Morutabana:

Tshaeno ya morutabana Letlha

Nnyaya tlhe, Rre Tau!

Baanelwa ba kgang e ke bomang? E tlhagisiwa jang?
A o kgona go lemoga diponagalo tsa mmuisano?

Dibui ke bomang?



A re buiseng



A re bueng

Pele o buisa
Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

Fa o ntse o buisa
Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Buisetse motshameko o kwa godimo le ditsala tsa gago di le 7, gore o mongwe le mongwe wa lona a kgone go buisa dikarolo tsa diphologolo mme mongwe wa lona a nne moanedi yo o buisang dikarolwana tse di fa gare.

Ga twe bogologolo diphologolo tsa motse wa Bera di ne di tshela di itumetse mmogo.

Botshelo bo ne bo itumedisa e le ruri, le mebutlanyana, dipitse tse ditilodi, dikubu tse di itumetseng, dikwena tse di botlhale, ditlou tse dikgolo tota le dikgabo, tsotlhe di ne di tshela monate mmogo ... go fitlha tau e e bosula e tla mme e batla go di bolaya e di je.

Go tswa ka lona letsatsi leo, diphologolo di ne di aga di tshogile.

Letsatsi lengwe, le gale, tsa dira leano la bogatlhamelamasisi: di ne di tlaa ya kwa go tau go batla tharabololo ya bothata jo.

Fa tau e bona diphologolo di atamela, e ne ya itumela, gonnes e ne e akanya gore ga e kitla e ya go tsoma letsatsi leo - gonnes dijo di ne di itlisa kwa go yona.

Mme ya re fela fa molomo o simolola go rokotsa mathe ka nthla ya go akanya ka dijotshegare, kgabo ya tlola ya bua le ena.



Kgabo: Tsweetswee rre kgosi...eeh...mm re batla go bua le wena ka ga kgang ya botlhokwa. Morago diphologolo tsotlhe tsa simolola go buela gongwe.

Pitse e tilodi: Ee, o tlaa tlhoka phologolo e o ka e busang...

Kwena: O tlaa bo o le esi mo bogosing jwa gago...

Kubu: Gape o tlaa tshwarwa ke tlala gonnes go tlaa bo go se ope yo o ka mmolayang wa mo ja. Ka bonako o tlaa bolawa ke tlala wa swa.

Mmutlanyana: Ka jalo, re na le tlhagiso e re batlang go go naya yona. Fa o ka emisa go tlhola o re bolaile, re tshepisa go go romelela mongwe yo o tlaa mo jang letsatsi lengwe le lengwe.

Tau e ne ya reetsa ka tlhoafalo se diphologolo di se buang...

Tau: A lo tlaa ntlisetsa dijo? Seo ke tharabololo e e siameng! Mme ke tshwanetse go le kgalema:

Fa le ka tshelwa ke letsatsi le le lengwe, ke tla lo ja lotlhe ka gangwe.

Mme ga dumelalanwa. Go tloga ka lona letsatsi leo, tau e ne e isetswa phologolo e le nngwe letsatsi lengwe le lengwe, mme tau a bo a itumetse thata. Letsatsi lengwe e ne ya nna sebaka sa ga Mmutlanyana go fana ka botshelo jwa gagwe gore tau e je. Mmutlanyana o ne o sa batle go swa, ka jalo wa loga leano.



Letlha:

Ka iketlo, Mmutlanyana wa ya kwa ntlong ya ga tau. Ya re fa a goroga kwa teng, tau a bo a ntse a ya kwa godimo le kwa tlase. Tau e ne e tshwerwe ke tlala thata. Fa e bona Mmutlanyana o monnye, e ne ya tenega thata.


Tau: A o akanya gore Mmutlanyana o monnye jaaka wena jaana o tlao nna nama e e ntekaneng motshegare otlhe? Ke tshwerwe ke tlala thata, mme a o ke o itebelele gore o monnye e bile o otile jang!

Mmutlanyana: Diphologolo tota di go romeletse mebutlanyana e le merataro, Nate Kgosi, mme e methlano ya yona e bolailwe mme ya jewa ke tau e nngwe..

Tau: Ke tau e nngwe efe? Ke nna kgosi ke le esi mo tikologong e.

Mmutlanyana: E ne e le ... ee ... e ne e le ... tau e kgolokgolo. Tau e nngwe eo e rile ke yona kgosi ya nnete mo sekgweng.

Tau: Nkise kwa taung e nngwe eo, gore ke tle ke e rute magokonyane – e ke tikologo YA ME! Ke Bogosi JWA ME! Mmutlanyana o monnye wa isa tau kwa nokeng. Mmutlanyana wa bolelela tau gore tau e nngwe e mo metsing a noka. Tau e ne ya lebelela mo nokeng mme ya bona moriti wa yona. Ya nagana gore ke tau e nngwe. Ya rora ya roromisa lefatshe mme ka bonako ya tlolela mo metsing go tlhasela se e neng e ithaare ke tau e nngwe. Tau ya thubaganaya tlhogo ya yona mo lelikeng le le mo nokeng mme ya nwela. Mmutlanyana o monnye, jaanong o itumetse thata, wa boela kwa morago kwa diphologolong tse dingwe go phatlalatsa dikgang tse di molemo. Mme diphologolo tsotlhe tsa tshela ka boitumelo go tloga motsing oo mo motseng wa Bera.



A re kwaleng

Buisa dipotso tse di latelang mme o di arabele mo diphatheng tse di filweng.

Ke eng diphologolo tse dingwe di ne di boifa tau?

Leano la Mmutlanyana o monnye e ne e le eng?

Ke setlhogo sefe se se ka siamelang kgang e?

Ke goreng diphologolo di ne di mumuretsa le go gakega (bua mmh hh) mo puong ya tsona fa di ne di bua le tau?

Go rulaganya motshameko



A re bueng

Mo dipapetlanatirong tse pedi tse di fetileng o buositse dipuisano tse pedi.

Jaanong rulaganya go kwala mmuisano wa gago. Bereka le molekane go feleletsa mmepe o wa tlhaloganyo.



- Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago.
- Kgwaritsakgwaritsa sethlangwa sa nttha sa gago.
- Kopa tsala go runa sethlangwa sa nttha sa gago.
- Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.

Setlhogo sa motshameko

1 Baanelwa ke bomang?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

2 Poloto ke eng?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

4 Moanedi o tlaa reng?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

3 Maitshetlego ke afe?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

5 Ke batla go romela molaetsa ofe?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |



A re kwaleng

Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go kwala o kgwaritsakgwaritsa mme morago, fa o sena go runa mokgwaritsokgwaritso, kwala motshameko sentle mo phatleng e e filweng.


Tlhlosa maitshetlego

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Maina a baanelwa | Se ba se buang ka pakajaanong |
| | |
| | |
| | |

O kgona go aga baanelwa ba gago ka se ba se buang. Kwala mafoko a nnete a baanelwa ba gago ba a buang. Tlatsa maina a baanelwa ba gago mo kholomong e e ka fa letsogong la molema mme morago o kwale se ba se buang ka pakajaanong.



Letlha:



A re bueng

A barutwana ba buise motshameko o o o kwadileng mo setlhopheng sa gago. A ba ne ba kcona go sala morago poloto? A ba ne ba lemoga baanelwa mo motshamekong wa gago?



Tshaeno ya morutabana

LetIha

Go bega ka ga se ba se buang

Go bega ka ga se ba se buang

Go dirisa ditsejwana:

O aga o simolola kgotsa o khutla ka go dirisa lediri le le begang, jaaka kopa, bua, tlhalosa.

"Tsweetswee nneye sebaka," ga kopa Bongi, kgotsa Bongi a kopa "Nneye sebaka".

[mola o montšhwa] "A nka tsamaya le wena?" ga botsa Peter, kgotsa Peter o ne a kopa "A nka tsamaya le wena?"



A re kwaleng

Tlatsa ditsejwana
kwa tshimologong
le kwa bokhutlong
jwa se sebui
sengwe le sengwe
se se buang.

Kgabo e ne ya botsa Rre Kgosi a nka bua le wena.

Mmutlanyana o rile fa o ka re ja o tlaa nna o le esi mo tikologong ya gago.

Tau e ne ya botsa a le tlaa ntlisetsa dijo tsa me?

Ke eng o ne o e dira? O ne a botsa.

Anna o rile ga go sepe se re ka se dirang ka ga yona.

Jaanong kwala se ba se buang ka puopegelo.

Anna



A o akanya gore pula e tlaa na ka Lamathatso?

Bongi

Tšhate ya maemo a bosa e bontšha pula ya bosigo fela.

Jabu



Go siame gonne Chiefs e tšameka sentle.





Letlha:

Kopanya dipolelonolo tse go bopa dipolelotswako. Dirisa "mme" kgotsa "gonne"

Mafoako mašwa

Katse e jele peba. Katse e jele tšisi.

Re utlwile modumo o o sa tlwaelegang. Re ne re tshogile.

Ntšwa e ne e bogola. Go ne go na le mongwe kwa hekeng.

Re ne ra ya go iphitlha. Pula e ne ya na.

O rekile moseso. O rekile para ya ditlhako.



A re kwaleng

Batla makaelagongwe (mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang) a mafoko a a mo theiboleng. Dirisa mafoko a go go thusa.



Makaelagongwe ke mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang. Go fa sekao, **timela** ke lekaelagongwe la **latlhega**.

| | |
|-----------|--|
| Mogote | |
| Tsotfetse | |
| Bolete | |
| Senatla | |

| | |
|---------|--|
| Popota | |
| Bodile | |
| Potlana | |
| Nnye | |

Jaanong akanya ka ga malatodi a mafoko a a thaletsweng. A kwale mo lebokosong kwa bokhutlong jwa polelo.

| | |
|--|--|
| E ne e le letsatsi le le <u>mogote</u> . | |
| Ke ne ka kgora go bona gore ntšwa e a <u>Iwala</u> , matlho a yona a ne a le <u>letobo</u> . | |
| Ke falotse teko ya me ya dipalo mme Ke reteletswe ke Seesemane | |
| Buka e e a <u>tena</u> . | |
| Maemo a bosa a <u>bosula</u> ka nako e ya ngwaga. | |
| Tsela e <u>dikgatlampi</u> e bile e a <u>tlolatlola</u> . | |



A re buiseng

Kgang e e bosula ya meethimolo

Maabane bosigo ke ethimotse thata,
ke ne ke lwala e le ruri.

Ke ne ka ya go bona ngaka mme a
mpha dipilisi tse dipinki.

Ke ne ka ya go robala ka ura ya borobedi.
Mme ke ne ka tima lebone.


Ke dirisitse lebokoso lotlhe fela la dithisu ka
go ethimola bosigo jotlhe.

Ke ne ka ethimola ka bo ka ethimola
bosigo jotlhe.

Ga ke a ka ka robala sentle.

Ka jalo, ke lona lebaka, morutabana,
la gore ke bo ke paletswe ke teko
ya mopeleto.

Bruce Lansky (ranotswe)



A re bueng

- Leka go utlwelela moribo wa leboko.
- Buisetsa kwa godimo o bo o opele moribo diatla tsa gago.
- Bua le molekane wa gago ka ga ntlhathuto ya leboko.



A re kwaleng

Kwala leboko la gago. Leka go dira gore mola mongwe le mongwe wa bobedi o simolole ka lefoko le le rumang. Kgwaritsakgwaritsa leboko la gago. Le buisetse tsala ya gago kwa godimo mme morago o bo o le kwala mo phatlheng e e filweng.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Letlha:



A re kwaleng

Dirisa mangwe a matlama a go feleletsa dipolelo tse di fa tlase.

Ka fa tlase

kwa
godimo

kgabaganya

mo

kwa
morago ga

kwa



Jimi o _____ tsela.



O tsena _____ bateng.



O tlotse _____ ga legora.



O eme _____ setilo.



O tsamaya _____ ga setlhare.



O ya _____ posong.




A re kwaleng

Tlatsa leina la phologolo go feleletsa ditshwantshanyo.

Go le gantsi re tlhalosa selo ka go bua gore se tshwana le se sengwe. Go fa sekao, fa mongwe a le bonya re a re, "O bonya jaaka leobu". Se se bidiwa tshwantshanyo. Go le gantsi re dirisa diphologolo mo tshwantshanyong.

| | | |
|---|----------------------------|------|
| 1 | O bokete jaaka tlou | tlou |
| 2 | O segatlhamelamasisi jaaka | |
| 3 | O tlhanasela jaaka | |
| 4 | O bonya jaaka | |
| 5 | O gololosegile jaaka | |
| 6 | O bonolo jaaka | |
| 7 | O botlhofo jaaka | |
| 8 | O makgakga jaaka | |



Tshaeno ya morutabana

Letlha

Leboko la thoriso la Aforikaborwa



A re buiseng

A re tshwaraneng ka diatla mmogo Aforikaborwa, Re setshaba se se motlotlo. Re opela pina ya rona, Nkosi Sikelel'iAfrika, mmogo.



A re bueng

- Leboko le bua ka ga eng?
- Ke goreng re re ke leboko la thoriso?
- A leboko le na le moribo?
- Batho ba boka maboko a thoriso leng?




A re kwaleng

O akanya gore wena jaaka morutwana, o ka dira eng go dira gore lefatshe la rona le nne lefelo le le botoka le re ka itumelelang go tshela mo go lona. Tlatsa dikakanyo tsa gago mo mmepepeng o wa tlhaloganyo.



- Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago. ● Kwaritsakgwaritsa sethangwa sa ntsha sa gago. ● Kopa tsala go runa sethangwa sa ntsha sa gago. ● Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.





Letlha:



Jaanong kwala temana ka ga ka moo o ka dirang Aforikaborwa lefelo le le botoka go tshela mo go lona.

Mafoko a mašwa

A re kwaleng

Dirisa dikakanyo tse di mo mmepepeng wa gago wa tlhaloganyo.
Re go file setlhogopolelo go simolola temana ya gago.

Aforikaborwa ke lefatshe le lentle mme rotlhe re ka thusa go le tokafatsa gore re tshele sentle mo go lona.

Jaanong kwala leboko la gago ka ga botshelo mo Aforikaborwa.




boitumelo

Bona lebelela ngwedi, o phatsima kwa godimo kwa;
Bona mme, o ka re ke lebone
mo moweng.

Mo bekeng e e fetileng o ne a le monnyenyana mme
a bopegile jaaka bora; mme
jaanong o mogolwane e bile
o kgolokwe jaaka O.

E Follen



Tshaeno ya morutabana


Letlha

63



A re bueng

- A o itse maina a dipolanete?
- A o a ipotsa gore dipolanete di ntse jang?
- A di tshwana le polanete ya rona, Lefatshe?
- A o setse o kile wa bona nngwe ya tsona bosigo, kwa legodimong?
- A o a itse gore re bokgakala jo bo kanakang go tswa kwa letsatsing?



Mo lebokong le, Puluto o sa ntse a bidiwa polanete. Ka 2006, le gale, borasaense ba dumelane ka ga tlhaloso e ntshwa ya gore polanete ke eng, mme ba swetsa gore Puluto, totatota, ga se polanete.

Dipolanete di relela go dikologa letsatsi, Reetsa jaaka ke di bitsa ka bongwe ka bongwe.

Mekhuri? Ke kwano!

Nomore ya ntlha Polanete e e gaufigaufi le letsatsi.

Venase? Venase?

Nomore ya bobedi Ya phatsimo e e galalelang, jaaka e kete e ntshwa

Lefatshe? Ke kwano!

Nomore ya boraro ke Lefatshe, legae la me le wena.

Mmase? Ke kwano!

Nomore ya bone, e khibidu mme e emetse gore o e batlisise.

Jupita? Ke kwano!

Nomore ya botlhano, ke Polanete e kgolokgolo, e e se nang botshelo

Sathene? Ke kwano!

Nomore ya borataro, ke Direng tsa lorole le dirame tse di tswakanang.

Yurenias? Ke kwano!

Nomore ya bosupa Polanete e e tsholeledits-weng kwa godimo kwa legodimong.

Nepotshune? Ke kwano!

Nomore ya borobedi Ka kolo e le nngwe ntsho e bogolo jwa yona bo leng bogolo thata.

Puluto? Ke kwano!

Nomore ya borobongwe E nnyennyne e bile e le ya bofelo mo moleng!

M. Goldish (Ranotswe)



Letlha:

Mafoko a mašwa



A re bueng

- Leboko le le bua ka ga eng?
- Ke eng se se tlhotlhleditseng mmoki go kwala leboko le?
- Leboko le go bolelela eng ka ga maemo a dipolanete?
- Polanete ya rona, e leng Lefatshe, e gaufi go le kanakang le letsatsi?
- Buisetsa leboko kwa godimo mme o tibe ka leoto fa fatshe nako nngwe le nngwe o utlwa moribo.



A re kwaleng


Batla sebedi sa mafoko a le marataro a a rumisanang mo lebokong o bo o a kwala mo theiboleng.

| A mabedi | a mašwa | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | |



A re direng

Jaanong lebelela leboko le setshwantsho se se fa tlase. Bona gore a o ka kgona go tlatsa maina a dipolanete go tswa mo go se leboko le buang ka ga gore di eme jang mabapi le maemo a letsatsi. Leboko le go bolelela maemo a polanete nngwe le nngwe. Mo lebokong le, mmoki o bitsa dipolanete mme nngwe le nngwe e a araba. O tshotse polanete nngwe le nngwe jaaka e kete ke motho. Se re se bitsa mothofatso.



Tshaeno ya morutabana

Letlha

65



Kwala leboko



A re kwaleng

Rulaganya go kwala leboko. Kwala mela e le mebedi e e rumisanang mo lebokosong lengwe le lengwe. Dira le tsala. Sekaseka o bo o ntsha dikakanyo o bo o kwala dikakanyo tsa ditemana tsa leboko la gago mo mabokos

- Dirisa mmepo wa tlhaloganyo go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago.
 - Kwaritsakgwaritsa setlhangwa sa ntla sa gago. ● Kopa tsala go runa setlhangwa sa ntla sa gago. ● Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.



This image shows a blank, lined notebook page. A vertical strip of colorful tape runs down the center of the page, featuring segments in blue, yellow, red, and green. A purple rectangular label is attached to the center of the tape, containing the text "Setlhôgo sa leboko".

Setlhogo sa leboko



Letlha:

Mafoko a mašwa

Tshwantshiso ke eng?

Re dirisa ditshwantshiso thata mo pokong. Tshwantshiso ke tiriso ya lefoko (go le gantsi leina le le tlwaelegileng) kgotsa polelwana go tlhalosa diponagalo tsa selo sengwe. Dikao ke: O na le pelo ya tau.

Ke Mmamasiloanoka. Fa o dirisa tshwantshiso, o a bapisa, mme ga o dirise "jaaka", "tshwana le" kgotsa "e kete".



A re kwaleng

Jaanong kwala leboko la gago sentle mme morago o le tlhagise mo setlhopheng sa gago.



A re bueng

Bua gore nngwe le nngwe ya ditshwantshiso tse e kaya eng. Taka setshwantsho go sedifatsa nngwe ya tsona.

**Morutabana wa rona o ne a se yo
mme sekolo e ne e le disorokisi.**

O ne a gatsela ka ntlha ya letshogo.

Teko e ne e le bonolo – e ne e le bogobe fela.

Tshaeno ya morutabana

Letlha



ITSHEKATSHEKE

Ke kgona



- | | |
|---|--|
| Buisa naane | |
| Buisa sekwalwa sa tlhotlheletso | |
| Sekaseka sekwalwa sa tlhotlheletso | |
| Buisa athikele ya lokwalodikgang | |
| Lemoga molatlhogo, molathoko, matseno | |
| Buisa mmuisano | |
| Rulaganya le go kwala kgang | |
| Rulaganya le go kwala athikele ya lokwalodikgang | |
| Rulaganya le go kwala mmuisano | |
| Bolelela pele ka mo kgang e tlaa khutlang ka teng | |
| Diragatsa motshameko ka ga kgang | |
| Lemoga baanelwa, poloto, maitshetlego le baanelwa | |
| dirisa setlhongwapele le setlhongwamorago | |
| Naya malatodi le makaelagongwe | |
| Lemoga sediri le sedirwa | |
| Lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya maina | |
| Sekaseka papatso | |
| Lemoga setlhophha se se totilweng kgotsa bareetsi | |
| Lemoga malepa a a farologaneng mo papatsong | |
| Kwala papatso o dirisa puo ya botshwantshi | |
| Tlhamma bukana | |
| Tlhalosa gore go kaiwa eng ka polelonolo le polelopate | |
| Lemoga sediri le letiro mo polelong | |
| Dirisa mathhalosi a felo ka nepagalo | |
| Lemoga dingangisano le dingangisano tse di tshegetsang mo | |
| puong e e tlhotlheletsang | |
| Kgona go rulaganya le go kwala ngangisano e e tlhotlheletsang | |
| Lemoga malepa a pokoa tshwana le tshwantshiso le tswantshanyo | |
| Dirisa puo e e tlhotlheletsang | |
| Lemoga ditlhagiso, dipotso le ditaelo | |
| Netefatsa tumalano ya sediri-thunyisediri | |
| Dirisa maele le diane | |
| Dirisa mathhaodi | |
| Dirisa dipaka tse di bonolo | |



Thitokgang 3: Go bua ka mokgwa o e diriwang ka teng

**Ditaelo tsa setlhawga
Kgweditharo 2: Dibeke 1-2**

33 Go baka dikukukopi 70
Lemoga melawana ya setlhawga sa ditaelo.
Sega le go bay a ditaelo ka tatelano.
Batlisisa gore ke didiriswa dife tse di tlhogagalang.
Araba dipotso tsa tirwana ya tlhaloganyo tse di ikaegileng ka resipi.
Rekota mafoko a a mašwa le bokao jwa ona mo thanoding ya gago.

34 Go kwala resipi 72
Kwala resipi ya dijo tse o di ratang.
Kwala ditaelo ka tatelano tsa go dira kopi ya tee.
Feleletsa tšate e e elelang ya ditirwana tsa gago tsa letsatsi.

35 Tshimologo e ntšwa le bokhutlo jo bošwa 74
Kitsiso ya ditlhogo le megatlana .
Bokao jwa dithlongwapele le megatlana.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

**36 Dira motantsho/
mamodikwadikwane** 76
Go buisa ditaelo.
Go feleletsa ditaelo o dirisa ditshwantsho.
Go feleletsa tšate e e elelang o dirisa digokaganyi.

37 Ka moo ke tlhotseng ka teng 77
Thala mmapa o o tlaa tsamayang le dikaelo tsa gago.
Go kwala dikaelo.

**38 Go kwala lekwalo le le nang
le dikaelo** 78
Go lemoga sediri, lediri le sedirwa mo dipolelong.
Go lemoga madirimafeledi
Go kwala dipolelo tse di nang le sediri, lediri le sedirwa.

39 Didiri, madiri, le didirwa 80
Go kwala dipolelo tse di nang le sediri, lediri, le sedirwa.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.



40 Se thanodi e re bolelelang sona 82

Go lemoga melawana mo thanoding e e tshwanang le.
Mafoko a a kaelang, mafoko le bokao jwa ona mo thanoding, ditlhaloso tse di farologaneng le dikarolo tsa puo.

**Go anela leinane
Kgweditharo 2: Dibeke 3-4**

**41 Bosigo jo ke se kitlang ke
bo lebala** 84
Tekathlaganyo e e ikaegileng ka temana.

42 Tse dingwe ka ga dikwena 86
Tekathlaganyo e e tletseng ya setaele sa tlhatlhobo o dirisa dipotso tsa tlhophontsi le tsa boikakanyetsi.
Kitsiso ya madiri a a bontshang nako e e rileng.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

43 Letsatsi le le latelang 88
Diragatsa motshameko o o ikaegileng ka kgang.
Tsepamisa thhaloganyo ya gago mo bothong jwa moanelwa.
Go tlhopha matlhaoi go tlhalosa moanelwamogolo.
Go dirisa matlhaoi go kwala motshameko wa semelo sa moanelwamogolo.
Go rulaganya go kwala tlhamo.

44 Go kwala kgang ya me 90
Maabane bosigo ke lorile...
Rekota mafoko a a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

45 Tshekatsheko ya buka 92
Go kwala tshekatsheko ya buka, o dirisa kgang jaaka motheo wa se.
Ntlha kgotsa maitlhameilo. Tlhaloso ya lenaneo la diteng.
Tirwana ka madirimafeteledi le madirimafetedi

ae



46 Nelson Mandela yo mošwa 94

Ponelopele ka ga kgang e e ikaegileng ka ditshwantsho le ditlhogo.
Tshekatsheko ya kgang: moanelwa, maitshetlego, le poloto.
Kitsiso ya buka ya botshelo jwa motho (lokwalotshelo) jaaka sekwalwa.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

47 Tshekatsheko ya buka 96

Go kwala buka , tshekatsheko, tshosobanyo, baanelwa le thitokgang,
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

48 E tsweletse go diragala? 98

Tshekatsheko ya mefuta ya ditemana le tsela e e amogelesengang ya go di kwala.
Tshekatsheko ya pakajaanong, pakatlangtsweledi: ditirwana di ikaegile ka paka e le yosi.

Itshekatsheke! 100

Itshekatsheke.



Go baka dikukukopi



A re buiseng



Motswako wa kuku

125g majerine/mafura a
a boruma

1 kopí ya sukiri

3 mae

1 leswana la tee la vanilla essence

1½ kopí ya bopi jo bo boleta/ folouru

¾ kopí ya mašwi

Ditswaki


aesing

50 g botoro e e se nang
letswai

2 dikopi tsa Sukiri e e bakang
(aesing)

2 maswana a mašwi

Kgatsa go kgabisa



Mokgwa

Seapei se
tlhakathkanya ditaelo
tsa go baka kuku ya
metlholo. Bona fa o ka
se ka wa batla tsela ya
go baka dikuku tse.





Letlha:



A re kwaleng

O tlhoka mašwi a a kanakang?

O tlhoka bopi jo bo boleta kana folouru e kanakang?

Mafoko a mašwa

Go diragala eng morago ga go ntsha dikuku mo ontong

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Buisa resipi ka kelotlhoko mme o dire lenaneo la didiriswa tse o tlaa di tlhokang go dira dikuku tse.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



A re direng

Nomora dikgato tse go simolola ka 1 – 9 go bontsha
tatelano e e nepagetseng ya mokgwa

Di ntshe mme o di tlogele gore di tsidifale.

Tlhakanya mafura kana majerini le sukiri morago o tshele mae le vanilla
esense mme o fudue go tlhakanya.

Tshuba obene 180°C pele. Baya dipampiri tsa dikuku tsa dikopi mo
paneng ya dimafini.

Tlatsa dipampiri tsa dikuku tsa kopi ka motswako.

Sefa bopi jo bo boleta kana folouru mo motswakong wa mae o bo o
tshela mae.

Baka dikukukopi metsotsi e le 20 - 25.

Fudua botoro go fitlhela e nna serolwana le borethe mme o tshele sukiri
ya go aesa.

Phatlalatsa aesing mo dikukung.

Kgatsha ka dikgabisi.



Tshaeno ya morutabana

Letlha

Go kwala resipi



A re kwaleng

Kwala resipi ya dijo tse o di ratang.

Resipi

Ditswaki

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Mōkgwa

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |





Letlha:



A re kwaleng

Ditaelo tse di
fa tlase ke tsa
go dira kopi
ya tee.
Di ka tatelano e
e fosagetseng: di
kwale mo tšhateng
e e elelang ka
tatelano e e
nepagetseng.



1

2

3

4

5

6

7

8

9






Tshela dikgetsana tse tharo mo
kettleleng ya tee.
Fudua komiki ya tee ka leswana la
tee.
E tlogele metsotso e le metlhano
gore e loe.
Tshela mašwi a a lekaneng mo
koping
Thutafatsa kettlele ya tee ka metsi a
a fisang.
Tshela metsi a a fisang mo
dikgetsaneng tsa tee.
Tlatса kettlele ka metsi a a phepa.
Tshela tee mo koping go tswa mo
kettleleng.
Bedisa metsi ka mo kettleleng.



A re kwaleng



Jaanong dirisa diboloko tse go dira tšhate e e elelang e e bontshang gore o jele jang letsatsi la gago.



Tshimologo e ntšhwa le bokhutlo jo bošwa

Tlhogo ke eng?

Tlhogo ga se lefoko le le tletseng. Ke karolo ya lefoko e e tlhongwang kwa pele ga lefoko le le tletseng (le bidiwa modi wa lefoko) tlhogo se na le bokao jwa sona. Fa tlhogo se gokeletswe mo moding wa lefoko, se fetola bokao jwa modi wa lefoko.

Ditlhogo tse di kaya eng? Sekeletsa ditlhogo mo go lengwe le lengwe la mafoko a. Jaanong thalela modi wa lefoko.

Khutlotharo lerapo Bosigo Botsenwa
 Makgakga Mosadi Letsatsi
 Sejanaga Dikwalo Moruti
 Dikgakgamatsotso Legatlapa Mosese
 Dintlo Motshameko Leina



A re kwaleng

Gokelela ditlhogo mo mafokong a a thaletsweng go fetola bokao jwa dipolelo tse.



A re direng

Leba sekao. Go diragala eng fa o golaganya tlhogo le modi wa lefoko? Bokao jwa lefoko le lentšhwa ke bofe?

| | | |
|--------|---|----------------|
| Tlhogo | + | Modi wa lefoko |
| mot | | -setsana |



Ditlhogo tse di kaya eng?

| Tlhogo | Bokao | Tlhogo | Bokao |
|--------|--------|--------|--------|
| Mo- | bongwe | Mo- | bongwe |
| Ba- | bontsi | Ba- | bontsi |
| le- | bongwe | le- | bongwe |

- setsana o opela monate.
- Ke bone simane a founa.
- Sophie le Mpho ke setsana ba bantle thata.
- O dirisa tulo se se kwa godimo go folosa thiny ya matlhare a tee.
- Basetsana le Tshidi ke mme ba segompieno.
- Setshwantsho sa gagwe se ntle thata.
- Rre o rekile janaga se sentle tota.
- Morutabana o batla buka tsa gagwe.
- Re bone tshameko o o itumedisang.
1. podi tsa ga malome di thutswe ke koloi.
2. Ke bone simane a founa.
3. Sophie le Mpho ke setsana ba bantle thata.
4. O dirisa tulo se se kwa godimo go folosa thiny ya matlhare a tee.
5. Basetsana le Tshidi ke mme ba segompieno.
6. Setshwantsho sa gagwe se ntle thata.
7. Rre o rekile janaga se sentle tota.
8. na ba tshwamekela mo puleng.
9. Morutabana o batla buka tsa gagwe.
10. Re bone tshameko o o itumedisang.
11. podi tsa ga malome di thutswe ke koloi.
12. Re bone tshameko o o itumedisang.

1. mo, 2. mo, 3. mo, 4. di, 5. se, 6. bo, 7. se, 8. Ba, 9. se, 10. di, 11. Di, 12. mo.

Tlhophha ditlhogo di le tharo mme o di dirise go bopa dipolelo tse tharo.

| |
|--|
| |
| |
| |



Letlha:

Mogatlana ke eng?

Megatlana e tshwana le ditlhogo, ntle le gore tsona di gokelela kwa bofelong jwa modi wa lefoko go fetola bokao jwa ona. Sekao. Lefoko 'nyana' le kaya nyenyeftso, mme lefoko 'mosadinyana' le ka kaya 'lorato' kgotsa 'lonyatso'.

Megatlana e, e kaya eng? Sekeletsa megatlana mo go lengwe le lengwe la mafoko a. Morago o thalele modi wa lefoko.

| | | | |
|------------|-------------|------------|------------|
| Tsamaile | Rekile | Bofolola | Monnanyana |
| Rekela | Bogetse | Tsotfetse | |
| Direla | Mosadinyana | Bodile | |
| Phutholola | Atile | Tlodile | Gakolola |
| Sekolong | Agile | Gotse | Lebaleng |
| Remile | Atlegile | Budulogile | ngwanyana |
| | Lelapeng | | |



A re direng

Leba sekao. Go diragala eng fa o gokelela modi wa lefoko le setlhongwa morago? Bokao jwa lefoko le lešwa ke bofe?

Modi wa lefoko
Rek

Mogatlana
-ile



Megatlana e, e kaya eng?

| Mogatlana | Bokao | Mogatlana | Bokao |
|-----------|------------------|-----------|------------|
| -ile | Pakapheti | -ana | madirani |
| -ng | tlhalosi ya felo | -nyana | lerato |
| -olola | ledirolododi | ile | Pakapheti |
| -tse | Pakapheti | -isa | madirisri |
| -nyana | nyenyeftso | -nyana | nyenyeftso |



A re kwaleng Gokelela Megatlana mo mafokong a a thaletsweng go fetola bokao jwa dipolelo tse.

- | | |
|--|---|
| 1. Bana ba tshega <u>mosima</u> o o weleng. | 2. Mme o jesa <u>ngwana</u> wa gagwe ka lerato. |
| 3. Borre ba <u>rema</u> setlhare sa morula maa-bane. | 4. Mosidi o <u>rata</u> mosese wa gago. |
| 5. <u>Mmala</u> wa gagwe o montle. | 6. Ke tlaa go bets a le <u>abuti</u> wa gago. |
| 7. Mme o re <u>apaya</u> dijo tsa bofelo | 8. Mosadi yo o re <u>bontsha</u> ditshwantsho |
| 9. <u>Setshego</u> sa gagwe se tlhaba pelo. | 10. Basimane ba bolaile <u>phologolo</u> ya Modimo. |
| 11. Ke <u>tshaba</u> go bolelela malome dikgang. | 12. Ke le rekets e <u>morogo</u> wa bofelo. |

1. ne, 2. nyana, 3. ilie, 4. ilie, 5. nyana, 6. nyana, 7. elie, 8. itse, 9. nyana, 10. gotswana, 11. ilie, nyana


Tlhoph a a thaletsweng a mararo go tswa mo tirwaneng e e fetileng mme o a dirise go tlhama dipolelo.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |



A re direng

Leba ditshwantsho tse di bontshang gore o ka dira jang ditshedi tse.



Se o se tlhokang

- ✓ sekgomaretsi
- ✓ Diphepafatsi tsa dipeipi tse tharo
- ✓ Diphaphete tse di magareng di le 2 4cm bophara
- ✓ diphaphete tse dinnye
- ✓ matlho a magolo a 2
- ✓ diphofa tsa mogatla
- ✓ Dikonopo tse 2 tsa maoto



Ka moo o dira diphaphete tsa gago ka teng

- 1 Thala didiko tse dikgolo tse pedi, tse di tshwanang, mo sekgemetšaneng sa khateboto. Jaanong di sege.
- 2 Thala didiko tse dinnye tse pedi ka mo gare ga didiko tse pedi tse dikgolo. Di sege gore didiko tse dikgolo tsa khateboto di sale di na le phatlha fa gare.
- 3 Baya didiko mmogo, mme o thate wulu e e serolwana go kgabaganya diphatlha tse di fa gare, fa thoko le kwa ntle go fitlhela didiko di tswalega gotlhelele. O ka nna wa dirisa megala e le mebedi kgotsa e meraro go tswalela didiko ka bonako.
- 4 Seg a wulu fa gare ga dintshi tsa didiko tse pedi ka sekere se se bogale.
- 5 Somela sekgemetšana sa wulu fa gare ga didiko tse pedi mme o di bofe thata. Jaanong tlosa didiko.



A re kwaleng

Kwala se o tla se dirang ka didiriswa kgotsa dilwana go akaretsa le diphaphete.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |





Letlha:

Seo ke se dirang letsatsi le letsatsi

37

Tlatsa ditshupanako tsa dinako tse di farologaneng tsa letsatsi mme o thale ditshwantsho go bontsha se o se dirang.



Jaanong fetolela papetlana e e supang kelelo ya dintlha ya gago mo dipolelong o tlhalosa gore o dirisitse letsatsi la gago jang.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tshaeno ya morutabana

Letlha

77

Go kwala lekwalo le le nang le dikaelo



A re kwaleng

Kwalela tsala ya gago e e kwa toropong e nngwe lekwalo mme o mo laetse go tlaa kwa konsarateng ya sekolo sa gago. O tlaa tshwanelo go naya tshedimosetso mabapi le gore konsarata e ka ga eng, gore e tlaa simolola leng, le gona ka letlha lefe.



Kwala ditenses ya gago fa.

Kwala letlha fa.



Kwala ditumediso tse di maleba

Kwala bokhutlo jwa gago fa.

Kwala leina la gago fa.

- -
 -
 -
 -
- Dirisa mmepe wa tlhaloganya go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago.
 - Kgwaritsakgwaritsa setlhanga sa ntlha sa gago. ● Kopa tsala go runa setlhanga sa ntlha sa gago. ● Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.





Letlha:



A re direng



Thala mmapa go tswa kwa lefelong lengwe (e ka nna kwa gaeno,
kwa boemelabeseng, kwa lebenkeleng) go ya kwa sekolong.



A re kwaleng Jaanong kwala dikaelo.

This section provides a large area for handwriting practice, enclosed in a red border. Four arrows point towards the center of the box from each corner, likely indicating where to begin writing.

Didiri, madiri le didirwa



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse le tsala ya gago

Thalela sediri **ka bohibidu**. Sediri ke motho kgotsa selo se se dirang tiro.Thalela lediri **ka botala jwa legodimo**. Lediri ke lefoko le le dirang tiro.Thalela sedirwa **ka botala jwa tlhaga**. Se se go bolelala gore ke mang kgotsa eng se se angwang ke lediri.

O nwele tee.



Katse e lelekisa legotlo.

Boitumelo o rata Kagiso.

Mme o fisitse dijo.

Mosimane o thubile letlhhabaphefo.

Mosetsana o fofisa khaete.

Re bakile kuku.



Batla o bo o thalela madiri mo go nngwe le nngwe ya dipolelo tse. Morago sekeletse sedirwa.

| | |
|---|----------------------------------|
| O <u>thubile</u> <u>letlhhabaphefo</u> . | Ke tladirse galase ya me. |
| O tlhapa sefatlhego sa gagwe. | Bese ya sekolo e gorogile thari. |
| Phaposiborutelo ya Mophato wa 6 e jetse setlhare. | Anna o kwadile imeile. |

Jaanong leba dipolelo tse. Thalela **sediri** le **lediri**. Dipolelo tse ga di na didirwa.

Madirimafeledi ga a tlhoke sedirwa go nna le bokao.



| | |
|-------------------|-------------------|
| O a buisa. | Ntšwa e a robala. |
| Re a ja. | Ba a dira. |
| O a lela. | Ba a taboga. |
| Katse e a ngaola. | Mokoro o a nwela. |



Letlha:



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse di latelang ka kelotlhoko. Thalela **sediri ka bohibidu**, lediri ka botala jwa legodimo le **sedirwa ka botala jwa tlhaga**.

Anna o arabile dipotso tse dintsi kwa phaposiborutelong gompieno.



Mandu o adimile phensele ya me.

Jabu o fofisitse sefofane sa pampiri ka letlhhabaphefo!




Ausi o buisa buka ya gagwe ya laeborari.



Mme o apeile setshuu.



Ke utlweletse seyalemowa kana radio.



Ijoo! Ke timeditse selula!

Sefako se thubile letlhhabaphefo.

Ke na le R10 mo kgetsaneng ya me.

Ke jele borothopate ka nako ya dijotshegare.



A re kwaleng

Jaanong kwala dipolelo tsa gago. Mo go nngwe le nngwe, thalela **sediri ka bohibidu**, **lediri ka botala jwa legodimo** le **sedirwa ka botala jwa tlhaga**.



Tshaeno ya morutabana

Letlha



A re buiseng

Thanodi e go bolelela bokao jwa mafoko le gore o a kapodisa jang.
Mafoko mo thanoding a rulagantswe ka tatelano ya dialefabete.

Mafoko a a kaelang
kgotsa ditlhogo
tsa mafoko kwa
godimo ga tsebe
di go bolelela gore
mafoko a ntlha le a
bofelo mo tsebeng
ke afe.

Lefoko la ntlha le
le ntshofaditsweng
le bidiwa lefoko
la ntlha. Lefoko la
ntlha le kwadiwa
ka ditlhaka tse di
ntshofaditsweng.

Gaufi le lefoko la
ntlha setlhanga
kana sekwalwa
se sennye se se
ntshofaditsweng se
bontsha karolopuo
le bontsi jwa lefoko.
E re bolelela gore
lefoko ke leina,
lediri, lekopanyi
kgotsa bontsi, jj.

apole

- a apole
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h aga
- i bolo
- j
- k
- l
- m bonolo
- n
- o dijo
- p dikromo
- q epa
- r ema
- s folaga
- t feela
- u gopane
- v gotsa
- w hutshe
- x hempe
- y inama
- z

**ikama**

- jeke
- jase
- koloi
- kota
- legong
- loga
- monna
- mosadi
- nona
- noga

opa opa



Letlha:

ZOZ

opa

ota

pitsa



poo



roka

rema

supa

sela

tonki

terena

upa

utlwā

video

vuvuzela



wulu


wena

yokate

yole

zipi

zoz



a

b

c

d

e

f

g

i

j

k

l

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Tlhaloso e tlhagisa bokao jwa lefoko. Fa lefoko le na le bokao jo bo fetang bongwe ditlhaloso di a nomoriwa.

Ditlhaloso tse dingwe di na le sekao sa polelo go bontsha gore lefoko le dirisiwa jang.

94




A re bueng



A re buiseng


- A o setse o kile wa lora toro e e tshosang?
- O lorile eng?
- A o setse o kile wa lora ka ga buka e o neng o e buisa?

**Pele o buisa**

● Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

**Fa o ntse o buisa**

● Bapisa kakanyetsa ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.



Bosigo bongwe Lindiwe o ne a robala mo bolaong mme a buisa ka ga dikwena mo makasineng o a o ratang wa "National Animal Magazine".

Pele a ya go robala o ne a bay a makasine mo rakeng ya dibuka, fela kwa ntle ga lebati la phaposibotlhapelo.

Moragonyana bosigong joo, fa a ya kwa phaposibotlhapelong, a utlwa modumo wa go kgwa mowa o tswa mo rakeng ya dibuka.

O ne a robetsenyan ka jalo a se ka a o ela tlhoko thata. Mme ngatana ya makwalodikgang le makasine tse di mo rakeng tsa simolola go sutasuta.

Ngatana ya kgokologa mme makasini le makwalodikgang tsa gasagana gotlhe fa fatshe, mme go kgwa mowa ga utlwala thata.

Lindiwe o ne a se ka a dumela se a se boneng: kwena e e neng e gona e bile e gotlhanya meno e ne ya tswela kwa ntle go tswa ka fa tlase ga raka ya dibuka. O ne a sosobana moriri ka yona nako eo. A bogela kwena e gagaba e bile e lebelela phaposi e iketlile. E ne e bonala

e kete e sa tswa go tswa mo metsing.

Mmele wa yona otlhe o ne o tshologa metsi mo bodilong. Kwena

e ne ya dira modumo wa go kgwa mowa mme ya thikitha tlhogo ya yona le go thimotsa mogatla wa yona, mme Lindiwe a metsa ka thata fa a bona meno a yona a maleele.

"National Animal Magazine" o ne o tlogetswe mo bodilong gaufi le kwena. Sengwe ka ga ona se ne se sa siama. Lindiwe a o simolola, mme morago a bona gore setshwantsho se se ka fa morago se ne se farologana. Go na le go nna ga kwena mo lebopong la noka! Jaanong go ne go na le lebopo la noka! A tsaya makasini. Ka yona nako eo kwena ya thimotsa mogatla wa yona thata gore e be e thube kgamelo ya mabolomo a ga mmaagwe mme ya tshetsheregana yotlhe. Lindiwe o ne a tshabela kwa phaposiborobalong ya gagwe mme a Itaaganya lebati. A dula mo godimo ga bolao jwa gagwe, a ikutlwa a bolokegesegile.

"Gongwe mokgwa o montle wa go e koba ke go e naya sengwe gore e je," a akanya. A lebelela "National Animal Magazine" mme a bua a le esi. "Fa e le gore kwena e kgona go gagabelo go tswa mo setshwantshong go raya gore diphologolo tse dingwe di ka kgona".

A phutholola mme a bona setshwantsho sa difolaminko di le mmalwa." Di ka nna dijо tse dintle tsa kwena," a akanya. Go thubagana go go tshosang ga dira gore a tlole, mme a bona bofelo jwa mogatla wa kwena fa e sutlha mo lebating le le phunyegileng. A kgarameletsa



Letlha:

setshwantsho sa difolaminko mo phatlheng e e mo lebating go bontsha kwena dijo tsa yona. Ka bonako ga tla ditekete tsa difolaminko di ntse di relela mo bodilong di phutholotse diphuka jaaka di leka go ema ka kwa ntle ga lebati. Morago folaminko ya felela mo leganong la kwena mme morago ya nna e nngwe, e nngwe le e nngwe. E rile fale e lapile, ya nna fa fatshe mme ya tswala matlho ya palelwa ke go suta. Lindiwe a bula lebati ka tidimalo mme a bay a makasine fa pele ga nko ya kwena. "Tsweetswee," a e sebela mo tsebeng, "tsweetswee boela kwa gaeno". A boela mo phaposing mme a lebelela ka phatlha e e mo lebating. Kwena le difolaminko tsa timatimelela mo makasining. Mo mosong batsadi ba gagwe ba ne ba batla go itse gore go tlide jang gore bodilo bo nne

metsi, gore go tlide jang gore lebati le phunyege le gore go tlide jang gore kgameloa ya mabolomo e e rategang e thubege. Lindiwe o ne a sa itse gore o tlaa reng.



Franz Hohler

(Ranotswe PIRLS).



A re direng

Dipolelo tse di bua ka ga se se diragetseng mo kgannyeng ya ga Lindiwe. Ga di a rulagana sentle. Di nomore gore di rulagane ka nepagalo. Re nomorile di le mmalwa go go thusa.



| | |
|---|---|
| | Morago a ya kwa phaposibothhapelong. |
| | O ne a bona kwena e kgwa mowa mme e tsokotsa tlhogo le mogatla wa yona. |
| 2 | O ne a ya go robala. |
| | O ne a inotlelela mo phaposiborobalong. |
| | O ne a bona setshwantsho sa difolaminko. |
| | Kwena e ne ya ja difolaminko. |
| 9 | Kwena e ne ya ya go robala. |
| | Difolaminko di ne tsa tlolela ka kwa ntle ga setshwantsho. |
| 1 | Lindiwe o ne a buisa makasine wa "National Animal Magazine", mme a o bay a mo godimo ga raka ya dibuka. |

Tse dingwe ka ga dikwena



A re kwaleng

Buisa kgang "Bosigo jo ke se kitlang ke bo lebala" gape,
mme morago o arabe dipotso tse.

Ke letshwao lefe la ntlha gore sengwe se se sa
tlwaelegang se a diragala?

- | | |
|---|---|
| a | Ngatana ya makwalodikgang e simolotse go kgokologa. |
| b | Lindiwe o bone gore setshwantsho sa letharekapeso se ne se se teng. |
| c | Mojako wa phaposi ya gagwe o ne o robegile. |
| d | Lindiwe o ne a utlwa go kgwa mowa. |

Kwena e ne e tswa kae?

- | | |
|---|----------------------------|
| a | Phaposibotlhapelo. |
| b | Letharekapeso la makasine. |
| c | Ka fa tlase ga bolao. |
| d | Gaufi le noka. |

Goreng Lindiwe a ne a akanya gore kwena e tlie go tlhasela?

- | | |
|---|---|
| a | E ntshitse meno. |
| b | E ntshitse modumo o mogolo. |
| c | Ya simolola go kgwa mowa. |
| d | Ya tsokoletsa mogatla kwa pele le kwa morago. |

Goreng Lindiwe a biditse difolaminko mo makasineng?

| |
|--|
| |
| |

Naya ditsela tse pedi ka foo makasine o thusitseng Lindiwe ka teng?

| |
|--|
| |
| |




Go tlie jang gore lebatla
phaposiborobalo le robege.

- | | |
|---|---|
| a | Mogatla wa kwena o le phuntse. |
| b | Le phuntswe ke kgameloa mabolomo. |
| c | Le phuntswe ke melomo e e metsu ya difolaminko. |
| d | Lindiwe o le betsagantse thata gore le robege. |

Ke lefoko lefe le le re bolelelang gore Lindiwe o
ne a tshogile?

- | | |
|---|----------------------------------|
| a | A gatsela. |
| b | A se ka a dumela matlho a gagwe. |
| c | A kgwa mowa. |
| d | A utlwa go kgwa mowa. |





Letlha:



Mafoko a mašwa

A o akanya gore kgang ya kwena e ne e le karolo ya toro ya ga Lindiwe?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Naya bosupi bo le bongwe jwa gore e ne e le toro.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Madiritota

Madiritota ke mafoko a a nang le kgolagano le sediri kgotsa leina. Madiri a ka gale ke ona madiri tota a polelwana mme a ka fetoga go ya ka leina. A dirisiwa fela mo pakajaanong le pakapheti. Leba dikao

o ya gae
o ka bona gore lediritota ke **ya**.

O **ile** gae.
Fa lediri le fetoga go ya ka paka ya polelo.



A re kwaleng

Buisa dipolelo mme o be o thalela madiritota.
Sekeletsa motho kgotsa selo se se dirang tiro.
Mafoko otlhe a tlaa nna maina kgotsa maemedi.

| | |
|-----------------------------|---|
| Ke ya kwa lebenkeleng. | O nwa mašwi. |
| O ya kwa nokeng. | Ba bogela motshameko. |
| Ba ile kwa setediamong. | Ke palama baesekele. |
| O tshameka kgwele ya dinao. | O kama moriri wa gagwe. |
| Ke buisitse buka. | O tabogela kwa sekolong letsatsi le letsatsi. |



Tshaeno ya morutabana

Letlha



A re bueng



Diragatsa motshameko

- Dira motshameko o mo go ona o bontshang Lindiwe a bolelela batsadi ba gagwe gore go diragetse eng.
 - A o akanya gore batsadi ba gagwe ba ka dumela kgang ya gagwe?
 - Bontsha gore Lindiwe o kgonne jang go dira gore batsadi ba gagwe ba dumele se a se buang gore goreng bodilo bo ne bo le metsi, go tlile jang gore kgamelo ya malomo a mmaagwe e thubege le gore go tlile jang gore lebatyi la phaposiborabalo le nne le mosima kana phatlha. Tlhama bokhutlo jwa motshameko.



A re kwaleng

Leba kgang e gape. Tsepamisa mogopolo wa gago mo semelong sa ga Lindiwe. Akanya ka ga dilo tse a di dirileng go iphalotsa mo kweneng. Tlatsa matlhaodi qo tlhalosa semelo sa qaewe.

A central illustration of a young girl with dark hair, wearing a pink shirt, sitting cross-legged and reading a green book. She is framed by a red circle. The background is a dark blue night sky with a crescent moon, stars, and a shooting star. The entire scene is surrounded by a thick blue border with white horizontal lines, resembling a notebook page.

Jaanong dirisa matlhaodi qo kwala motshameko wa semelo sa qa Lindiwe



Letlha:




A re kwaleng

Rulaganya go kwala tlhaloso ya toro kgotsa toro e
e boitshegang e o kileng wa e lora. Dirisa mmepe
wa tlhaloganyo mo thulaganyong ya gago.

Setlhogo ke: “**Maabane ke lorile ...**” Tlatsa dikakanyokgolo tsa gago mo
mmepeng wa tlhaloganyo. Bua gore o dirile eng pele o ya go robala, go
diragatse eng mo torong ya gago le gore e khutlile jang. Bua gore o
ikutlwile jang mo torong. A o ne o tshogile?

Fa o fetsa go dira se, kwala ditema di le tharo kgotsa di le nne ka ga toro ya gago.
Kwala tlhaloso ya gago mo sekgemetšhaneng sa pampiri. Kopa tsala ya gago go
tshwaya diphoso. Ka moso o tla kopololela tiro ya gago ka matsetseleko mo
pampiring ya papetlanatiro e e latelang.



5
Fa ke tsoga.

1
Se ke se dirileng pele ke tsoga.

4
Toro e khutlile
jang.

Maabane
ke
lorile ...

2
Toro e simologile
jang.

3
Ke ikutlwile jang ka nako ya toro.



Are kwaleng

Kwalo lola tlhamo ya gago ka matsetseleko mo phatlheng e
o e neetsweng

Maabane ke lorile ...




Letlha:

A large, wavy frame with a dark blue background featuring white stars and a crescent moon in the top right corner. The frame contains 20 horizontal blue-lined writing lines.

Tshaeno ya morutabana

Letlha

Tshekatsheko ya buka





A re kwaleng

Kwala tshekatsheko ya "buka" Bosigo jo nka se kitlang ke bo lebala.



| | |
|---|--|
| Setlhogo sa buka | |
| Mokwadi | |
| Poloto Go diragala eng mo kgannyeng | |
| Maitshetlego Kgang e diragala leng le kwa kae? | |
| Baanelwa Batho ba ba leng mo kgannyeng ke bomang? | |
| A buka ke nnete kgotsa ke maitlhamele? | |
| Thitokgang Kgang e ka ga eng? Molaetsa wa kgang ke ofe? | |
| Se ke se ratileng Ke karolo efe ya kgang e e gaisang | |
| Katlanegiso Ke goreng o ka atlanegisa kgang e mo tsaleng ya gago? | |





Letlha:

Nnete kgotsa maitlhamelo

Diteng

Diponagalo

2

Ditshwaelo go tswa kwa Moruning

4

Sekolo se tswile

8

Tsamaya tsela ya go ya kwa boitekanelong

10

Papatso - molaetsa o o bofitlha

12

Mokgweetsi wa thekisi - karolo 4

14

Go rekegela tikologo

16

Makwalo - bua kakanyo ya gago

18

Bašwa - kgang ya Aforikaborwa

22

Go nwa bojalwa go tshwanetse go ilediwa

24

Mafelo a a kgethegileng a go a etela



A re kwaleng

Lebelela lenaneo la diathikele mo makasineng. Kwala gore diathikele ke ntlha, maitlhamelo kgotsa kakanyo.

2

4

8

10

12

14

18

22

24

Madirimafeledi le madirimafeteledi ke eng?

Madirimafeteledi a na le sedirwa go amogela tiro.

Sekeletsalediri mme morago o thalele sedirwa mo polelong nngwe le nngwe.

Ke bakile dikuku.

Re palame baesekelé

O sutisitse tafole

O pentile setshwantsho

Mosimane o ragile kgwele

Madirimafeledi ga a tlhoke sedirwa go amogela tiragalo.

Sekeletsalediri mo polelong nngwe le nngwe.

Dinonyane di opela pina

Ke a tshega

Ke ne ke lela

Buka e wele

Letsatsi le a wela



Tshaeno ya morutabana

Letlha

93



A re bueng

- A o kile wa utlwa ka ga Nelson Mandela?
- Ke batho bafe ba bangwe ba ba tumileng ba o ba itseng?



A re buiseng



Pele o buisa

- Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng.
- Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.



Fa o ntse o buisa

- Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

la gaetsho le fudugela kwa Qunu. Malatsi a me kwa Qunu a ne a itumedisa thata. Fa ke ntse ke gola, ke ne ke disa dinku le dipodi tsa kwa gae.

Ke ne ke tshameka le ditsala tsa me kwa masimong. Re ne re thuma mo dinokeng gape re ne re aga re ja tswina e e monate, e re neng re e ntsha mo phagong ya notshe. Ke ne ke aga ke tlhokomela gore ke se ka ka longwa ke dinotshe. Re ne ra dula mo matlapeng a a sephaphathi mme re relele go fitlha mekwatla ya rona e opa gore re palelwé le ke go dula fa fatshe.

Letsatsi lengwe ke ne ka ithuta go palama tonki, mme ke ne ke setse ke kgona fa letsatsi lengwe e ntatlhela mo ditlhareng tsa mebitlwa.

Re ne re kgona go lwa ka dithobane e bile re tshameka mo masimong le mo dinokeng, re itumelela tlhago ka botlalo.


Fa ke ne le dingwaga di le supa, ntate o ne a nthomela kwa sekolong sa baruti ba barongwa. Ke nna motho wa ntlha go tsena sekolo mo lelapeng la gaetsho.

Ntate ga a ise a ke a tsene sekolo. Go fitlha ka nako eo, fela jaaka basimane ba bangwe kwa Qunu, ke ne ke apara kobo fela, mme ke ithata ka yona mo legetleng le le lengwe ke bo ke e kopela mo lethekeng. Re ne re apara diaparo tse dintle fela fa re ya kwa sekolong, mme lelapa la gaetsho le ne le humanegile thata go ka nthekela diaparo tsa sekolo. Ntate o ne a tsaya borokgwe jwa gagwe mme a bo kgaola mo mangoleng. A mpolelela gore ke bo apare, mme ka fitlhela e le jwa bolele jo bo nepagetseng, le fa letheka lona le ne le le sephara thata. O ne a tsaya mogala mme a bo ngotla mo lethekeng. Ke tshwanetse ka bo ke ne ke tshegisa, mme gona ga ke ise ke nne le sutu e ke kileng ka nna motlotlo ka yona jaaka borokgwe jwa ga ntate jo bo kgaotsweng. Kwa

Buka ya bophelo ke eng?


Buka ya bophelo ke kgang e e kwalwang ke motho yo buka e leng ka ga gagwe. Mokwadi ka gale ke ena moanelwamogolo mo bukeng ya botshelo jwa mokwadi. Buka ya lephelo e bua ka hisetori ya botshelo jwa mokwadi. Mo papetlanatirong e o tlaa buisa karolo ya botshelo ba mokwadi e e tserweng mo bukeng e tumileng.

Mosepele o Moleele wa go ya Kgolosegong ka Nelson Mandela. Re e dirile bonolo gore dikolo di kgone go e buisa.





Letlha:



sekolong morutabana wa me ka gore o ne a sa kgone go bua Sethosa, o ne a swetsa go mpitsa Nelson. Akanya fela o fiwa leina o setse o na le dingwaga di le supa.

Bongwana

Gona ke ne ka itumelela go tsena sekolo le go nna kwa gae. Mme o ne a aga a mpolelela dikgang tse dintsi tsa bogologolo. Ke ithutile go le gontsi ka dikgang tsa gagwe. O ne a nthuta go nna molemo mo bathong. Ntate ena o ne a nthuta go nna segatlhamelamasisi. Ke ne ke batla go nna pelokgale jaaka ena. Nako nngwe ke ne ke tshela molora mo moriring wa me gore e nne e kete o moputswa jaaka wa gagwe. Ke ne ke rata ntate. Bosigo bongwe fa ke ne ke le dingwaga di le lesomenngwe, ke ne ka utlwa tlhatlharuane mo jarateng. Ke ne ka fitlhela ntate mo mokgorong

wa mme, a kaname mo bodilong a gotlhola a sa fetse. O ne a tshwerwe ke bolwetse jwa mafatlha. Morago fela ga foo, ntate o ne a tlhokafala mme botshelo jwa me bo ne jwa fetoga gotlhelele. Ke ne ka tshwanela go ya go nna le malome yo o neng a ka kgona go ntlhokomela le go nkisa sekolong. Ke ne ka paka dilo di le mmalwa mme ka tsamaya le mme go ya kwa legaeng la me le lentšhwā.


Go ne go le botlhoko mo go nna go fuduga mo Qunu. Ke ne ka retologa ka lebelela kwa gae le boitumelo jo ke neng ke bo tlogela. Ka lebelela mekgoro le batho ba tsweletse ka ditiro tsa bona tsa letsatsi. Ka bogela moedi o ke neng ke thuma mo go ona le basimane ba bangwe. Matlho a me a tlhoma mo mekgorong e meraro ya kwa gae. Ka tsamaya – mme ka palelwa ke go akanya ka ga bokamoso jwa me. Ke ne ka ya go nna le malome Jongi kwa motseng o o gaufi wa Mqhekezweni. E ne e le tsala e kgolo ya ntate. Ke ne ke tlhofalela Qunu le balelapa la gaetsho koo, mme ke ne ka tshela monate le malome Jongi. Ke ne ke tshameka le morwae, Justice, mme re ithabistha thata. Malome o ne a ntshola jaaka ngwana wa gagwe. Ke ne ke tsena sekolo se se gaufi sa phaposi e le nngwe mm eke ithuta Seesimane, Sethosa, Hisetori, le Thutafatshe. Ke ne ke bereka sentle kwa sekolong gonne ke ne ke ithuta thata mme mmangwane a sekaseka tirogae ya me bosigo. Fa ke ne ke le dingwaga di le 16, malome Jongi o ne a nthomela kwa sekolong sa Clarkebury. Fela jaaka ntate, malome o ne a dumela gore thuto e botlhokwa thata.

Clarkebury e ne e le ntlenyana go na le Mqhekezweni. Sekolo sa teng se ne se bopiwa ke setlhophsa sa dikago tsa sekoloniale di le masomeamabedinne.

Ka letsatsi la ntlha la dithuto ke ne ka bona dibutshi tsa me tse dintšwa. Fa ke tsena mo tlelaseng dibutshe tsa me di ntse di gwasa mo bodilong jo bo phatsimang jwa legong, ka bona basetsana ba babedi ba ba dutseng fa pele ba bogetse motsamao o o lapileng wa me ba sule ka ditshego. Ke ne ke itse mongwe wa basetsana bao mme a nna tsala ya me ya botlhokwa kwa Clarkebury.

Ka bonako ke ne ka tlwaela botshelo jwa Clarkebury ke ne ke tshameka metshameko e mentsinyana, mme bokgoni jwa me bo le magareng. Bontsi jwa baithutikanna ba ne ba ntshia mo lepatlelong e bile ba mphala mo tlelaseng. Ke ne ke tshwanela go ithuta thata go lepalepana le bona. Morago ga go simolola ka bonya ke ne ka kgona oketsa tswelopelo ya me, mme ka falola Foromo ya 3 (Mophato wa 10) mo dingwageng di le pedi go na le di le tharo. Ke ne ke bereka ka natla.

Mme morago fa ke le dingwaga di le 21, ke ne ka ya go ithuta kwa Yunibesithing ya Fort Hare.



Tshekatsheko ya buka



A re kwaleng

Kwala tshekatsheko ya buka ka ga kgang
ya bošwa jwa ga Nelson Mandela go tswa
mo go Tselakgopo ya kgololosego (*Long
Walk to Freedom*).

| | |
|--|--|
| Setlhogo sa buka | |
| Mokwadi | |
| Poloto Se se diragalang mo kgannyeng? | |
| Maitshetlego Kgang e diragala leng le kwa kae? | |
| Baanelwa Batho ba ba mo kgannyeng ke bomang? | |
| A buka ke ya nnete kgotsa ke maitlhamele? | |
| Thitokgang Kgang e ka ga eng? Molaetsa wa kgang ke ofe? | |
| Se ke se ratileng? Ke karolo efe e ntle bogolo ya kgang | |
| Dikatlanegiso Goreng o ka atlanegisa kgang e mo tsaleng ya gago. | |





Letlha:

Ke eng se o ratang go se buisa go gaisa?



A re bueng

Go fitlha ga jaana, mo bukatirong e, o setse o kopane le mefuta e e farolonganeng ya ditemana tse o kopiwang go di buisa le go di kwala jaaka morutwana wa Kereite ya 6. Ke diponagalo dife tsa temana nngwe le nngwe le gape ke mefuta efe ya temana e o ratileng go e buisa go gaisa? Sekaseka diponagalo le setlhophpha. Fa o dirile se, kwala ditlhophpha tsa gago ka tatelano e o e ratang go tloga go1 – 12. Re go tlaleditse dipotso tse dingwe.

| Mofuta wa setlhanga-wa/Setlhangwa | Ke diponagalo dife tsa mofuta o wa setlhangwa? | Maemo |
|-----------------------------------|---|-------|
| Athikele ya lokwalodikgang | Melatlhōgo, melathōko, pakapheti | |
| Tirwanapapetla 1, 3 | | |
| Dinaane | Melaetsa le baanelwa ba diphologolo tse di nang le diponagalo tsa sethō | |
| Diphamfolete | | |
| Dipapatso | Puo e e tlhotlheletsang | |
| Puo e e tlhotlheletsang | | |
| Setlhangwa se se tlhotlheletsang | | |
| Maboko | Puo e e tlhamaletseng, bokao jwa papiso, malepa a pokō | |
| Setlhangwa sa ditaelo | Go dirisa madiri a a laelang, ditshwantsho | |
| Dibukatsatsi | Pakapheti | |
| Tshekatsheko ya buka | | |
| Setlhangwa sa tshedimosetso | Ditsompelo le mokgwa | |
| Matshelo a batho | Kgang ya botshelo e tlotliwa | |
| Dipapetlanatiro 4, 6 | Ke mokwadi | |




Tshaeno ya morutabana

Letlha

Re dirisa pakajaanong go supa gore tiragalo e diragala jaanong.

O bogetse theleblisene gona jaanong.

Pakajaanongtsweledi



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse di latelang o dirisa sebopego se se nepagetseng sa pakajaanong ya lediri le le mo masakaneng.



O (thumile) mo nokeng jaanong.

O (tshamekile) kgwele.

Ba (ile) kwa sekolong gona jaanong.

Pakaphetitsweledi

Re dirisa pakaphetitsweledi go supa gore tiragalo e diragetse mo nakong e e fetileng.

Bana ba ne ba robetse fa ntlo e ſwa.



A re kwaleng

Feleletsa ditemana tse o dirisa pakapheti ya madiri a a mo masakaneng.



Letsatsi le (tlhaba) fa ke sena ke tsoga.

Pula e (na) maabane.

Ke (ja) dijo tsa ga rre.

Re dirisa pakatlangtsweledi fa re bontsha gore tiragalo e tlaa diragala mo nakong e e tlang.

Ke tlaa bo ke dira beke yotlhe e e tlang.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo o dirisa pakatlangtsweledi ya madiri a a mo masakaneng.



Re tlaa (tsamaile) ka loeto lwa sekolo ka moso.

Ke tlaa (tsenetse) dikgaisano tsa mmino ka Lamathhatso.

Rre o tlaa (eta) kwa Kapa ka moso.

Tshamekang motshameko pakatsweledi

- 1 Dikolosang ledi.
- 2 Tlhogo e raya gore o tsamae dikgato di le pedi go ya kwa pele.
- 3 Mogatla o raya gore o tsamae kgato a le nngwe kwa pele.
- 4 Bopa dipolelo tsa pakatsweledi o dirisa mafoko a a mo lebokosong lengwe le lengwe.
- 5 Simolola dipolelo tsa gago o dirisa lengwe la mafoko a.

Ke O

Re Ba

Tsala ya me


SIMOLOLA



Itshekatsheke!



Itshekatsheke

Nka kgona



| | | |
|--|--|--|
| Buisa resipi ya dikuku tsa kopi | | |
| Batla tsela ya go lemoga setlhanga sa ditaelo | | |
| Araba dipotso tsa tekatlhaloganyo tse di ikaegileng ka resipi | | |
| Kwala resipi ya dijo tse o di ratang | | |
| Kwala ditaelo tsa go dira kopi ya tee ka tatelano | | |
| Feleletsa tshate e e elelang ya ditirwana tsa letsatsi | | |
| Batla dithlongwapele, dithlongwamorago le dikutu | | |
| Bokao jwa dithlongwapele le dithlongwamorago | | |
| Kwala ditaelo o ikaegile ka sethwantsho | | |
| Go kwala lekwalo le le nang le dikaelo | | |
| Thala mmepe go tsamaya le dikaelo | | |
| Thala mmepe go tsamaya le dikaelo | | |
| Go kwala kaelo ya tsela. | | |
| Batla sediri, lediri, le sedirwa mo polelong | | |
| Batla madirimafeteledi | | |
| Kwala dipolelo tse di na leng sediri, lediri le sedirwa | | |
| Tlhaloganya tsela ya go dirisa thanodi | | |
| Buisa kgankhutshwe | | |
| Feleletsa tekatlhaloganyo o ikaegile ka temana | | |
| Lemoga madiri | | |
| Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago. | | |
| Tlhophha matlhaodi go tlhalosa moanelwamogolo | | |
| Dirisa matlhaodi go kwala motshameko wa semelo sa moanelwamogolo | | |
| Rulaganya go kwala tlhamo | | |
| Kwala kgang | | |
| Ponelopele ya kgang o ikaegile ka ditshwantsho le ditlhogo | | |
| Sekaseka kgang: baanelwa, maitshetlego le poloto | | |
| Lemoga tsa botshelo jwa mokwadi | | |
| Kwala tshekatsheko ya buka | | |
| Go lemoga le go dirisa madirimafeteledi le madirimafeledi | | |
| Lemoga ditemana tse di farologaneng le mekgwa e e dumelesegang ya go dira dilo | | |
| Dirisa pakajaanong,pakapheti le pakatlangtsweledi | | |



Thitokgang 4: Puiso ya dikgang



**Go buisa kgang kgotsa setori
Kgweditharo 2: Dibeke 5 - 6**

- 49 Go buisa kgang kana setori** 102
 Puisopele tshekatsheko e ikaegile ka ditshwantsho le ditlhogo.
 Araba dipotso tsa tlhaloganyo tse di ka ga resipi ka molomo.
 Kwala mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

- 50 Go akanya ka ga baanelwa** 104

Batla matlhaodi go tlhalosa moanelwa mogolo.
 Totobatsa tlhaloganyo ya gago mo dipopegong tsa botho.
 Kwala tlholoso ya moanelwa.
 Feleletsa lenaneo la semelo sa moanelwa wa madi le nama.
 Kwala tlhaloso ya moanelwa wa madi le nama.

- 51 Go kwala kgang ka baanelwa ba ba dumelesegang** 106

Setori/kgang e nne le tshimologo, mmele, le bokhutlo.
 Bokao jwa dithhogo le megatlana.
 Kwala mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

- 52 Jakobo o a itlhoboga** 108

Puisopele ya tirwana.
 Go buisa setori sa sešweng.
 Go arabalipotso tsa tlhaloganyo tse di ikagileng ka temana.
 Kwala mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

- 53 Ke eng gape se setori se re bolelelang sona?** 110

Lebelela diane le dikapuo tse di leng mo kgannyeng/kgannyeng.
 Go kwala bukatsatsi o sosobanya setori/kgang.
 Go kwala mekgwa ka ga moanelwamogolo.
 Dirisa mathusamadiri/madirimathusi.

- 54 Rulaganya kgang kana setori** 112

Dirisa mmepe wa dikakanyo go rulaganya setori sa gago.
 Baakanya diphoso tsa setori sa gago le sa tsala ya gago.
 Kwala setori ka botswere mo phathlheng e o neetsweng.
 Kwala mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

- 55 Go diragetse nako nngwe** 114

O dirisa pakajaanong.
 Tlhamma dipolelo ka pakajaanong.

- 56 Potsolotso le naledi ya kgwele ya dinao** 116

Go buisa dipuisano gape o dirisa malepa a pono.
 Go tlhaloganya o ikaegile ka temana.
 Go tsamaisa dipuisano le motho yo o atlegileng.

**Go buisetsa tshedimosetso
Kgweditharo 2: Dibeke 7 - 8**

- 57 Kgwele, kgwele gongwe le gongwe** 118

Puisopele ya ditirwana o ikaegile ka diteng le malepa a pono.
 Go buisa manaane a dipalopalo tsa kgwele.
 Go buisa lenaane la liki.
 Go arabalipotso tse di ikagileng ka ditemana tsa dikerafo le manaane.

- 58 Hisitori ya kgwele ya dinao** 120

Go buisa tsebe ya hisitori ya kgwele.
 Go arabalipotso tse di ikagileng ka temana ka molomo.



- 59 Go kwala temana ya tshedimosetso** 122

Tshekatsheko ya metshameko kgotsa hibi/setsamaisanako.
 Go rulaganya go kwala temana ya tshedimosetso o dirisa dikgato di le 6.
 Go kwala temana ya tshedimosetso ka tatelano.
 Kwala mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

- 60 Puotlhalos** 124

Ka ga mathlaodi.
 Itemogege mathlaodi.
 Dirisa mathlaodi go bopa dipolelo.
 Tlhaola mathlaodi ka mofuta (palo, mmala le popego).

- 61 Tsotlhe ka ga maemo a bosa** 126

Puisetsopele ya tirwana le tshekatsheko ka ga boemo jwa bosa.
 Go buisa ditshate tse tharo tse di tlhakatlhaneng.
 Kwala mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

- 62 Sekele ya metsi** 128

Go buisa dibopego tse di tlhalosang.
 Tlhalosetsa tsala ya gago dithalo.
 Kwala dikgato tse di farologaneng tse di bontshitsweng mo sethalong.
 Kwala mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

- 63 Kwala temana ya tshedimosetso** 130

Go rulaganya le go tsaya tshwetsoka ga setlhogo.
 Go totobatsa tlhaloganyo mo matsenong, dipatlisisong, dintlhha, dithalo le ditlhogo tse di ka dirisiwang.
 Go kwala tshedimosetso ka matsetseleko.

- 64 Ke eng se se mo lebokosong?** 132

Go buisa kaedi ya thelebišene e go arabalipotso tse di ikagileng ka yona.
 Itebe kgathlanong le dipolelo tsa pampiri ya ditirwana e e fetileng ya 16.
 Kwala mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.
 Kwala mafoko.

Go buisa kgang kana setori



A re buiseng

Gompieno re tlie go buisa setori sa segokgo sa Aforika se setumileng e bile se ratega se se bidiwang Anansi. Fa o buisa setori tsepamisa mogopoloo mo bothong jwa sona.

**Pele o buisa**

Leba ditshwantsho le dithlhogoo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofego go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

**Fa o ntse o buisa**

● Bapisa kakanyetsa ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Ka moo segokgo se nnileng le maoto a masesane ka teng

Ka letsatsi lengwe, bogologolatala go kile ga bo go le segokgo se bidiwa Anansi. Le fa Anansi e ne e le seapei fela o ne a le motlapanyana ka jalo o ne a rata go ja dijo tse bangwe mo motseng ba neng ba ikapeetse tsona le balosika.

Ka letsatsi lengwe, bogologolo tala go kile ga bo go le segokgo se bidiwa Anansi. Le fa Anansi e ne e le seapei fela o ne a le motlapanyana ka jalo o ne a rata go ja dijo tse bangwe mo motseng ba neng ba ikapeetse tsona le balosika.

Letsatsi lengwe, a ema kwa ntlong ya ga Rabiti. Rabiti e ne e le tsala ya gagwe ya botlhokwa. "Go na le dilo tse ditala mo pitseng ya gago", ga goeletsa Anansi a itumetse. Anansi o rata dilo tse ditala.

"Ga di ise di butswe", ga bua Rabiti, mme di tlaa butswa mo nakong e e sa fediseng pelo. Dula o tle o je le nna.


Ke ka rata go dula Rabiti mme ke na le sengwe se ke tshwanetseng go se dira, "Anansi a bua a ithaganetse. O ne a nagana gore fa a ne a ka emanyana kwa ntlong ya ga Rabiti, Rabiti a ka mo fa mmerekonyana e a ka e dirang. O ne a sa batle go feleletsa a tlhatswa dijana."



"A ke go bolelele sengwe", ga bua Anasi. "Ke ya go dikolosa bobo. Ke tlaa thateletsa ntlha e nngwe mo leotong la me mme e nngwe mo pitseng ya gago. Fa dilo tse di tala di budule, wena o goge bobo mme ke tlaa tla ke tabogile!"

Rabiti o ne a akanya gore e ne e le kakanyo e ntle. Mme ba dira jalo.

"Ke nkgelwa ke dipotata," Anansi a nkgelela ka boitumelo a ntse a tsamayatsamaya. "Dipotata le tswina. Go monate jang!" "Anansi", ga goeletsatza tsala ya gagwe Kolobe.



"Pitsa ya me e tletse dipotata le tswina! Tlaya o kgaogane dijo tsa me le nna." "Ke a rata," ga bua Anansi. Ga pegape a tlhagisa gore a dikolose bobo, ka ntlhana e nngwe e thateditswe mo leotong la gagwe, mme e nngwe e bofeletswe mo pitseng ya dipotata. Tsala ya gagwe Kolobe ya akanya gore ke kakanyo e ntle thata. Mme ga diragala jalo.

Ka nako e Anansi a gorogang kwa nokeng, o ne a na le bobo bo le bongwe bo bofeletswe mo go lengwe le lengwe la maoto a a robedi.


"E ne e le kakanyo e ntle thata," Anansi a ipolelela a le motlotlo thata.





Letlha:


Mafoko a-a-mašwa



"Ke ipotsa gore ke pitsa ya ga mang e e tlaa butswang pele? Ke ya go kgona go ja dijo ga robedi gompieno. Ija! Ke lesego jang." Fela ka yona nako eo, Anansi a utlwa a gogega mo leotong. "Aah," ga bua Anansi. "Ke bobo jo bo bofeletsweng mo dilong tse ditala tsa ga Rabiti." A utlwa go gongwe. Ga gogega gape. Anansi o ne a gogegela mathhakore a mararo ka gangwe.

"Ijoo, nna weee," ga bua Anansi, fa a utlwa go gogega ga bobo jwa bone.

Ka yona nako eo, a utlwa go gogega ga bobo ga botlhano. Ga borataro. Gape ga tla ga bosupa. Ga borobedi gape! Anansi a gogegela kwa le kwa le kwa, fa mongwe le mongwe a goga bobo ka gangwe. Maoto a gagwe a sesafala a bo a sesafala. Anansi a dikologela kwa nokeng ka bonako. La bofelo, fa bobo jotlhe bo tlhatswegile, Anansi a ikgogaka ditlhabi mme a tswa mo nokeng. "Oooo nna wee, oooo nna," Anansi a hemela kwa godimo. "Gongwe e ne e se kakanyo e ntle thata." Le go fitlha gompieno Anansi wa segokgo o sa ntse a na le maoto a le robedi a masesane. Mme ga a a ka a bona dijo mo letsatsing leo.



A re bueng



Ke goreng Anansi a ne a swetsa gore a se ka a ema kwa ntlong ya ga Rabiti go fitlha dilo tse ditala di apeiwa?

Go tlile jang gore a nne le maoto a masesane a le robedi?

Anansi o ipolokile jang mo go kgaoganngweng go nna manathwana?

Molaetsa wa kgang e ke eng? Re itse jang gore kgang e ga se ya nnete?


Leba ditshwantsho mme morago o bolelele tsala ya gago setori ka tatelano e e nepagetseng.

Go akanya ka ga baanelwa



A re kwaleng

Leba ka kelotlhoko se Anansi a se buang le go se dira mo kgannyeng.
Jaanong tlatsa matlhaodi a a tlhalosang semelo sa gagwe.



Dirisa matlhaodi go kwala tlhaloso ya semelo sa gagwe.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



A re kwaleng

Jaanong tlhalosa semelo sa motho wa nnete.

- Tlhophya motho yo o ka kwalang ka ena. Motho yoo e ka nna mogaka , yo o tshelang kgotsa yo o tlhokafetseng.

| | |
|------------------------------|--|
| Leina la moanelwa ka botlalo | |
| Bong | |
| Dingwaga | |
| Tshobotsi | |
| Tiro e a e dirang | |
| Bokgoni le talente | |
| Goreng o mo tlhophile. | |

- Dira lenaneo la semelo. Bua ka lenaneo la gago le tsala.
Dirisa matlhaodi ka moo o ka kgonang.
- Semelo sengwe le sengwe, kwala ka ga dilo tse ba di dirileng.
kgotsa tse ba di buileng tse e leng dikao tsa semelo seo.








Letlha:



A re direng

Jaanong tlatsa matlhaodi a a tlhalosang semelo sa gago. Taka kana kgomaretsa setshwantsho mo phatlheng e e fa tlase.




Dirisa matlhaodi a gago go kwala setshwantsho sa moanelwa.
Tlhophapha motho yo o ka kwalang ka ga gagwe. Motho yo e ka nna mogaka yo o tshelang kgotsa yo o tlhokafetseng.




A re direng

Rulaganya kgang ya gago.
Akanya ka poloto le moanelwa. Morago bontsha gore
poloto le moanelwa ba tswelela jang ka dikgato tsa kgang.
Tlatsa matlhaodi go go thusa go godisa moanelwa wa gago.

**Moanelwa****Poloto****Moanelwa****Poloto****Moanelwa****Poloto**



Letlha:



A re kwaleng

Setori sa me ka ga _____

Tshimologo

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Mmele/
Bogare

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Bokhutlo

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |





Leba ditshwantsho le setlhogo sa setori kana kgang mme o bone fa o ka kgona go bona se kgang e leng ka ga sona. O akanya fa baanelwa ba ka nna ba mofuta ofe? Buisa setori ka bonako o ntshe dintlha tse di botlhokwa mme o bone fa o ka se ka wa kgona go bonelapele se se tlaa diragalang.



Jakobo e ne e le tokololo ya *Newville Soccer Club*. Ene le ditsala tsa gagwe ba ya go ikatisetsa kgwele ya dinao letsatsi le letsatsi morago ga sekolo. Jakobo o taboga le setlhophpha le go ikatisetsa go tshameka kgwele ya dinao e kete la kamoso le ka se tlhabe gape.

O tlaa ikatisa go fitlhela mesifa ya gagwe e nna botlhoko. O ikatiseditse go laola kgwele le go e ragela kwa dinong le fa a tswaletse matlho a gagwe. Le fa go le jalo, mokatisi ga a ka a mo tlhophpha go tshamekela setlhophpha. Jakobo o ne a feleletsa a ntse fa pankeng e le yo go tlaa fetolwang motshameki ka ena mme o ne a tshameka ka sewelo.

Jakobo o ne a lora ka go tshameka. A lora ka go nosa dino tsa phenyo. Jaanong letsatsi lengwe pele ga motshameko wa makgaolakgang Jakobo a itlhoboga." Ga go tlhokagale," a bolelela mmaagwe. " Ke ikatisa thata, Ga nke ke thinya ikatiso, mme mokatisi ga a nke a ntsenya mo setlhopheng. "Ke ya go itlhoboga. " a bua."Ke hutsafetse thata".

"Ke akanya gore ke a **itlhoboga**". A bua,"Ke **hutsafetse**".

"O se ka wa dira jalo, Jakobo,"mmaagwe a rialo. "O tlaa bona tšhono ya gago tsatsi lengwe e se kgale."

"Mokatisi ga a nke a ntlhophpha , " a bua,ka khutsafalo.

"Jaanong Lamatlhatso pele ga motshameko o mogolo, mokatisi a bitsa maina a setlhophpha. Jakobo a okomela mme a bona leina la gagwe mo lenaneong " Jakobo, o ntse o ikatisa ka thata. O tlaa tshameka kwa maemong a kwa pele. Gakologelwa, ke motshameko wa makgaolakgang", a mo tsibosa.

Jakobo o ne a se **tshepe ditsebe tsa gagwe**.

Letsatsi le legolo le ne la tla mme balatedi ba goa le divuvuzela di **lela** go kgabaganya motse.

Motsotso pele nakana ya bofelo e lela, dino e ne e le 0 – 0. Newville Club e tshwanela go nosa!

"Tsaya kgwele, Jakobo," Jabu a goa, a mo ragela kgwele.





Letlha:



Jakobo a tshwanelo go nosa. A betseglo ka lobelo a feta batshamekamorago ba le babedi. A ya ka fa molemeng gape ka fa mojeng, a tlogela batshamekakgatlhanong ba tsielegile. O ne a lebane le dino. "Jakobo! Jakobo!" balatedi ba mo etleetsa. E ne e kete o a lora. Mme ka ponyo ya leitlho, ke fa setlhako se mo raga legwejana mme a ruthagana fa fatshe. "Phoso! Phoso!" mokatisi a goa.

Tsweeee! Tsweeee! Moletsaphala a letsa phala. Thago e e tlhamaletseng ya Newville Club! A goa. Jakobo tsaya thago.

Jakobo a bayo kgwele mo lebaleng. A goga mowa kwa tennyanteng, a tsaya dikgato tse ditona tse pedi kwa morago jaaka a ne a dira makgetlo a a sekete fa a ntse a ikatisa. A tsepamissa mogopolo kwa godimo ga sekhetlo sa moja sa dino mme a raga ka maatla a gagwe otlhe. Kgwele ya fofa fa godimo ga motshwaradino, mme ya tsena ka fa letloeng.

Balatedi ba itumela thata. Newville e fentse bosimiga.

"Ke go boleletse," mmaagwe a rialo a mo tlamparela.

"Go ikatisa go dira gore o nne le bokgoni!"

A re kwaleng

Ke bomang baanelwa ba ba mo kgannyeng?

| Baanelwabagolo | Baanelwa ba bangwe |
|----------------|--------------------|
| | |
| | |

Goreng fa Jakobo a ne a itlhoboga? Nopola polelo e e re bolelelang gore o ne a feletswe ke tshepo.


[Empty form area for writing]

Nopola polelo e le nngwe mo kgannyeng e e supang gore Jakobo o ne a itskoka.

[Empty form area for writing]



Ke eng gape se kgang e re bolelelang sona?



A re kwaleng

Maele a, a kaya eng?

A se tshepe ditsebe tsa gagwe.

Maele

Pelo ya ga Jakobo e ne e rotha madi.

Go ikatisa go tsala bokgoni.



Dikapuo

Ke dikapuo dife tse?

divuvuzela tsa lela.

Lorole la beta mokodue

kgwele ya fofa

Batla mafoko a mangwe mo kgannyeng a mafoko a. A kwale mo thanoding ya gago.

thutafaditse

tlhodumela



A re kwaleng

Tsaya gore o Jakobo. Kwala bukatsatsi ya letsatsi o sosobanya se se diragetseng le gore o ikutlwa jang. Dirisa mafoko Pele Ke, morago Ke mme kwa bokhutlong.

Bukatsatsi e e rategang



Letlha:



A re kwaleng

Jaanong kwala setshwantsho sa moanelwa ka ga Jakobo.
Sekaseka le go ntsha dintlha le ditsala tsa gago go bona
mafoko a a tlhalosang.
Tlatsa matlhaodi a a tlhalosang semelo sa gagwe.



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Dirisa matlhaodi
a gago go kwala
setshwantsho sa
moanelwa. Kwala
setlhengwa sa
ntlha sa gago mo
pampitshaneng.
Kopa tsala ya gago go
baakanya diphosha tsa
setlhengwa sa ntlha
sa gago. O ka nna wa
baakanya setlhengwa
sa ntlha sa gagwe.
Morago o kwale
semelo sentle mo
phatlheng e e filweng.



Thalela lediri mme o sekeletse ledirilethusi.
Jaanong kwala dipolelo mo kganetsong.


*Batla madirimathusi
go thusa lediri.*

Ke nagana gore ke tlaa ya kwa sekolong.

Jakobo o nnile thari kwa ikatisong.

Re ratile go taboga mo lebaleng la kgwele ya dinao.

Jakobo o ne a tlhola a tlhophiwa mo setlhopheng.



A re kwaleng

Bua le tsala ya gago ka ga kgang e o batlang go e kwala.
Tlatsa dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.

Baanelwa ba me ke bomang?

Kgang e diragala kwa kae?

- Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago.
 - Kwaritsakgwaritsa setlhlangwa sa ntliha sa gago. ● Kopa tsala go runa setlhlangwa sa ntliha sa gago. ● Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.



Setlhogo sa kgang kana setori

Go diragala eng mo kgannyeng?

Kgang e
khutla jang?



Are kwaleng

Buisanya le tsala ya gago ka ga thulagano ya gago. Morago o kgwaritsekkgwaritsemo pampitshaneng. Kopa tsala ya gago go siamisa tiro ya gago, o ka nna wa siamisa tiro ya qaewe. Kwala setori ka botswereremotsebenq e e bapileng.



Letlha:

Go kwala setori sa me



Bokhutlo



Tshaeno va morutabana

Letha

Pakajaanong
-pheti

Go diragetse ka nako e e sa totobalang pele ga jaanong

Re dirisa Pakajaanong-phethi go bontsha gore tiragalo e diragetse ka nako e e sa totobalang mo nakong e e fetileng. Nako e e totobetseng ga e botlhokwa. Fa re dirisa pakajaanong-phethi re dirisa nako e e sa totobalang.

Pakapheti

Pakajaanong

Pakatlang



A re kwaleng

Sekeletsa lediri. Thalela setlhongwa se se mo pakapheting.

1. O bone setshwantsho seo ga masomeamabedi.
2. Ke mmone makgetlo a a mmalwa.
3. Go nnile le merwalela e mentsi kwa KwaZulu-Natala.
4. Batho ba etetse kwa lefaufaung.
5. O buisitse buka?
6. Ke setse ke bone setswantsho seo.
7. Ke setse ke buile le ena makgetlo a a mmalwa ka maitsholo a gagwe.
8. Re etetse kwa Kapa makgetlo a a mmalwa.
9. Ke tshoga gore ke timeditse buka ya gago.
10. O re etetse makgetlo a a mmalwa.



Jaanong feleletsa go kwala dipolelo tse ka Pakajaanong-phethi.

Rre o reka sejanaga.

Mpho o taboga ka lobelo fa a ya sekolong.

Nkoko o tsamaya le bana.

Re opela pina e e monate.



Letlha:



A re kwaleng

Kwala madiri a a mo masakaneng
ka pakapheti.

Pakajaanong



Pule o **tabogile** (taboga) maabane.

Ke **bona** malome mo mosong.

O **bogela** setshwantsho gararo.

O **busa** buka ya me maabane.

Ba **dira** phoso e gantsi.

Ba **(tlhatswa)** dijana.

Re **(buisa)** ditori tse dintsi mo bukeng e.

Re **(fetsa)** ditirogae tsotlhе tsa rona.

O **(utlwа)** setori pele.

Re **(ya)** Polokwane

Jaanong feleletsa dipolelo tse.



O busitse

Ba bone

Re ne re le

Ke ithutile

Potsolotso le naledi ya kgwele ya dinao



Ke dinaletsana dife tsa metshameko tsa Aforikaborwa tse o akanyang gore ba tota ba na le bokgoni?
Goreng o akanya gore ba na le bokgoni?
Ke eng se se ba dirileng gore ba atlege?
O akanya eng ka semelo sa bona?



A re batlisise ka ga naletsana ya kgwele ya dinao e e atlegileng tota.

Noko Alice Matlou

Fa batho ba bua ka kgwele ya dinao, dinaletsana tse ba buang ka tsona ka gale ke banna. Fela setshameki se se tlhwatlhw sa kgwele ya dinao ke mosadi. Noko Alice Matlou. Matlou o ne a bidiwa mogaka wa setshameki sa Aforika sa ngwaga ka 2009 ke *Confederation of African Football*. E nnile moafrikaborwa wa ntlha go ikgapela kaboo e.

Buisa puisano e e ka ga Matlou go utlw bontsi ka ga gagwe.

O tsaletswe kwa kae, gona jaanong o nna kwa kae?

Ke tsaletswe kwa Moletjie, Gaphaudi kwa Limpopo. Ke kwa teng kwa ke nnang teng le ga jaana.

O simolotse go kgatlhegela metshameko leng?

Ke simolotse go tshameka kgwele ya dinao kwa sekolong sa poraemari. Ke ne ke setse ke rata metshameko mme ke ne ke kgona dikaisano tsa mabelo le kgwele ya dinao. Ke

ne ke aga ke tabogile mme ke le lebelo thata, bogolosegolo mabelo a dimetara di le 100 le di le 200.

Ka moo ke itsholang ke itekanetse ka teng?

Ke ikatisa gabedi ka letsatsi. Ke tsoga mo mosong mme ke taboge metsotso e le 30. mme ka ura ya 3 ke ikatisa diura di le tharo. Ka nako eo ke ikatisa ka kgwele ya dinao.

Ke kgakololo efe e o ka e nayang bašwa?

Ikatise thata mme o tlaa tshameka bonolo.





Letlha:



A re kwaleng

Morago ga go buisa athikele e e ka ga Matlou le dipotsolotso, araba dipotso tse di latelang.
Dikatlego tsa ga Matlou ke dife?



O ikatisa gakae?

Go tshameka kgwele ya dinao ga gagwe go simolotse jang?



A re bueng

A tsala ya gago e itire naledi ya metshameko. Morago botsolotsa tsala ya gago go itse go le gontsi ka ga dikatlego tsa gagwe. Jaanong kwala setshwantsho ka ga motho mo pampitshaneng.

- O nnile le kgatlhego leng kgotsa jang mo metshamekong.
- Dikatlego tsa gagwe tsa mo metshamekong.
- Ke molaetsa ofe o a nang le ona mabapi le bašwa.




A re kwaleng

Jaanong tlhopha mongwe mo sekolong sa gago kgotsa mo motseng yo o akanyang gore o na le talente. Kopa motho yoo gore o mmotsolotse. Mo potsolotsong, leka go bona dikarabo tsa dipotso tse di fa tlase. Mme morago kwala setshwantsho sa semelo sa motho.

- Dingwaga tsa gago tsa bongwana di ne di ntse jang?
O simolotse leng go nna le dikgatlhego mo metshamekong?
- Dikatlego tsa gago tse dikgolo ke dife?
- Ke molaetsa ofe o o nang le ona go bašwa ba Aforikaborwa?



Kgwele, Kgwele gongwe le gongwe



A re bueng

- Ke motshameko ofe o o ratang go o tshameka kgotsa go o bogela?
- Ke setshameki sefe se o se ratang? Goreng?
- O akanya gore go tlhokagala eng gore o nne mogaka wa metshameko?
- Ke bomang bagaka ba Aforikaborwa ba kgwele ya dinao, diatleletiki, bathumi le ba bangwe?



A re buiseng



Ka 2010 Aforikaborwa e amogetse thonamente ya FIFA ya Sekgele sa Kgwele ya Dinao sa lefatshe. Babogedi ba le diketekete ba etetse mabala a metshameko a le lesome go bogela metshameko. Dilhophha tsa kgwele ya dinao go tswa mafatsheng otlhe di ne di thologetse mono go gaisanela sekgele.

Ke dintlha dife tse o di itseng ka ga thonamente ya kgwele ya dinao ya 2010?

Lethomeso 1: ditediamo tsa Sekgele sa Lefatshe sa kgwele sa dinao ya 2010

| Toropo | Setediamo | Palo ya ditilo tsa babogedi |
|----------------|--------------------|-----------------------------|
| Cape Town | Green Point | 40 000 |
| Bloemfontein | Free State | 70 000 |
| Durban | Moses Mabhida | 60 000 |
| Johannesburg | Ellis Park | 95 000 |
| Johannesburg | Soccer City | 40 000 |
| Nelspruit | Mbombela | 40 000 |
| Polokwane | Peter Mokaba | 40 000 |
| Rustenburg | Royal Bafokeng | 45 000 |
| Pretoria | Loftus Versveld | 45 000 |
| Port Elizabeth | Nelson Mandela Bay | 50 000 |





Letlha:

Lenaane 2: Dipoelo tsa thonamente ya Sekgele sa Kgwele ya Dinao sa lefatshe sa FIFA 2010



Dikotafaenale

| Letlha | Setediamo | Naga 1 | Naga 2 | Dino | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------|--|
| 02 Phukwi 2010 | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Netherlands | Brazil | 2:1 | |
| 02 Phukwi 2010 | Johannesburg | Uruguay | Ghana | 1:1 | |
| 03 Phukwi 2010 | Cape Town | Argentina | Germany | 0:4 | |
| 03 Phukwi 2010 | Johannesburg | Paraguay | Spain | 0:1 | |
| Dikamakgaolakgang | | | | | |
| 06 Phukwi 2010 | Cape Town | Uruguay | Netherlands | 2:3 | |
| 07 Phukwi 2010 | Durban | Germany | Spain | 0:1 | |
| Makgaolakgang | | | | | |
| 11 Phukwi 2010 | Johannesburg Soccer City | Netherlands | Spain | 0:1 | |



A re kwaleng

Dirisa tshedimosetso e e mo letlhomesong ya 1 le ya 2 go araba dipotso tse di latelang. Kwala dikarabo tsa gago mo phatheng e o e filweng.

| | |
|--|--|
| Ke setediamo sefe se segolo thata? | |
| Se tshola batho ba le bakae? | |
| Motshameko wa bofelo o tshamekilwe leng? | |
| O tshameketswe kwa toropong efe? | |
| O tshameketswe kwa setediamong sefe? | |
| Ke dinaga dife tse di tshamekileng mo dikotafaenaleng? | |
| | |
| | |
| Ghana e tshamekile leng? | |
| Ghana e tshamekile kgatlhanong le naga efe? | |
| Dino tsa motshameko wa Ghana di ne di eme jang? | |
| Ghana e tshameketse kwa kae? | |
| Ke setlhophpha sefe se se fentseng makgaolakgang? | |
| Dino di ne di eme jang? | |





A re buiseng



Matshaena

Dingwaga di le lekgolo tse di fetileng ka 400 BC, masole a kwa China a ne a tshameka motshameko o o bidiwang "Tsu Chu", fa batshamekapele ba kgwele ya dinao ba neng ba raga kgwele e e ka nnete e tladitsweng ka mafofa, e bogolo jwa 40cm, ka fa gare ga dkhoune tsa bamboo.

Majapane

Morago, ka 600AD, Japane e ne e na le tsela e e farologaneng ya kgwele ya dinao, e bidiwa "Kemari". Batshameki ba dira sediko mme ba ragelana kgwele mme ga e a tshwanela go kgoma fa fatshe. Se se tlwaelegile mo go rona, a ga go a nna jalo?



Pele o buisa

- Leba ditshwantsho le dithhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng.
- Buisa tsebe ka bofefo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.




Fa o ntse o buisa

- Bapisa kakanyetsa ya gago le se o se buisang.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buisetse godimo.




Magerika

Magerika le bona ba na le kgwele ya bona e e itsegeng ka Episkyros", e e tshamakiwang ka go raga le go tshwara kgwele. O ne o tshamekiwa ke ditlhophha tse pedi tse di ka nnang le batshameki ba ka nna 27 setlhophha. O ne o tshwana le motshameko wa rakibii.



Maroma

Kgwele ya dinao ya Maroma e ne e bidiwa "Harpastum". Le ona o na le ditlhophha di le pedi tsa batshameki ba le 27 setlhophha sengwe le sengwe. Batho ba ne ba rata go o tshameka le go o bogela. Babogedi ba bantsi ba ne ba ya go bogela metshameko ya Harpastum e e neng e tshwarelwya kwa meagong e e tshwanang le ditediamo tse re di itseng gompieno. E ne e le nako gape ya bagwebipotlana go dira kgwebo ya go rekisa pizza le makaroni kwa babogeding ba ba itumedisang.



A re bueng

- Kgwele ya dinao e simologile kwa dinageng dife?
- Re itse jang gore batho ba rata kgwele ya dinao go tswa mo tsebeng ya webe?
- Goreng metshameko e ne e se mo molaong?



Letlha:

Kwa Engelane

Kwa Engelane batho fela ba ba tswang kwa magaeng ba ne ba kopana mmogo go raga kgwele kwa mebileng le kwa mabaleng. Motshameko o ne o le makgwakgwa, ba ne ba kgarametsana mme go na le dikgobalo di le dintsi. Motshameko o ne o se na melawana mme o le kotsi go o tshameka. Ba ne ba bitsa motshameko "Shrovetide". Metsesetoropo le metseselegae e ne e tshameka kgatlhanong makgolokgolo a batho a gaisana motshegare otlhe. Kgwele e ne e ragiwa kwa mebileng, ka fa metsing, kwa mebarakeng, mo godimo ga dithulelo, gongwe le gongwe. Go ne go se na baletsaphala, go se na diofosaete, dithago tsa sekhutlo, thago ya motshwaradino, ga go na maemo a batshameki.

Ga go makatse ka moo batho ba bantsi ba feleleditseng ba robegile maoto, mabogo le ditlhogo!



Kgwele ya dinao motshameko o o seng mo molaong

Ka 1314, Kgosи Edward II o ne a laela Ratoropo go dira molao wa go tshameka kgwele ya dinao mo toropong. Se ke ka ntlha ya modumo mo toropong le dikgobalo tsa batshameki. Morago kgosigadi Elizabeth I o ne a tshwara batshameki ba kgwele ya dinao lobaka lwa beke. Fela se ga se a thibela metshameko. Batho ba ne ba bona ba ka mpe ba ya kgolegelong go na le go tlogela motshameko o ba o ratang



Melao ya ntlha

Melao ya ntlha ya kgwele e itsesitswe ka 1815 Sekolo sa Maesemanе se se tumileng, Eon College e e tlhamileng melawana go fokotsa go tlhoka maikarabelo mo motshamekong. Se e nnile tshimologo ya kgwele ya dinao e re e itseng gompieno.

Mokgwa o o sa tlwaelegang ka bophara


Go tlhamiwa ga melao ya semmuso go thusitse go oketsa go tuma ga kgwele ya dinao. Metshameko e ne ya gola ka bonako go kgabaganya Borithane mme morago ya fitlha kwa Yuropa le lefatshe ka bophara. Kgaisano ya ntlha ya Sejana sa Lefatshe e nnile ka 1930. Kgaisano e e e nna teng morago ga dingwaga di le nne mme se ke sesupo sa go tuma ga metshameko lefatshe ka bophara. Kgwele ya dinao ke motshameko o o tumileng mo lefatsheng gompieno.



A re bueng

- Ke melao efe e e leng teng gompieno e e tlisang pabalesego ya batshameki mo lebaleng?
- Bua le tsala ya gago ka ga dikgato tse di farologaneng tsa hisitori ya kgwele. Sekasekang gore kgwele e kaya eng mo sekolong, masikeng, morafeng le mo setsong.


Go kwala temana ya tshedimosetso



A re kwaleng

Kwala ka ga motshameko(kgotsa sengwe fela sa boiketlo se o se ratang)

- Rulaganya mokwalo le go sekaseka setlhogo le tsala ya gago mme morago o feleletse mmapa wa dikakanyo
- Kwala mo pampitshaneng pele mme o kope tsala go baakanya tiro ya gago
- Kwala temana ya gago ka botswerere mo pampiring e e bapileng.



1 Motshameko kgotsa go itlosa bodutu ke eng?

Handwriting practice lines for question 1.

2 Baeteledipele ke bomang mo lebaleng?

Handwriting practice lines for question 2.

3 Hisetori ya motshameko/ go itlosa bodutu ke efe?

Handwriting practice lines for question 3.



4 Melao ya motshameko ke efe?

Handwriting practice lines for question 4.

5 O tumile go le kae?

Handwriting practice lines for question 5.

6 O tshamekelwa kwa kae?

Handwriting practice lines for question 6.





Letlha:

Motshameko kgotsa go itlosa bodutu ke eng? _____

Motshameko
kgotsa go itlosa
bodutu ke eng?

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Baeteledipele
ke bomang mo
lebaleng?

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Hisetori ya
motshameko/go
itlosa bodutu ke
efe?

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Melao ya
motshameko
ke efe?

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



O tumile go
le kae?

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



O tshamekelwa
kwa kae?

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ka ga matlhaodi

Letlhaodi ke lefoko le le tlhaolang leina kgotsa leemedi.

Matlhaodi

Matlhaodi a go bolelala gore motho, lefelo kgotsa selo se tshwana le.

Sekao: "Ntšwa" ke leina, fela, Ntšwa e e ntseng jang?" E kgolo, e ntsho, e bogale" e re bolelala thata ka ntšwa e e bogale.

Matlhaodi a ka re bolelala gape ka palo.

"Go na le barutwana ba le lesomesupa ka fa tlelaseng."

"Lesomesupa" ke letlhaodi.


A araba dipotso tsa "Dife?" sekao:

- **Ditlhapi tse di tshela jang?**
- **Kubu e e dira eng?**
- **Dikgokong tseo di tswa kwa kae?**



A re kwaleng

Tshwaya mafoko a e seng matlhaodi.



| | | | |
|-----------|---------|----------|----------|
| Kgolo | Ka pele | Pampiri | gautsegā |
| Bopame | Bonya | Phatsima | Balola |
| Khibidu | Taboga | Boleta | Leswana |
| Ka bonako | Ntšhwa | Bothitho | Botala |

Jaanong dirisa matlhaodi a le 5 go tlhama dipolelo.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Letlha:



A re kwaleng

Thalela letlhaodi/matlhaodi mo polelong nngwe le nngwe.



Go tlaa nna le ditilo tse ditala le tse dikhibidu kwa setediamo.

Go na le mesamo e e boleta le dikobo tse di bothito mo bolaong jwa kgale.

Motaki yo o tumileng o takile ditshwantsho tse dintle mo bukeng ya gago.


Ke ya kwa ntlong ya ga Dudu go bona baesekele e khividu ya gagwe e ntšhwa.

Jabu yo o botlhale o bakile kuku ya tšokolete e e monate.

Ke nonyane ya me e nnye, e thokwa, e e modumo.

Didolofini di dinnye go na le maruarua.

Katse e nnye,e tshetlha e ngapa tafole e kgolo e e phatsimang.



Jaanong tlhaola matlhaodi a o a thaletseng mo dikarateng.

| Palo | Mmala | Bogolo/popego |
|------|-------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tshaeno ya morutabana

Letlha


Tsotlhé ka ga maemo a bosa



A re bueng

- Ke maemo afe a bosa a o a ratang bobe? Goreng?
- Goreng go le botlhokwa mo go rona go itse gore go tlaa tsoga go ntse jang ka moso kgotsa beke e e tlang?
- O a tle o utlwelele tsa maemo a bosa? Goreng?

Lebelela mmepe wa boemo jwa bosa mme o feleletse lenaane le le fa tlase.



Kwala maemo a bosa le dithempereitshara tsa ditoropo tse di latelang.

| Toropo | Bonnye jwa themphereitshara | Bogolo jwa themphereitshara | Tlhalosa maemo a bosa |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Polokwane | | | |
| Johannesburg | | | |
| Bloemfontein | | | |
| Durban | | | |
| Upington | | | |
| Umtata | | | |
| George | | | |

Naya leina la toropo kana motse o go thibileng maru mo go yona.

Dithempereitshara tse di kwa tlasetlase di kwa kae? Yona ke efe

Lebelo la phefo le tsela ya phefo ke lefe?

O ka solo fela pula ya matlakadibe kwa kae?

Ke toropo efe e maru a thibileng ka bontlhobongwe?

- Maemo a bosa a ntse jang gompieno?
- Tlhalosa gore maemo a bosa a jang mo ditlheng tse di farologaneng kwa o nnang teng.
- O ka fudugela kwa lefelong le le fisang thata kgotsa le le maruru thata? Goreng?



A re buiseng



Kwala dikarabo tsa dipotso tse. Ke mafelo afe a mabedi a a fisang thata mo Aforikaborwa?

Naya maina a ona le dithempereitshara.

Pula e na kwa toropong efe?

Ke toropo efe e nang le lekhudu le le maruru?



Letlha:




A re kwaleng

Lebelela setshwantsho se se fa tlase. Setshwantsho sa mofuta o se bidiwa kerafo ya mela. Ela tlhoko gore mola mongwe le mongwe ke wa mmala o o farologaneng. Mela e re bolelela eng? O tlaa bona dikarabo kwa tlase ga kerafo.

Motsekapa , kerafo ya Tlelaemete ya Aforikaborwa (Bogodimo: 42m)

- Bonnye Temp (°C)
- Palogare Temp (°C)
- Go na ga pula (mm)
- Palogare Diura tsa letsatsi
- Temp ya lewatile (°C)
- Malatsi a a bokgola (>0.1mm)
- Palogare ya lebelo la phefo(Beaufort)
- Bokgola jo bo itekanetseng(%)



Bokgola jo bo itekanetseng.



A re bueng

Mo lenaaneng, kwala mebala ya mela e e bontshang tse di latelang:

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| Palogare ya themphereitshara | | Thempereitshara ya lewatile. | |
| Palogare ya diura tsa letsatsi lengwe le lengwe. | | Bongola | |
| Palo ya matsatsi a segagane | | Lobelo lwa phefo | |

Dira le tsala. Lebelela tshate gape mme o arabe dipotso tse di latelang.

Bonnye jwa temphereitshara mo bokhutlong jwa Lwetse e ne e le bokae?

Palogare ya diura tsa letsatsi kwa bokhutlong jwa Tlhakole e ne e le bokae?

Bokgola bo ne bo le kwa godimo mo kgwedding efe?

Ke ka kgwedi efe mo dithempereitshara tsa lewatile di neng di le maruru thata?

Ke kgwedi efeng e e nang le dithempereitshara tse di kwa godimo thata?

Pula e na thata ka kgwedi efe?



**A re buiseng**

Botshelo jothe mo lefatsheng bo ikaegile ka metsi. Kwa ntle ga mowa o re o hemang, metsi ke selo sa botlhokwa thata sa dilo tsotlhе tse di tshelang. Ntle le ona, ditshedi ga di ka ke tsa tshela. Fa re se na metsi a a lekaneng mo mebeleng ya rona, maswe a mmele a ka se ka a ntshiwa kana a latlhiwa. Se se ka ama dikarolo tse dintsi tsa mebele ya rona mme sa re bakela malwetse. Re tshwanetse go tlhaloganya sekele kana sediko sa metsi. Gore re tlhaloganye kwa metsi a tswang teng. Sekele kana sediko sa metsi ke mosepele wa metsi o o sa feleng fa gare ga lewatle le mowa. Setshwantsho se se fa tlase se tlhalosa le go go bontsha gore go diragala eng mo sekeleng kana sedikong sa metsi.



Fa metsi a fitlha mo lefatsheng a tsena mo mmung mme a dirisiwa ke dimela le diphologolo. Gape a ka elelela kwa dinokeng, matsheng le mawatleng, mme sediko se simolole gape.



Letlha:



A re bueng

Lebelela setshwantsho sa sediko sa metsi gape.
Tlhalosetsanang ka moo sekele kana sediko sa metsi se
dirang ka teng mo tlhalosong ya lona dirisang mafoko a
a latelang: **mowafalo, kitlano ya metsi, go
na ga pula.**

- -
 -
 -
 -
- Dirisa mmepe wa thalogenyo go go thusa
go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago.
• Kgwaritsakgwaritsa sethangwa sa ntla
sa gago. • Kopa tsala go runa sethangwa sa
ntla sa gago. • Boletsa sekwalwa sa gago o
bo baakanya diphoso tse di setseng.



Setshwantsho se bontsha sediko (dilo tse di diragalang ka tatelano e e rileng.)

Jaanong kwala polelo go tlhalosa gore go diragala eng mo ponagalong nngwe le
nngwe ya sediko.

● Ponagalo 1:

● Ponagalo 2:

● Ponagalo 3:




Mo dibekeng tse pedi tse di fetileng o buositse mothamo wa
mefuta e e farologaneng ya ditemana tsa tshedimosetso.
Rulaganya go kwala temana ya tshedimosetso ya gago
O tlhoka go tlhopha setlhogo lmme morago o tlaa tlhoka go dira
dipatlisiso o dirisa buka kgotsa inthanete.
Feleletsa mmepe wa dikakanyo go go thusa ka thulaganyo
ya gago.



- Dirisa mmepe wa tlhaloganya go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago.
 - Kwaritsakgwaritsa sethangwa sa ntlha sa gago. ● Kopa tsala go runa sethangwa sa ntlha sa gago. ● Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.



Setlhogo sa me



3 Baitseanape ba reng ka ditlhôgo

1 Go tlisa tshedimosetsø
ya me

Se ke se ithutileng mo
dipatlisisong tsa me.

4 Ke ditshwantsho le dibopego dife tse nka di tsenyang.

5 Ke ditlhogo dife tse ke
tlaa di dirisang.



Letlha:



A re kwaleng

Kgwaritsakgwaritsa setlhogo sa gago mo pampitshaneng, kopa tsala ya gago go baakanya tiro ya gago. O tshwanetse go baakanya mopeleto, matshwao a puiso, kelelo ya ditiragalo le tatelano. Netefatsa gore o na le ditlhogo le gore dithalo kgotsa ditshate di tlhalosa se o se kayang.

1

3

2

4

Ke eng se se mo lebokosong?



A o a tle o dirise kaedi ya TV? Lebelela kaedi e ka kelothoko. Bolelela tsala ya gago gore ke mananeo afe a o ratang go a bogela. Bua gore a mo kanaleng efe le gore a nako mang?



A re bueng

| Kanale ya SABC 1 | | Kanale ya SABC 2 | | Kanale ya SABC 3 | | Kanale ya Magic World | |
|------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 17:00 | Captain Planet (Kids) | 17:00 | Gragon Ball (bana) | 17:30 | Oprah Winfrey | 06:00 | Channel O |
| 17:28 | Utlwelela ka nakwana | 17:30 | Dikgang | 18:30 | Isidingo | 12:00 | Tshedimosetso ya tsa kgwebo |
| 17:30 | Ditlhogo tsa dikgang | 18:00 | Takalani Sesame | 19:00 | Dikgang ka 7 | 13:00 | Koowee (bana) |
| 18:00 | The Bold and the Beautiful | 18:30 | 7de Laan | 19:30 | Kanale ya sekolo | 18:00 | Channel O |
| 10:30 | Dintlhha tsa metshameko | 19:00 | Dikgang | 20:29 | Dikgang mo disekonteng di le 60. | 19:00 | Mmino wa setidio |
| 19:00 | Dikgang | 10:30 | Pasella | 20:30 | Prison Break | 20:00 | A Brother with Perfect Timing |
| 20:00 | Maemo a bosa ka boripana | 20:30 | Tshedimosetso e ntšhwa ya tsa metshameko | 21:15 | Maemo a bosa a beke | 20:30 | A pula e tlaa na kgotsa letsatsi le tlaa tlhaba? |



A re kwaleng

Jaanong buisa kaedi ya thelebišene ka kelothoko mme o arabe dipotso tse.



| | |
|--|--|
| O ka bogela <i>Takalani Sesame</i> nako mang? | |
| Ke mananeo afe a metshameko? | |
| Ke mananeo afe a a go fang dikgang mo motsotsong? | |
| O batla go kwala tshosobanyo ya dikgang ka fa tlelaseng. Ke lenaneo lefe le le tlaa go fang tshedimosetso e o e tlhokang go dira se? | |
| Ke mananeo afe a a tlaa go fang tshedimosetso ka ga boemo jwa bosa. | |





Mothshameko wa paka

| Ke kgona go | 😊 | 😢 |
|--|---|---|
| Ke kgona go bolelela pele kgang ke ikaegile ka ditshwantsho le ditlhogo; | | |
| araba dipotso tsa tekatlhaloganyo ka molomo; dirisa matlhaodi go tlhalosa moanelwa; | | |
| kwala tlhaloso ya moanelwa wa madi le nama; go rulaganya le go kwala kgang ya baanelwa ba ba dumelesegang; | | |
| naya bokao jwa ditlhongwapele le ditlhongwamorago; lemoga maele le dikapuo mo kgannyeng; | | |
| kwala setsenya sa bukatsatsi go sosobanya kgang; dirisa mmepe wa tlhaloganyo go rulaganya kgang ke tlhokometse baanelwa, maitshetlego le poloto; | | |
| siamisa kgang ya me le ya tsala ya me; kwala kgang e e siamisitsweng diphoso; | | |
| dirisa pakapheti; lemoga madiri mo dipolelong; | | |
| bopa dipolelo tse di mo pakapheting; lemoga le go dirisa madirimathusi; | | |
| lemoga matlhaodi; dirisa matlhaodi go bopa dipolelo; | | |
| buisa sekwalwa go bona tshedimosetso; kwala sekwalwa sa tshedimosetso; | | |
| bolelela pele sekwalwa o dirisa tshedimosetso ya ditshwantsho le ya tiriso; | | |
| buisa theibole ya liga kana lliku kgwele ya dinao; araba dipotso tse di ikaegileng ka ga sekwalwa sa kerafo le ditheibole; | | |
| rulaganya go kwala sekwalwa sa tshedimosetso; kwala sekwalwa sa tshedimosetso ka tatelano e e tlhabosang; | | |
| dirisa puo e e tlhalosang; ranola ditshwantsho mme morago ke kwale ka ga tsona; | | |
| buisa kaedi ya TV le go araba dipotso tse di ikaegileng ka ga yona | | |






Handwriting practice lines.








1. Cut off the instructions.

2. Fold the paper in half and in half again.

3. Unfold it and place it printed side down.

4. Fold up all 4 corners so that the points meet in the middle.



5. It should now look like this.

6. Flip it over.
7. Fold up all 4 corners so that the points meet in the middle.

8. It should now look like this.

9. Fold it in half.
10. Work your fingers into the corners so that the creases form the four points.

Instructions:



How to use the Fun Finger Fortune:

1. Have a friend ask a "Yes or No" question. (like "am I pretty?" or "Does Sam like me?")
2. Ask them to pick a color. Spell out the color "R" - "E" - "D" while opening and closing the Fun Finger Fortune Teller in opposite directions with each letter.
3. Then ask them to pick a number from where the Fortune Teller was left open after the last letter.
4. Now open and close the Fortune Teller in opposite direction that number of times.
5. Now have them pick one of the numbers showing. Pull up the flap with that number on it... and your answer will be revealed.

